



SOUTH AFRICA'S ONLY NATIONAL BANTU NEWSPAPER Authorised to Publish Government Proclamations and Notices of the Native Affairs Department.

SATURDAY, JULY 30, 1949.

Registered at the G. P. O. as a Newspaper.

### Price 3d.

# ORLANDO RESIDENTS WILL SOON HAVE TEN THOUSAND BOOKS AT NEW LIBRARY

# LARGEST BRANCH IN JHB AREA

Ten thousand books serving the needs of all tastes will fill the shelves of the newly-built library at Orlando Township. The first batch of books were being sorted out and labelled at the Non-European Section of the Johannesburg Public Library, when a "Bantu World" representative called for an interview.

Including the ordinary recreation reading material, text books will be provided for university students and high school. pupils; while the minister of religion will find the library shelves filled with books on matter relating to his calling.

Special grading and selection will be a big demand for reading now being carried out will also matter. ensure that the prospective law- "We are laying special emphasis

yer, doctor and aspirant for know- on Native Affairs, that is, books ledge of the various sciences is dealing with the law in so far as it furnished with adequate reference affects Africans, and books in the

Vol. 16

also try to procure books specially requested by any patron, the "Bantu World" representative was told in an in-terview with a member of the headquarters' staff. A student who finds difficulty in obtaining a par-ticular book bearing on his studies would thus place his case before the library staff, and every effort

TOD.



New Library Building in Orlando.

building under our control within the Johannesburg areas," a library representative said.

matter. The Orlando library will also try to procure books There was, she continued, a big There was, she continued, a big

the library staff, and every effort would be made to assist the patmade use of such books. But Afrikaans literature would also be provided

### MOST POPULAR BOOKS

Included in the type of literature for which there is a great demand are books on education, race questions, novels and plays-particularly Shakespeare's works.

In a basement at the Johannesburg Public Library, row upon row of books on shelves awaited transfer to Orlando. Among these were thousands which had just re-collected over £300 to help Siphi-a mararo a lipondo tse tla thusa collected over £300 to help Siphitransfer to Orlando. Among these bounding. Their first covers hav-

tions, the Johannesburg Public of £5. Library also serves hospital

# NDWANDWE QUADS ARE ONE YEAR OLD

# SUPPORT OUR "NDWANDWE QUADS" FUND



Siphiwe Tiny, Sibonakele Be auty, Sibonile Daphne and Thamsanga Boy Ndwandwe at the Bridgman Memorial Hospital.

BIG DEMAND "Outside the dohannesburg Public Library, the Orlando branch is the largest library might here as a second to be a passed. Destaining, There inst covers hav-nile Daphne and Thamsanga Boy get a good start in life. But much more, money than this will, be the barnes the boy several through whose hands they had passed. Destaining, There inst covers hav-nile Daphne and Thamsanga Boy get a good start in life. But much more, money than this will, be they had passed. World has started the 'Ndwandwe World has started the 'Ndwandwe tlana oa Ma Including service for the loca- Quads Fund, with a donation ka mpino es

Re hlaba We appeal to all our readers to .

In our picture you see the Sets'oants'ong sa rona le bona ' Lapha emfanekisweni wethu ni. J. N. Nxumalo (iMpunga noSigqi Ndwandwe quadruplets who are one year old. So far they have been cared for by the Brideman kaofeela a be a blokomeloa been cared for by the Bridgman ke ba Bridgman Memorial Hos- bekhona. Kuze kube manje kade Memorial Hospital but soon now they must leave for Orlando where a relative will look after them. Notsoulla a tia ta hlokomela. Notsoulla an Mukhomela

we Tiny, Sibonakele Beauty, Sibo-pile Daphne and Thamsanga Boy Sibonile Derome le Thamsange kele Beauty, Sibonile Daphne no te Thamsande kele Beauty, Sibonne Daphne no colo bo bocha. Thamsanda Boy, nkuze babenesi-galo esible engeliweni yabo Ko-la Icbaku iena o qalile Moko-zulu kwalena. Ngaso ke leso si-zathu iBantu World isivule i-'Ndwandwe' o tse hlano. i ho babali ba pho esingange £5. Si cola, honke, abatundi, bethu so ea bona ho Sicela bonke abafundi bethu

# **UZULU WONKE EGOLI** NENGQUNGQUTHELA

IKomidi yamaDodana namaDodakazi akwa Zulu, inhlangano esekuyiminyaka ikhona, kade ihlezi kwaMai Mai Omusha ngomGqibelo owendlule. Kade izokwenza amalungiselelo okubiza iNgqungquthela yoNyaka ngoba phela yahlehliselwa emuva ukuze kutholakale ithuba lokuba kumenywe onke amalungu omhlangano.

Namhlanjeke sesinakho ukuba Ntuli A. E. Msomi, A. Hlope, Indusilibikele izwe lonke ukuthi iKo- na Platjie Mdlalose, no A. H. Xaba Lusiba uMnz. A. Msuthu Madlala, Mbata. ivumelene vukuthu ukuba iNgqungquthela yonyaka ibe ngomhlaka

4 ku September nonyaka. Amalungu eKomidi uqobo lwawo wona kufanele ukuba ahlangane futhi ngomGqibelo mhlaka 6 ku August kuwo lo ukuba nawo azolungiselela lowo msebenzi wosuku olukhulu.

LeKomidi yehla yenyuka izama ngamandla onke ukuba iqoqe u-Zulu ngothi lwakhe ukuba aphelele angene kulenhlangano vokuzakha enhloso zayo ziyochaywa kahle mhlazana sekuyiNgqungquthela kwabangafisa ukuchazelwa.

Mikhulu imizamo eyenziwa yi-Nduna P. Mdlalose wase Alexandra maqondana nokuchazela nokwazisa uZulu wonke olapha maqondana nale nhlangano. Akukabi sikhathi side lapho kade iKomidi lena ilumana izindlebe noMfundisi Makhoba othe waba nezeluleko ezinkulu.

Kulabo ababekhona ngoMgqibelo owendlule yilaba: AbaNumzane

COMING EVENTS

**AUGUST 2: Methodist Church** Synod meets in Johannesburg, AUGUST 3: Official opening of

AUGUST 3: Omenal opening of the Germiston Location Creche by the Mayor. Time 3 p.m. AUGUST 6: The Secretary for Native Affairs, Dr. Gordon Mears, opens Native nurses' quarters at the Charles Johnson Memorial Hospital Native The Bishon of Hospital, Nautu. The Bishop of Zululand will be present at the

AUGUST of A Association at the B.M.2.C. Mr. P. G. Caudwell, Chief Native Commissioner and Director of Native Labour

midi ngaphansi kuka Sigqiki wa- kanye nendodakazi (omunye weyo uMnz. J. N. Nxumalo kanye no- zikhuthali ezikhulu) uNkosikazi C.

Some of the most famous men

in England, America and South Africa

wear REX TRUEFORM

THE SUPER CLOTHING

WHY NOT YOU?

LOOK FOR THIS LABEL

The following statement has been received from Mr. D. W. Bopape, Provincial Secretary of the African National Congress (Transvaal):-

"The report that appeared in the Bantu World of the 23rd July to the effect that the Offices of the African National Congress (Transvaal) are closed is not correct. Our Offices have been removed from No. 1 Rosenberg Arcade to No. 24 Rosenberg Arcade, 58 Market St., Johannesburg and all our branches have been advised accordingly. The Office is working normally as usual."

### New Church **Councillors** At Pimville

The Venerable Archdeacon Y. P. Rouse, Archdeacon of Native Missions, Diocese of Johannesburg, was the preacher on Sunday, July 23, 1949, at Pimville when church councillors for Pimville, Kliptown and Moroka were admitted to their office.

This was the first occasion f the admission of Moroka chur councillors. The Archdeacon pressed the hope that they w carry on their work among thousands of people living

building for which books must be provided, the staff has had its is usually for books in Bantu fears allayed by the fact that there languages.

patients with reading matter. The demand in this connection



### Drought Hits Many Parts Of Africa

From the Cape to the Congo, drought conditions are affecting Sinovuyo olukhulu ukwazisa a-Southern Nyasaland may face a mihlathi yethu. crisis unless rains are early. In the Nje ngokuba isithuba sisincinci coastal areas of Kenya, drought kangaka, sothi sicele ababhaleli uconditions have brought five thou-kakhulu ngaphezu kwezimvo. Basand elephants searching for ncede abafundi babhale emantla water. These herds have done eendaba zabo into ethi "Indaba zomuch damage.

South Africa had a record maize in parts of all four Provinces, drought conditions are reported.

and a second and a second and a second secon Isaziso Esikhulu Kubafundi Bethu BesiXhosa

food supplies in many areas. Both bafundi bethu beSixhosa abaninzi Southern and Northern Rhodesia ukuba ngenxa yomnqweno omkhuwill have to import maize, while lu wabantu, isiXhosa ngoku siya-kuthi sibuyiswe naso sibekho kwi-

> mhlathi weSixhosa, kwi Bantu World."

Sicela ngakumbi abafundi beSicrop last year so that immediate whosa ukuba bazise izihlobo zabo requirements can be met. However ukuba isiXhosa sibuyile kwi Bantu World.

MANAMANA MANAMANANA

give their support to the 'Ndwa- 'Mokotlana oa ndwe Quads Fund.' Let us raise enough money to give the quads a good chance in life. They have sebaka se setle bophelong. Ha box budka thusa basifake imali elingene enokuthi igcine labantwapa bahla-le kahle. Kabananina ngakhoke sayibonela kutsha nje apha eBhai awukho odlula obe ukho ngomVulo ments should be organised for our boithabiso li lokisetsoe hore re tle nezindlela zokuthola izimali uku- ngomVulo, wenza umonakalo Please send your contributions Ndwandwe a rona.

no mother and will need all the ana 'ma 'ona 'me a hloka thuso bayoludinga lonke usizo esibani- awukho odlula obe ukho ngomVulo help we can give them. To schools in particular we suggest that concerts and entertain-ments should be creanized for our habits hore mino le liboka tsa

re tsebe ho ka thusa Mafatlha a ze ke kusizwe labantwana. Sizanike bakithi nithumele izi-Romelang linchelo tsa lona ho: pho zenu kwa:

THE NDWANDWE QUADS FUND, c/o THE BANTU WORLD, P.O. BOX 6663, JOHANNESBURG.

# FIRST BIRTHDAY PARTY BRINGS MANY PRESENTS

Fine co-operation was shown on Monday, July 25 at the Commissioner St. Salvation Army Church Citadel, Johannesburg, on the occasion of the Ndwandwe Quadruplets' Shower (celebration of the first year birthday of the Zulu quads) who are still at the Bridgman Memorial Hospital but must

Best, Mrs. Colonel Dalziel Mrs. and Mrs. Major Usher.

Salvation Army Members and sympathetic European friends, all of them women. The only man present before the celebration was Major J. Tudor Usher who helped in the preparations but soon left, handing over the work to the

In her remarks Mrs. Ebbs said: "A birthday party is always a happy occasion. The mother is gone, but we are very grateful that the babies are living with us."

Mrs. Ebbs pointed out that she knew the late Mrs. Miriam Ndwa- the Martindale Girls under the ndwe (nee Nzama) from the time baton of Miss Violet Dube, a soshe was a girl until she married. cial worker. The choir was com-

Mrs. Lt. Commissioner Ebbs pre- / There were three representa- a hearty ovation from the sided and was assisted by Mrs. Snr. Major Spencer, Lt. Colonel

The matron could not attend but Mrs. Snr. Captain King, Mrs. J. was represented by Sister Philip Light, Lt. Col. Jones, Snr. Major The big hall was nearly full of accompanied by the Superinten- Thornett, Mrs. Adjutant Hill, Mrs. dent, Dr. Carlisle. E. Light, and Mrs. Snr. Major

In an interview with a Bantu World reporter, Major J. Tudor Usher said that the grandfather of Voung Vangeline Zulu, scholar

the quads, Mr. Nzama held a res-ponsible position in the Salvation at Pietermaritzburg acted on be-Army in the Durban area. The half of the quads. She successfully Ndwandwe family hails from Zulu- blew out the four candles and land near the late Paramount received the gifts. It was announ-Chief's Kraal Solomon ka Dinizulu ced that £5. 7. 0. had been contrikwaDlamahlahla. Mr. P. Nzama, buted in cash as well as gifts of the quads' uncle is a supervisor of clothing. schools in Natal.

Another birthday party for the Choral music was provided by four babies will be held at the Bridgman Memorial Hospital at 3 p.m on Wednesday, August 3.

THALA

She was present at the wedding. posed solely of girls who received INKOSI IBENANI BANTWANA

Montones antipenterente antenente

will be the chief speaker.

wale imiyo icawa eKorsten apho omkhulu abantu abaswele indawo yokuhlala bangaphaya. Iqela labacimi bomlilo babe basebenza wona lo msebenzi kwenye yeenqanawa, intsasa yonke, bathe besuka apho babe befuneka eKorsten.

In his sermon the Archdeacon made a strong plea to all to support the Church in its work among the people. Referring to Moroka, he said there in the shelters lived thousands of people and it was

the duty of the church to look after the souls of those people. To carry out this duty efficiently, the Anglican church, he said, has built a school and church at a high cost and he was glad that at the beginning of this year the 'Diocese was able to send a priest to serve at Moroka.



# SE NTOKELANG HA SE MATLA, SE PHOLILE CTO C!"

Mong. Henry Nxumalo o tsejoa tsa bophelong ba motse. Henry haholo ke likete tsa bamameli ba Nxumalo o re: "Ka hohle batho libobolane ba itumellang ho utloa ba tumileng ba tsuba C to C hobane a bua ka lipapali. Hape ke monna ha li matla, li pholile hape li latea tumlleng ea khabane libokeng soeha betere, C to C ke sikarete

UTC.Na-SESOTHO

sa mokhabo! "



PAKETHE E SEPHARA E KHABANE EA TSE 10

### **BOIPILETSO BO** QHALILOE

Komiti e kholo ea kahlolo ea Privy Council ka Mandaha oa veke ena e fetileng e ile ea qhala boipiletso ba Basotho ba leshome le motso o mong ba neng ba qosoe ka polao ea 'Meleke Ntai ka la 4 Hlakubele selemong se fetileng.

Lekhotla le Phahameng la Lesotho la na la ahlolela e mong le e mong oa baqusuoa bana lefu ka polao ena.

Mabaka a ho ghaliloeng boipiletso bona ka 'ona a tla neheloa ka morao. Baqusuoa bana, bao ba babeli e leng Morena Bereng, morena oa bobeli ka boholo Lesotho le Morena Gabashane Masupha, morena oa bone ka boholo ba na ba tsekisoa polao ea Meleke ho etsa lenaka ka eena.





EVER SEEN

AND HELPS THE FRIGHTENED ANIMAL

PRINCE

TO LEAVE HIM SO THALA KEEPS HIM AND CALLS

PAGE TWO

Saturday, July 30, 1949

# BANTU WORLD

### SATURDAY, JULY 30, 1949

### The Black Market

method of swelling one's profits cial view. was strictly forbidden. In practically all cases, the fine was very many times higher than the extra ference put into power a new Executive Committee. This, approfit made.

Even though we realise that in whole of the T.A.T.A. yearns for many cases African shopkeepers a new order which, we hope, will buy their stock at black market prices and have therefore to dis-terested in African Education are pose of same at prices above those asking questions such as: Has the fixed by the Price Controller, we T.A.T.A. set up an efficient Execucannot sympathise with them, for there is a solution to their pro-What are their ideas? blem if only they would do one tions, answers to which exist only sensible thing. We wish to-day to in the womb of time. One thing concentrate on Evaton African certain is that with the teachers' whole-hearted support, our cabitraders.

Evaton has many small African net will struggle successfully for shops most of which have either Without education of the African very little or no stock. The owners child becomes a thing for derision of these shops have so little capital and laughter, a creature though that they cannot buy at wholesale existing in a world completely westernised, still sees through prices, hence the ease with which spectacles of the Stone Age. they fall victims to the black marketeers. We know a large percentage of African shopkeepers self to conditions of the modern who would command a better in- world. come by working in town than by


trading. We do not, however, ask these shopkeepers to close their shops that desired by the American, the and go and look for employment in German, the French, the British town, but we do ask them earnestly parent for his child. We have said this several times, but those who to go in for co-operative buying. have the final say on this matter

Let these shopkeepers come toseem to think otherwise. They are gether and put their small sums together and accumulate capital with adamant on this point. Instead of improving the quality which to buy their stock in bulk of our education, they are deterfrom the wholesalers or direct mined to lower its standard merefrom the factory or overseas. We ly to satisfy their racial policies of would strongly urge the leaders differentiation. It is again a case among African shopkeepers to give this matter not only serious cational matters. Against this, we thought but actually advise their have to struggle and to succeed colleagues to carry it out. close co-operation and contact is

It is not necessary to get every single trader to join this co-operative buying club. Ten or twelve would be quite sufficient for a start. What is bought at wholesale price can be profitably disposed of at controlled price. It would be in- Utterances made at a meeting by teresting to know why our suggescertain individual members of the tion should not be readily followed or in fact, why such a sensible flect a division in the association

ea should have hitherto not been Several members y

We are not unaware that a group Evaton African shopkeepers did Ve are not unaware that a group Evaton African shopkeepers did uple of years ago embark n a co-operative buying scheme,



We publish below the first state-ment issued by Mr. R. L. T. Tshaka ship of those areas, is much below since his election as President of the correct figure. But if the term Some African and Indian shop- the Transvaal African Teachers' conveys the South African politi- competitive examination to be held keepers of Evaton, near Vereenig-ing, were recently arrested and a plea for co-operation and harheavily fined for continuing the mony among the teachers and also Pretoria, Ermelo, Standerton, black market so long after the end comments on the recent teachers' Warmbaths, Potgietersrust would by pupils taking the academic of the war during which this illicit conference at Bapong, giving offi-Mr. Tshaka's statement begins : figure 2107 stands.

We are proud of the good work Candidates. The recent Bapong T.A.T.A. Conof our predecessors. We shall invite them to our meeting and ask for their advice, because they parently, is an indication that the know the weaknesses of the T.A.

We shall endeavour to win the co-operation of African parents, We shall keep in contact with teachers' Associations in other Provinces of South Africa. We There are, of course, other quesshall seek useful friends. We shall try to gain the support of the Press in order to educate the South African public about the

the stand we shall put up for African education. Our first task is to organise for membership. Our desire is to see that all teachers in the Province are members; all persons (nonteachers) at the moment requesting to be permitted to become

In other words, a creature that members are registered and memhas no hope whatever to adjust itbership certificates issued to them, teachers in other Provinces wishing to join us are allowed to do so. We need education for our chil-We must feel we have behind us dren. We demand the same type at least Transvaal teachers; only of education for our children as then can we be certain that our efforts will be crowned with success. Let us go ahead. Let us

progress.

### "SJAMBOK" ON : AFRICAN TEACHERS

I do not in my talks always live up to my name which, please don't forget, means a whip. I wish today to address the African of politics interfering with edu- teachers in general and those of the Transvaal in particular, fairly "whippishly."

My dear African teachers, are you fully aware that you are the most enlightened section of your community, for yours is the largest number-far larger than that of our medical practitioners, lawyers and ministers ? Your group is represented in every corner of our land, in the reserves, urban and rural areas. Your people look up to you for all that is noblest and best. They expect your character to be exemplary; they expect you to serve, lead and help

dogs. The only The saddest thing is that those of you who are exemplary in chathe African racter and keen on service are growing fewer every year. Instead scious of the play as leas of maintaining your position as munity. Aft

### ANDREW SMITH BURSARIES

This year, approximately 6 Andrew Smith Bursaries (depend-

ent on funds available) value £26 per annum for three years, will be awarded on the results of a dale High School, must be taker. we would not know for what the awarded to candidates in the Senior Section, and FOUR to the Junior

> In addition a few Govan Bursaries will be awarded on the results Children Enjoy Natal of this examination.

> years of age on the day of the home, examination; application must be The tour, a success, included a

baptismal certificate. candidate.

### Entries Will Not Be Accepted After September 30

must be returned as soon as possible. Application forms re-1,200 passengers. ceived at Lovedale after 7th. Octo. Before leaving for Johannesburg ber will not be included in the the tourists were entertained at a examination.

to the "Principal, Lovedale Mis- sented with a handsome wallet sionary Institution, P.O. Love- Setoaba on behalf of the Germis-

Mr. T. S. R. Marutle, princip the Germiston Methodist school. principal of

# Holiday

We rely on their support. We shall keep in continual touch with must be in Standard VI, and under environs, pupils and teachers of in Uganda and a feature "Crime the Germiston Methodist Primary Does Not Pay", Reading matter examination. In the Senior Section. School have returned home. Amid is eatirely in English. candidates must be completing the wild excitement and joy, many

accompanied by a birth or visit to the sea. The children gathered shells and some had a Applications must be made swim in the sea, Among other through the Principal of the school places of interest visited were the activities of our Association and attended by candidates. Entrance Durban Museum, sugar mills and fee for the examination is 1s, per refineries and a large soap factory. The tour carried on to a snake park and a whaling station. Great excitement attended the inspection of the largest mail ship which Completed application forms traverses the South African waters.

farewell reception in the Lamontville Main Hall. On the same occa-Aplication forms and full parti-sion the Superintendent of the culars can be had on application location, Mr. J. J. Johnson was prespecially engraved by Mrs. M. D.

> T. S. R. Marutle, under whose care that the pupils were persuaded to return home.

Teachers who accompanied the children to Durban were Messrs. R. Chounyane, A. L. Motsoene, E. Kuboni, S. Makwe; Mesdames M. D. Setoaba, I. P. Legae and Miss Victoria Kunene.

Among those who met the children at the station were Mr. M. Maphanga, Mr. B. Mnguni (formerly a member of the local Advisory Board), Mr. J. Mahlare, Mr. L. Thubela, Mrs. W. B. Marutle and Mrs. Rev. J Mngadi.

vation lies in FINAL CONTRIBUTIONS TO hey have to THE ORLANDO RELIEF FUND

f their com-teachers, pay The Bantu World acknowledges the following contributions to the Orlando Relief Fund; R. T. Nondume (Wit-

Mhakuewa

### New Monthly Pictorial

The name 'Zonk' is already known to many thousands of Africans up and down the country in its association with a famous war-time Concert Party. 'Zonk' has now come alive again in the shape of a monthly pictorial magazine whose first issue has just reached us.

'Zonk' sets a new standard in its field both in pictures and production. In its pages will be found something for every member of the family ranging from crossword puzzles to the story of the first full length entertainment

film produced with an entire African caste in South Africa. You can read too of a day in the life of a traffic cop, of the blind In the Junior Section, candidates After a tour of Durban and its at Ezenzeleni, a Royal Wedding

This newcomer in the magazine 2nd, year of a five year High School parents met their children at Ger- field is non-political and among course, and they must be under 20 miston Station for a warm welcome its many pictures will be found some with a message which all

would do well to learn. In a message of goodwill, Mr. Rheinallt Jones says "I hope Zonk magazine will be a boon to the African people. It can serve them well if it will help them to fuller knowledge of the world and a better understanding of what is happening around them."


The Bantu World wishes success to its youngest contemporary.

SAME-DAY PRINTERS FOR QUICK & EMERGENCY PRINTING & DUPLICATING

### SERVICES

Enquiries at 20 Phillips Street Johannesburg

Phone 22-4907



# How Much are your hands worth?

Working hard with your hands all day, the skin if not properly cared for, be-comes dry and rough. You must look after them by using LEMON HANDIBLOK which keeps them soft and smooth. It lasts a long timeand the cost is very small



Good For Baby's Skin Too! 1/- TABLET LEMON HANDIBLOK at all Chemists and Stores.

# Why Suffer

CONTRACTOR OF THE OWNER.

Regain your health and strength Melcin Herbal Blood Purifier-Quick relief for skin diseases, bladder troubses and complaints caused by impure blood 5s. 6d.-10s. 6d.-21s. a bottle. Prompt relief.

Melcin Oointment removes pimples iching, rashes and all skin eroptions Heals quickly-2s. 6d.-3s. 6d.

Melcin Bladder and Kidney Tablets for painful kidneys, backache and all bladder troubles 2s. 6d.-4s. 6d. a box

We advise you to buy your medicines and toilets from Right-house's Chemist, Dept. "B.W." 71, Lovedale Streets (between Jeppe and Bree Streets), Johannesburg, Postage Free



ton Methodist School. The principal of the school, Mr.

the children were entrusted, told a Bantu World representative that so interesting and happy was the sojourn that it was with difficulty

we are ignorant of the reasons by the scheme does not seem to this matter close and full attenive borne fruit.

made contributions to a fund sion were unfounded; and that, the whose purpose was to help the utterances referred to really black market victims. This is an amounted to "an April Fool joke!" indication that the suggested cooperative buying scheme is feasible T.A.T.A. ranks; there are not even and far more profitable than the signs of it. co-operative paying of lawyers'

of vital importance, hence our the reason that we are, to-day earnest desire to see efforts made threatened by forces of oppression to improve business methods.

If what we suggest has been once tried and it failed, there is no reason why it should not be tried World" correspondent's report of again. Patience is necessary in the conference we cannot resist such enterprises. If the first effort the temptation to throw light on discovered and another effort made in it. Our attention is particularly with the eye on the cause. If the drawn to those statements that be made, and so on.

If our suggestion is not followed. the menace of the black market will continually dog the footsteps of many African shopkeepers. We make this suggestion now because it is now that the Government has decided to stamp out the black market most ruthlessly. Which is to pay heavy fines for black members unterfection time, our mand as much respect as "Third The Rev. Michael Scott writes better, to follow our suggestion or marketeering?

### **Unnecessary** Chaining Of Dogs Now Made **Criminal** Offence

A new Act, amending the Cruelty all scats on the Executive. urgent and necessary, after repre- the T.A.T.A. has won all the exesentations had been made to the cutive seats! Minister of Justice on behalf of a societies.

of 1949) are:

necessarily;

2. That the penalties for cruelty 250 or six months imprisonment, ignorance of the provisions of our

mediate steps to prevent cruelty by officio members. obtaining an order from a magis- If the term 'Platteland' as used in trate to remove an animal from its the report means all areas in the owner and place it in custody pend. Transvaal except the Witwatersing the hearing of a charge.

At Bapong, the Conference gave tion. The result was that the Ba-We learn that a number of African shopkeepers at Evaton satisfied that the rumours of divi-In short, there is no split in the

**Rumour of Divisions** 

Before the Bapong Conference

met, several statements had been

circulated to the effect that the

association was about to split.

association were interpreted to re-

o took the re-

Transvaal teachers, feel the necessity for unity and co-opera-African commercial enterprise is tion even more than before, for and deprivation

**Correspondent's Report** After a close study of a "Bantu

fails, the cause of failure must be some of the statements appearing dragged into the mud by the home nursing. The lesson is taught

explanations entirely in defence a bare majority of votes decides are degenerating, may fail to com- and how we live this life. members vote for any member Year" did in 1919. (s) from any part of the Trans-

It is possible, therefore, that an executive consisting of teachers. all from the same school, can be ed the recent T.A.T.A. conference the struggle against evil in all its ability).

Such a thing cannot exist. to animals have been increased to made this statement in entire characterised the conference.

constitution. We repeat: our Exe- from the speaker's imagination. If cutive has been elected by the it is true of what are called "teach-3. That a 'police officer' (which Annual T.A.T.A. Conference. The ers' conferences," these gatherings includes duly authorised officers of General Executive includes all the ought to be termed "teachers' a Paris. recognised societies) may take im- District Secretaries who are ex., riotous assemblies."

rand District, then the number

either following the less enlightened members of your community or, to put it less mildly, you are being led astray by them. What the ordinary folk do, which you ought not to do, you do.

### "Cheque Collectors"

the classroom. To them teaching is people in the hope that as they no noble calling which affords ponder the facts of life, and its re- we should like to thank them an opportunity to raise their production, they may be inspired who have given so generously. race to a higher level of progress. to see something of the glory of Such are the teachers whom Mr. human life in its very small be-J. Chalufu of Witbank correctly ginning here on earth and in its calls "cheque collectors" who are full beauty to come in the eternal "anxious for the end of the life of Heaven." month.'

Information is given clearly and The once noble profession of honestly on proper health habits, teaching is being increasingly sex education, mothercraft and 'cheque collectors" whose number that life itself is something far beis increasing at an alarming rate. yond the material : it is a union of

second effort fails, let a third effort misrepresent our constitution the This is all the more deplorable body and spirit. Modern teaching knowledge of which, we are when one considers that to-day's has often falsely preached the story aware, the correspondent does not teachers are, as it is said, "better that there is nothing beyond the qualified" than those of a genera- material life. Much of the world's We wish to make the following tion ago when "Third Year," con- confusion can be traced to this temptuously called "Dead Year" doctrine which can only bring pref the Correspondent and save by the arrogant and tactless folk, sent unhappiness and a great and im the censure of our members. was a rare and highly respected continuing fear of death. The truth According to our constitution, at certificate. What I fear is that the is that there is a future life, and all our meetings and conferences, "B.A." of to-day, at the rate things that life must depend on ourselves

**Proper Respect For the Chair** 

lected; (the test is not the loca- was conversing with a friend of forms.' In this struggle, this book ity from which one comes, but his in my hearing. He remarked, will help many,

It is incorrect, constitutionally obvious disappointment, about the to speak of the Rand having won shocking discipline of the gatherto Animals Act, was passed during present executive has been set up ful listening to the one holding the the last session of Parliament as by the T.A.T.A. In other words floor, and general dignity which

Further, the impression created people's conference, are reported large number of animal protection by the statement that "the Wit- to have been conspicuous by their watersrand District representing absence. Noise or yelling, pointing The provisions of the Act (No. 22 954 members won all the seats on fingers at one another, standing up the Executive" and "the Platteland and speaking without the permis- use big Congo dancing tom-toms

Obviously, the correspondent undesirable traits of behaviour being built in Brazzaville.

things are glaringly going to the lives in Brazzaville.

special heed y words and bank) £2. 17s. 9d; Peter turn over a af.

BOOK OTES 'God, Health and Marriage' pub-

Janki X.Z. 178. 96; Peter Minikuwa 58. 0d; Berlin Mission Luthern Church. Bethal 42. 108. 0d; Helene Franz Hospital Staff 128. 6d; (Balfour Loca-tion: A.M.E. Church 148. 0d; D.R.C. 108. 0d; New Salem in, Zion 58. 0d; The United Baptist 48. 2d; Anglican Church 55. 0d; Zion 48. 2d; Anglican Church 55. 0d; Zion 48. 2d; Anglican God, Health and Marriage' pub-lished by the Lovedale Press is a England in South Africa 5s. 0d; Messrs valuable book which (as the pre-(Total £2, 10s. 1d.); Women's Manyand There are teachers who do not face\_states) "has been written in Associations (Wesselton Location to their work conscientiously in particular for young African the final total to:£671. Is. 2d.

The Fund is now closed and again

Tor Het, Tired Feet Achieca's Peet Cracks Batween Total Corns Bunlons Bilaters Tender Feet

Sere Nall Groove

ALSETTEETH





FOR SOLID COMFORT

Enjoy the deep luxury of President's "sandwich sole" - a combination of cured natural rubber and fine hardwearing leather. Insist on the comfort of these height - giving semi-brogues, built on President's popular plateau

last.

the Universe and the purpose of our existence is to co-operate with One of the teachers who attend: God's whole creative purpose in with a great deal of disgust and

The ing. Respect for the chair, respectare virtues one would expect to be associated with an educated

be obtained from the Bantu News Agency, Box 6663, Johannesburg, price 1/9 post free.

### **Toms-Toms To Help Cathedral** Music

'God, Health and Marriage' can

the foreword to this book and in

it he says: 'God is the creator of

Authorisation has been given to 1. That it is a criminal offence to chain or confine an animal un. Such a thing expendence of the chain, the passing of the un-rythm to the chains and prayers seemly remarks and many other in the big Catholic Cathedral now

I hope all this was drawn freely Lecomte, said that objections The Apostolic Delegate, Fr against this new form of liturgic music was removed when he gave a "Congo Paddlers" Mass in

The Mass was based on Native

I have spoken in very plain rowing songs, and was composed terms because no good will come by a well-known specialist in out of our mincing words when Native music. Mr. Pepper, who

PRESIDE Shoes for Men

A GOODWEAR PRODUCT

# CONSTIPATED

"A CHAMBERLAIN'S TO-NIGHT WILL PUT YOU RIGHT !" . . . said the Chemist.



Take this sensible advice -take Chamberlain's Tablets for Constipation, Indigestion Bilious Attacks, Sick Headaches, Bad Breath and all Stomach and Liver Troubles. These wonderful tablets are worth their weight in gold . . . they quickly clear your stomach and bowels of the waste matter which poisons your whole system. Easy to take and certain in their action. Buy a bottle today. Small Size 1s. 6d. Family Size (contains 21 times the quantity) 3s. 0d.

existence.

guidance from above.

place of worship.

£1-12-6 were last year) to: The General

£1-15-0 Secretary, Rev. H. G. Mpitso, £0-10-0 Private Bag, Wilberforce, Evaton,

**Teachers Urged To** 

Work In Harmony

£1-15-0 Transvaal.

wished

achieved.

the Reef radicals.

Bloemfontein.

Church.

sionary Institution, Thaba 'Nchu.

0

fontien include Mr. O. Khuahla to

Come to HENWOODS

for all your

HOUSEWARES

Sets of Sad Irons, with handle and stand

Double burner

Galvanised Baths. 36in. ..... 28/-

Covered Roast Pans. 8in. x 12in.

P.O. Box 74, Phone: 34-4511

Pritchard St., Johannesburg.

Cannister Sets, Sets of 3, Pale Green Calvanised Buckets, 10in. 5/6. 11in.

Aluminium Butter Dishes, with glass containers

Coal Shovels, Each

Aluminium Sugar Basins,

Wall Lamps, Single burner

Wire Iron Stands,

Hair Brooms,

Lunch Tins.

Billy Cans.

2/6 and 3/-.

MAROWARE AND GENERAL MERCHANTS

£6-10-0

£14-10-0

£6-10-0

£1-5-0

£1-10-0



### FURNITURE SPECIAL OFFERS

Iron Beds Complete with Coir Mattress Wooden Beds Gents Wardrobes Ladies Wardrobes Steel Divans Coir Mattaesses Baby Cots Dining Room Chairs Dining Room Tables Kitchen Dresser Glass Top Kitchen Chairs Kitchen Tables Lino Squares Lino 6ft, wide yd. Curtaining 48" yd.

Coal Stoves £7-10-0

Bridge Furniture **86 HARRISON STREET,** JOHANNESBURG.

**Eyes Tested Free** Opp. New Library est quanty Lenses from 15/- per pair SIGHT TESTED FREE

By Expert Optician Satisfaction Guaranteed

Eyesight Specialists 68b Market Street JOHANNESBURG.

The Bantu World Johannesburg,

Significance Of Africans' National themselves" attitude. satisfied. Day Of Prayer Outlined

Rev. James A. Calata, Cradock, especially along the Reef, the imwrites: This is merely to add to patient, ambitious and fastidious what has already appeared in the rival, who, because of "hot-foot-African about the observance of haste" and westernised environ the National Day of Prayer on ment, is impatient and wants to move abreast with time. Sunday, August 21.

I do sincerely hope that the Consciously or unconsciously, he African people will not look upon the National Day of Prayer as a led to think that he is worthy Africa takes little interest in the led to think that he is worthy Africa takes little interest in the Destroy a second sa end. Ha is knotso, ngolla: The Organising Secretary, B.E.S.L (Non-European Branch), mere gathering of people and possessor of the glory around christian doctrines. From my own 114, Duncan House, 11, De Villiers singing of hymns; but as a draw- him-beautiful streets magnificent point of view, it is because the ing near to the Almighty to assist sky-scrapers, our people in their struggle for splendour of shop-windows and practical expression of christiani streaming cars.

We need to pray for the spirit of true and right leadership in the conceited tendency he adopts scoffing of christianity. these very difficult times. We towards his country brother, should pray particularly for Hence the expressions, "We are national organisations and leaders the cream of the association," "the so that they may receive plattelanders cannot lead us."

I see in the T.A.T.A. leadership Let it not be thought these the ultimate liberation of the anniversary on January 12, 1950 llang pampiri ena, ba ngole ha national services, which should as African race as a whole, for befar as possible be interdenomina- sides being the cream of the race, tional, could only be held in the they are builders and moulders of open air. While this is an ideal to our immature nation. Empty and be aimed at, we would like to see egoistic boasts will not carry us far. this prayer gathering held in every Let us join hands with our rural brothers, who are obviously in the next Congress elections. We therefore appeal to all the majority, and fight this grue-

ministers, evangelists, lay preachsome war of darkness, patiently ers as well as teachers .and all sincerely and foresightedly. national leaders to call our people We look forward to the new

national unity, without which we progressive leadership. Some of the European press that the Dutch £3-15-0 shall achieve nothing as a nation the worthy attempts of the retired Reformed Church supports the executive should be continued and Government's apartheid policy. improved. We, Africans, look to missionaries £7-10-0 It will be appreciated if all re-£14-10-0 ports of such services and any £14-10-0 collection taken are sent (as they

Asked For Two

**Tickets:** Given One

Only

A. B. Mathobela, Orlando, writes: I joined a long queue on

N. S. Mashabane, Brakpan, Saturday, July 9, at the Non-£2-15-0 writes: For the first time the European ticket office (Wanderers 8-6 administration of the Transvaal Street) to buy two tickets for my 6-6 African Teachers' Association has wife and myself. When my turn come totally under the control of came, after 42 minutes of pacing All Coods New and Cuaranteed Coods Packed Free the Reef teachers. Their long-wished ambition has been serves all Reef and Pretoria train ambition has been passengers, I was served with only

What is the next step? It is easy of one ticket. to want the better things and My appeal for two resulted in me picking up my humble change on so that we could read? difficult to get them.

Transvaal teachers are of two the ground, indicating the speed distinct types varying greatly in their way of looking at life. The one group comprises rural teachers who would like to keep the T.A.T who would like to keep the T.A.T A. administration purely rural, so that they manage to stiffe the seemingly dangerous ambition of

This group lives under con- fer to pay on the trains, at the staff, and to play the role of Chaplin's Optician Ltd. ditions of the easy-going and risk of a fine?

They worry little and are east side entrance, next to the re. L. (Non-European Branch) 114. cently blessed "Europeans only" On the other hand, there is, entrance.

### Letters In Brief CHRISTIANITY LACKING IN SOUTH AFRICA

Joe A. Mahlangu, Breyten: It is the glittering young have failed to find any ty from among the leaders, Hence This attitude is responsible for the reason for the rebuff and tsa lebisoa teng moo.

### FAVOURS MPANZA

W. S. Masuku; Dannhauser: Concelebrates its 37th gress leader. The Africans' future is gloomy and we are all clamouring mosebetsi o mongata haholo; ha a for freedom. I appeal to all think- na nako ea ho bala mangolo a ngoing Africans to elect Mr J. S tsoeng hampe. Che, u etsa hantle Mpanza as President-General at ka ho ngola lebitso la hao ka botla-

### APARTHEID AND CHRISTIANITY

Gibson Temba Dube, Johannesto these services which aim at executive for good-planning and burg: One is amazed at reading in with hope, and trust for security. Africans are sent to work on farms, there is apartheid at the stations as well as rumour of oppressive treatment. I do not pretend to possess a knowledge of all this, and I would thus welcome an explanation.

AN APPEAL

### STAFF HARMONY

wonder why most Africans pre- able to maintain peace among the mediator



Moses Tsosane .-- Mabapi le kopo ea hao e malebana le thuso eo u peaceful rural atmosphere and It is a pathetic sight to see the sole, nka u eletsa hore u ngolle: ends; worse still at the Eloff Street The Organising Secretary, B. E. S. Duncan House, 11, De Villiers Street, Johannesburg. U e nepe hantle aderese eo hle!

Frank Mooki .- Ntho e ntle ke hore motho a hopole nomoro ea buka ea hae ea poso. Joale he, seo nka u eletsang sona, ke hore u lebise sello sa hao ho Komishinara oa sebaka sa eno. Ha u se khotso Street, Johannesburg. Mokgatlo ona ke o baballang masole a tsoileng ntoeng, 'me lillo tsa lona li ka na

John Madiba .-- Sello sa hao ke se amohetse, 'me ke ile ka bonana le Morulaganyi mabapi le sona. Joale he, ngoan'eso, utloa mona: e se e le nako e telele haholo ha ke ile ka hlahisa mona hore bohle ba ngo-From its infancy, it has had no ntle; mongolo e be o hloekileng lo hammoho le aderese. Moo ha u molato oa letho. Ke mongolo feela oo Morulaganyi a llang ka oona.

> Ishmael R. T. Matijane .- So far as I know, Africans are not awarded certificates for the course you require. Anyway, go through the pages of this paper carefully, and look up the names and address of a correspondence school to which you should direct your request. In connection with your second re. quest, I would advise you to contact: The Director of Studies, External Division, University of South. Africa, P.O. Box 392, Pretoria.

Peter Moeti .- About the competition, send a post-card size picture showing your son and your wife to-S. T. M. Morakaladi, Mamatiha. gether. No charge is made for Ia, B.P.: We who come from such entry; write the full name of the reserves as Moletsi, Matlala and mother and child at the back of the Kalkspruit, but now live in other picture and send it along to: Mother parts of the country, are anxious and Child Competition, P.O. Box to know what is going on in our 6663, Johannesburg. In answer to homes of origin. Could not some your second question, you may one in each of the places named have full particulars of subscrip-send news to the "Bantu World" tion rates from: The Manager. tion rates from: The Manage Bantu News Agency, (Pty) Ltd. P.O. Box 6663, Johannesburg.

Walter Tshabalala .- The correct "Snipper," Hennenman: The thing to do when you raise a query school Principal is not expected to such as the one in your undated explanation of the subject matter of your letter. Going through the back issues of this newspaper your name appears in various numbers, but neither the files in our possession nor the printed copies of s journal bear the name to whic you refer.



PAGE THREE





### ROUTLEDGE COMPLETE LETTER WRITER.

for Society, Love and Business. Specially prepared for South Africa. 4/6d (by post 4/8d) THE KINCS ENGLISH DICTIONARY.

A guide to correct spelling 30,000 words and their meanings with synonyms and antonyn

1/6d (by post 1/9d) THE COMPLETE SELF EDUCATOR.

A University Course in 640 pages. Subjects dealt with are English, French, Arithmetic, Biology, Physics, Chemistry, Geography, English and World History, Economics. With 700 Self examination qu 11/- (by post 11/6d)


ENQUIRE WITHIN UPON EVERYTHING. This famous book has an answer for every question 9/6d (by post 10/-)

THE HANDYMAN COMPLETE SELF INSTRUCTOR. 13 courses are contained, amongst which are Build-ing, Radio Watch and Clock Repairing, Plumbing etc.

11/- (by post 11/6d) SHUTER & SHOOTER (PTY) LTD

Saturday, July 30, 1949





Dandy Polish turns floors to mirrors of beauty. For stoep or stairway, parquetry or linoleum, woodwork or furniture, Dandy gives a perfect polish and also cuts polishing time.



Who's Who In The News This Week Among student's spending the | Miss Lilian Zim, of the teaching mid-year holidays at Jagersfontein staff at Frankfort, spent her winter are Misses A. M. Rampou, V. S holidays with her aunt at Durban. Rampou, A. Mvumvu and Mosen-

Miss E. Z. Sidzumo, of the Albert Street Methodist School, Johannesthal, all coming from Moroka Misburg, has returned to the city after spending a holiday with her uncle Recent departures from Jagers | at Piet Retief.

Matatiele, Miss E. Moseki to Bloem-Mr. Paulus Sid. Mopeli, of Monofontein and Mrs. R. S. January to ntsa Village, Witzieshoek, has gone to Natal University to further his studies. He was seen off by Messrs. S. A. Thokoa, L. G. Lekhula Mr. John Leballo and Mrs. E and S. J. Segolela,

Leballo together with their three children have transferred to Mr J. Segolela, of Kestell, has left for Nylstroom with her daughter Sylvia.

About two hundred people were present at the unveiling of the Mr. S. A. Thokoa and S. J. Sego. ers turned out in large numbers at Tombstone of late Daniel Phech: lela spent their July holidays at a birthday party given by Mr. and Rangata at Mangata Cemetery in Kestell. They are both conductors Mrs. J. E. Ntsele at their Sophia-Dwars River, recently. The cere of Monositsa School choirs which town residence on behalf of their mony was performed by the Rev won first prizes recently at the G. H. Matlapeng of the Anglicar competition held at Lefika High daughter, Josephine, when she School.

6/- 14in.

40in. ....

Also 11 Market Avenue,

Vereeniging.

### Miss Josephine Ntsele

Relatives, friends and well-wishcame of age recently. Josephine i doing her Native Primary Higher Teachers' Certificate at Indaleni Natal. Among the guests were Mes dames A. Twala, H. Thoko, C. Tho ko, L. Mahlangu, C. Kambule, P Mokoena, J. Ndaba, E. Zwane, P Mokgele, N. Mahlangu, S. Mahla ngu, C. R. Radebe, I. P. Moore, E. Nisele, P. Mamitsha, B. S. Simela, ne. Messrs, D. Mothike, P. Moore, ne; Messrs. D. Mothibe, P. Moore E. Mahlangu, E. Mashishini, B Ntsele, A. Ntsele, P. Malunga, V D. Zitha, S. Kunene, M. Nkala, W Willard, H. Thoko, D. Thoko and S. Simelane. Josephine, who is on holiday with

her parents, leaves shortly to re-18/9. sume her studies, 1/3. 5/6.

Mr. M. Ramph. P. Seloana, assis-3/9. 11/6. tant Induna at Iscor, Pretoria, is 17/6. on fourteen days annual leave with 3/6. his parents at Zebediela. 7/6.


7/11 Mr. B. Sekhoela, a Clerk at Iscor 29/6. is also on annual leave which he 1/6. spends at Middelburg, Transvaal. 4/-. 5/3.

Sympathy is extended to Mr. H. W. Mzozoyana of Orlando on the death of his mother at Matatiele, -0

The death occurred in' Orlando last Saturday, July 23 of Mr Caesar Mkwanazi and was buried on July 26.

T. T. G. Mahlake-Nonyana .- As you live in a rural district, you should apply to the local rural licensing board. If you have any difficulty, place your case before the nearest Native Commissioner or, as you are near Pretoria, see the Native Commissioner at Pretoria.








The Great Blood and Nerve Tonic! Youthful energy and freshness will come back to you. Pure new blood will strengthen your body and your nerves. You will be feeling fit and well again, and all your triends will be pleased to see you so healthy.



PUBLISHERS-BOOKSELLERS-STATIONERS PIETERMARITZBURG.



PAGE FOUR

## BANA BA THABILENG

ba sebelisa







Tilsa ba ntlo ea hao ba phetse ka Eno's Fruit Salt. E boloka mali a nonne a

hloekile le mala a hloekile. Reka

botlolo ea Eno's Fruit Salt kajeno, e tla u nka sebaka se setelele.

Beha feela Eno's Fruit Salt e nyenyane ka komiking kapa galaseng ea metsi u noe metsi a pholileng a tsapolang-ho hotle haholo ho uena.

E.S.2.

Noa ENO'S 'FRUIT SALT' Kamehla !



### KONKRESE E RE **ETSEDITSENG**?

(Ka R. V. Sclope Thema)

The Bancu World Johannesburg,

Ka selemo sa 1917, S. M. Makgatho, eo boetapele ba gagoe ke setseng ke boletse ka bona mabapi le mosebetsi oa lekgotla la Congress mona Transvaal, o nkile setulc sa bookamedi ba African National Congress.

tla la Congress le entse mesebetsi ntoeng ena ka pene tsa bona goe megolo. Ka selemo sa 1918 go ile mme ba bontsha gore kahlolo Masepala oa Johannesburg. Kreste

kokeletso ea 6d. ka letsatsi godi- ena. E ngue ea tsona e ile ea re kganyane. Go tsua gae Pietersmo ga moputso o neng ba o amoge-Erile ga ba bolella Masepala gore

ka" bona ba tla tlogela mosebetsi mela taelo tsa baetapele. Go bolela beng. Mookamedi o na a dumeoa go roala "sampokane" bosigo nnete ba ne ba tseba gore kantle disoa ka mekgosi ya nyakallo ga batsamaisi ba motse oa Johannesburg ba ema dihlogo gomme ba lemoga gore di uele moferefere. Ke moo ba ileng ba loma Ma-

phodisa ditsebe gomme erile ga basebetsi ba tlogela mosebetsi ka tsatsi le latelang, Maphodisa a fihla a ba tshuara.

Ga baetapele ba Congress ba bona taba tsa tshuaro ea bona dikoranteng, ba ile ba kopana ofising ea Congress, ele D. S. Letanka, motlatsi oa mookamedi oa lekala la Transvaal, C. S. Mabaso, L. T. Mva. baza, K. K. Pilane' (ramatlotlo) le

R. V. Selope Thema (mongodi), go rerisana ka molato oa banna, gobane ntho ca pele e ne ese maloko a lekgotla la African National

GO LOANELA DITOKELO kgotla la Congress le hlometsoe go loanela ditokelo le tokologo ea Mo Afrika ofe le ofe, lega ese leloko

la lona" Ka baka lena ba ile ba dume llana gore batshuaroa ba tshuatsheko ke baemedi ba lekgotla - L. W. Ritch le R. W. Maimang gomme ba kgetha D. S. Letanka le R. V. Selope Thema go sa bonana le baemedi le batshua-

roa; gomme taba tsa tsamaca gantle.

Batshuaroa ba dumela gore ba emeloe; baemedi ba dumela gore ba tla ba emela gomme chelete e tla tsua mokotleng oa Congress.

Molato oa banna bana o ne c ishuanetse go sekoa kgotleng la Komosasa; empa erile ga Mmusc o utlua gore Congress e tla emela Nooitgadacht go ya Rooivaal batshuaroa, oa laela gore molato o sekoe ke Magistrata e mogolo oa enngwe ya tse ko notse oa Johannesburg.

ka tsatsi la bobedi molato oa isoa selepeng gomme Magistrata a fu-mana basebatsi ka la di mana basebetsi ba le molato ka go tlogela mosebetsi. A re ketso ena ea bona e kgahlanong le melao ea dipasa. Kahlolo ea re ba tshuanetse go ea Chankaneng kguedi tse pedi gomme kgueding tsena tse pedi ba roale "sampokane" kantle le moputso. koele lefu la malome Sekitla Ma-"Ga ba ka ba gana go sebetsa, ba ja pele ga gore ke bone lengolo le tla thunyua ke Maphodisa a Male tsoang gae. Kere o se ke wa kgooa ka dithunya kapa ba hlajoe lahla Mokgaga o no o re kwishe ka marumo ke maphodisa a Ma- tja moe gae. EA SIKINYA DIPELO Kahlolo ena e sehlogo e ile ea sikinya pelo tsa Ba-Afrika le tsa Mona Mahlatsoetsa re bona polaemaholo re hlahisang taba tsena; Makgooa a itseng tikologong ea ano ea batho feela Gauteng le Tshuane, gomme mokgosi oa phala oa lla o etsua ofibao. Metsoalle elelloang hore ha ing ea Congress. tsotsi e rata ho o tloaela o e shape Ba-Afrika ba o phalella; chepele.

Ka tlase ga taolo ea gagoe lekgo. Bangodi ba dikoranta ba tsena kete tsa ba phuthego ya Zion e ga tshuara banna ba mathosa ba jualo ga e tshuanele mmuso o ipi- yctlhe ya Gouteng di ne di phuneng ba sebetsa ga Sampokane oa tsang gore ke oa tsoelopele le Bo- thegile kwa 19th Avenue, 114

Saturday, July 30, 1949

tlogetse mosebetsi, ba re ba batla ile tsa ba kgahlanong le kahlolo to ya Mookamedi Edward E. Le-"Magistrata o tshuanetse go lele-

ga ba sa fumane kokeletso ea "tso- latela, ba tsamaea dipitso, ba ma- bus Motali le Simon Monyethaetapele ba se bolelang, go ne gose a hlaga ka seaparo se sentle, leletho leo le ka etsuang la atlega.

> Banna ba ne ba tseba gore seo re la tlhogo ya selefera seatleng. Congress e se loanelang ke tokologo le kopano ea chaba sa Ba-Afrika. Kamorago ga dipitso tse ngata Gouteng, Mr. Elias Mamabolo a tseo ba ileng ba ditshuara tikolo- begela moeti eo o hlomphegang gong ea Gauteng le Tshuane, ba- ka go gopotsa bongata jo bo tle-

> tlang ka dikobo go kopana Holong baka a fetileng-gore esale Mooea Pilkington, koa Ferreirastown, kamedi Lekganyane a swa ka Johannesburg.

> ngata bo makatsang, ba hlaga metseng eohle ea Gauteng le Tshuane. "Holo" ea tlala, eaba ea falala. morwa Lekganyane; ke ena Mo-Sebui sa hlompho mantsiboeeng ao. rena wa Kereke ya Zion. Mo e ne ele S. M. Makgatho, a thusoa utlueng, o tla le etsetsa tsohle tse ke batlatsi ba gagoe.

Pitso, e neng e tletse mafolofolo e ile ea tlama gore ka tsatsi la Empa baetapele ba ile ba re "le. pele la kguedi ea Phupu 1918, Mo- dimo a tafola a thabela go bona Afrika e mong le e mong a kope sechaba se kalo sa papa a goe; Lekgooa la gagoe kokeletso ea 1s byale a se hlagisa go latela dithugodimo ga moputso oa gagoe. Tla- to tse mofu Lekganyane o di rumo ena e ile ea amogeloa ka mafo lofolo a makatsang.

Ka tsatsi le latelang, dikoranta tsa Makgooa di ile tsa bolela gore | tsenwa ka mogau. A gatelela koka tsatsi la pele la kguedi ea Phu- tse dingoe tse Modimo O sa di pu Ba-Afrika kaofela ba tlogele batleng. Mo mangoalong a gala-

BA SEKE BA E PHEGA Puo ena, lega bactapele ba ne ba ga go 18. A itse go rapella sechatseba gore ga se nnete, ba ile ba ba ka go se baya matsogo Lebitsong la Jesu. seke ba e phega.

# TSE LING

SOPHIATOWN: Ke kopa ge litaba tsa rona li ea khaoloa hali beng ba di "Bus" gore ba re ke- kengoe kaofela, empa chelete eonyelse "Bus" e tlogang mo So- na ea koranta ese e hloele. - Diffy Boy

"Bus" e ene e tsamaya koo ke di bone the tre bidu, byamo Sophiatow Molato o tsene gomme poo tsa molao tsa tshuarana ka memetso; ka taatai la hulia. oya mana enugwe ya tsa Martindale

utiwisha dikgang tja ga Maja.

EXCELSIOR: Ke ka masoabi a

Re lla le batsoali le bahatsa bathc

EXCELSIOR: Ake nthuse le ba-

-M. L. Maja

# Kamogelo Ya

### Mookameli Alexandra

Ka Sontaga e fetileng dikete-Christian Church mo metseng Alexandra Township, Johannes-Molato oa bona e ne ele gore ba Koranta tsa Makgooa le tsona di burg go amogela le go utlwa thuburg o na a patilwe ke baruti ba Mehleng eo Ba-Afrika ba ne ba gagoe, Nelson Mamabolo, Jacobanta la legetla la mmala oa mo-Go ne go se dipotso mehleng eo. laiatladi, naledi e phadima le le-

> Mogolo wa Dikereke tsa Zion etapele ba memile pitso e kgolo ea tseng ka jarata le kantle ga ma-July selemo se fetileng batho ba Ba-Afrika ba tlile pitsong ka bo- rutwa go hlokomela ntlo ya gage, go sa twe latelang mang-mang. "Kajeno le biditsue go tlo bona le llang ka tsone," ga rialo Mr Mamabolo.

Mookamedi Edward a eme go tileng. A re ba tla tsamayang ka melao e boletsueng ba tla bona legodimo; gobane legodimong gc neise go emeloa makgotleng a lekgotla la Congress le tlamile gore, tsi ya go phela ka bojalwa le ntho llang a bala Ts'enolo 22 go tloga temana ya 11 le John 15 go tio-



# THE **APEX PERMANENT**

# **BUILDING SOCIETY**

WHY ALL AFRICANS SHOULD SUPPORT

3 per cent interest is paid to you on Savings Account

33 per cent interest on 12 months Fixed Deposit

There is no delay when you wish to withdraw money You can receive help to acquire your own home

### DON'T DELAY

TO CALL PERSONALLY OR WRITE

### THE ADDRESS IS

**116 MARSHALL STREET, JOHANNESBURG.** 

# **B.B. KIDNEY TABLETS** LI HLOEKISA MALI HAPE LI NEHA MATLA



Everyone wants a better job, but it is the man with a College education who gets ahead. Let Union College Home Study Courses help you to become well educated so that you may qualify for a better job.

Courses in all subjects including: Standarda IV, V, VI, VII and VIII. Junior Certificate, Matriculation, Agriculture, Bookkeeping, Languages, Photography, Shorthand and Typewriting. Also Dressmaking and Needlecraft (for women).

# post this coupon for free information.

ase tell me abou	at your Home Stud	ly Courses. Th	e Course I want i	\$1.
DRESS				
				Tears.

UNION COLLEGE

lete tsa tsua tsa go loantsha kahiolo ena e sehiogo. Baetapele ba tshuara dipitso ka Sondaga se

ea Gauteng le Tshuane.

I'm proud of my white washing!

Years ago I found out that Reckitt's blue makes white washing as white as when it was new.

Rubbing and scrubbing gets the dirt out but white things need Reckitt's blue to make them really white. Reckitt's blue is easy to use - I just give my white things a last rinse in blue water. It makes them as white as snow.

### **Reckitt's** BLUE Out of the blue comes the whitest wash

tseng oa Fauresmith.

taba kaofeela.- Mor. B.W.

Ka lebaka la litaba tse ngata

tse romeloang, re fumana ho le

boima habolo ho ka hlabisa li-

KOFFIEFONTEIN: Ka la di

PALAPYE: Ke kopa go tsenya Eitse ha setimela se tsamaea ha tebogo mo pampiring ea sechaba. Ke leboga Mokgaga kudu ka la mosadi a phahlaphahlile ka momatla go itshwenya ka go re na. Terene ea rutla a hoa are: haneu, haneu haneu base, tog. Lehono ke mo leboga ge ke

Ka lehlohonolo la modimo ea ema a be a paalma, se se ileng sa makatsa ha a palama a tsaea diphahlo mme a siea bana ba bedi koa moraho.

Joale ea rutla ntho ea makgoa chu, chu, chu, 'me joale eare ka ho mo utloela bohloko ka ilola ka pega bana hodimo ha setimela se setse se tsamaea. Joale bomme hlokomelang le se ba siee koa morago ha le hopotse ntho ea makgooa.

Ntho e mpe e ileng ea makatsa mosadi eo, ha a theoha setimeleng ile hlaheloa ke kotsi ea bobedi - Stormy Weather a thuloa ke motorokara maane teropong ea Charlesville.

Mona ha rona mariha, a haketse tho ba mona Excelsior; ka mehla re bosiou, le motshehare ho ts'oana. seng le se seng tikologong cohle kenya litaba tsa rona newspape- feela. Ha le chaba letsatsi la marireng ea "The Bantu World" empa ha le baka mahlomola. - J. S. L.

> BOCHEM: Mono Uitkyk No. 1 re hlagetjoe ke manyami a magolo kudu ka go hlokofala ga mohumagadi Dorcas Dikgale.

> Mohu o hlokofaletje hospitala ea Pietersburg, Mr. Mack Dikgale oa Klein Dikgale, a mo roala ka lori go mo tlisha Uitkyk. Go be go tlile phuthego e kgolo e tioang Klein Dikgale.

Mohu eo e be e le moruta bana oa Uitkyk School, le gona e be le "Leader ea Sunbeams" tja Uitkyk School.

Go bile le batho ba bantji kudu polokong ea mohu palo ea batho e be e le 409. Bareri e bile Mr. M. Lekota oa Klein Dikgale, Mr. O. Mochitele oa Uitkyk, Mr. E. Mapeka, moruti P. G. Sename-la le Mr. N. Ramphele-

Ba bangoe ba bileng gona polo-kong e bile Mr. D. T. Ntsoane, Supervisor of Schools, Mr. T. Ramushu, Mr. M. Tjale le Mr. A. Ramphele. — A. Phalane,

WARRENTON: Motho fa a tsena mo garona e le moeng o bolaoa ke tlala ka ga go na dikefi tse ba ka ithusang tlaleng mo go tsone mono Warrenton. G. Molefe

HOW CAN YOU IMPROVE YOUR EYESIGHT? BY HAVING YOUR EYES TESTED

323 Church St., Pretoria. (off Municipal Market). Phone 3-3314.

T.C.

a bakoa ke liphio tse sa etseng mosebetsi oa tsona ka ts'oanelo. Ka nako e 'ngoe ho bake hore moo masapo a kopantseeng teng ho ruruhe hape ho thatafale. B.B. Tablets li tla lokisa liphio tsa hao 'me li felise mahlaba ana kaofeela. Joale u tla itumella ho ba le matla a nchafetseng le ho tiea.

TSA BANNA LE BASALI





The Bantu World, Johannesburg

Saturday, July 30, 1949







Colgate gets in between your teeth and cleans out all those little bits of old and bad food. And Colgate makes your teeth shiny and bright.





Always use COLGATE Quality TOOTHPASTE after you eat and before you go out



Ho ba ileng ba eta phomolong ena. Ke Benghali:--J. Kabi le L L. Lehloma principal ea sekolo sa heso.

Monghali J. Kabi, o ne a ile Le-sotho. Monghali L. Lehloma o ne a ile bohlokong mane Hobhouse. Re tla ba le pulo ca Sekolo se secha mona haeso ka khoeli ea August. Ke sekolo se ratehang ruri ka Makhabane.

-M. Moroane

Ha Mong. Obed Disele le teng ho ODENDAALSRUST: Mona Odehlokahetse ngoana mohla (11-7-49. ndaalsrust re bona ho bata ha se-Mesuoe le mesuoetsana e sa ile rame, le ha tsatsi le leng ho tlohe phomolong. ho chese, empa che joale ho se ho Moruti oa sebaka S. B. Tlatsi o ea ho feleng ha mariha, hobane ka khoeli ea August ho tla be ho le 13, ka mosebetsi oa Sunday School Mofu c lerole feela. Junior Guild. Peter R. Diphoko o kile a cha-

Re bona le motse oa mona Odendaalsrust o se o le moholo, le bac ba tlohileng o sa le monyane ba tla ts'oha mohlang ba fihlang mona Odendaalsrust.

Maoba ka li 10 July, 1949 ka Sobapala bolo mona Odendaalsrust le Swallows tsa Koffiefontein. mathaka a Home Defenders Football Club.

Papali ea hoseng e bile tjena, Lilly White. Ba lebella tsela mathc Edenville 0. Odendaalsrust 0. Ea a be a tsoa dikeledi. mantsibuea e bile tjena, Edenville 0. Odendaalsrust 2.

Tlong ba ratang ho ikholisa mo- ga e tlhabise ditlhong. Kgothalang na Odendaalsrust, le ngolle Home Lilly White se lapeng. Defenders Football Club, c/o Mr Thathe (Secretary). Mona Marobe na ea neng a chaketse ha Mrs. M ke sekolo sa Football.

-Oa Teng

BOTHAVILLE: Monghali ntumele ho hlahisa mantsoenyana pa-mpiring ena e ratehang. Ka la 12 Dinun ka inile ha hata hahala ma Phupu ho 'nile ha bata haholo mo Lutheran Church ea tumelisho ea tsaneng ona, me ka la 15 Phupu I ephuthego ka baka la nguaga tse lesoenyana la eba teng, hao ra peli me phutego e mo itumeletse thaba ka 'nete. thata.

Che le batho ba monna ba ntse oa phela.

Ho bana ba likolo re ka bolela oana : Misses Mochela (Thaba tsoe mesuoe e phatlalatse ho ea Nchu) D. Nyamane (Modderpoort) phomolong bakeng tse ling. Tihaleroe (Thaba Nchu) D Sekolo sa rona se koetsoe ka mo-Molebeleli (Tiger Kloof) F. Molekete o monate oa lipina. Batsoali beleli (Stofberg) A. Mogorosi (Stofberg) L. Molotsi (Stofberg) Mong. R. Mooi a kokometsa sa ma-I. van Stawel (Kroonstad High) A. ratsoana, monyako e le Mong. J. M Lephaka (Kroonstad High) le br Mofokeng. Ba ntseng ba le bolutu meleng

Le Moruti Mholo oa Methodist ke bo-ntate Seteliso, J. Maseko le a nekela tero' e lleng ea tsitsinya maikutlo. Mookameli Mochela oa kereke ea Methodist u ntse a itokisetsa ho ea Sinodong ea selemo o u pepe ho ea le ho khutla

-Oa Tena

VERKEERDEVLEI: Rea phela | HENNENMAN: Kereke ea Me-majoe, e likamore tse ts'eletseng mona motati re mpa re its'oenye- thodist e khothaletse tsoelopele. e babatsehang, ka ho tsota. Maoba ka Sontaha ke ha e boke-Mosuoe Isaac Ntshingila le eena

letsa chelete ea ho lefella koloi e o hahile nyuluku ea ntlo e likamonchafalitsoeng. re tse 6, eona ke ea setene se sekhubelu.

Mohla Phupu 10, ke ha Samuel Serapelo a hlokahala. Mofu e ne mehla. e le setho sa Methodist e le setho la Monghali Ruben Mzizi ea nya-

sa Guild. O na a holile haholo. lang mane Vrede, la monghali A patoa ke Moevangell S. Losaba a thusoa ke Mong. J. loang hona mona hae, ntha. -M. Radebe.

> meli Motingoe. Mofu o kutse nako kgang. e kabang khocli tse ts'eletseng (6

Mofu o hlokafetse ka li 6-7-49, a

kela Bloemfontein ho ea phomola S.A. Mofu o tsamaea a le lilemo ba hlabana ka dithipa. tse 29. E ne e le e mong oa Mo-

afternoon, o ts'oeroe ke Moevangeli Morailane oa kereke ea etella setopo ho ea kerekeng, koo Moevangeli S. Mabele oa emetse setopo teng. Mong, S. Mabele a gala mosebetsi, 'me a bala buke ea Lipesalema,

a bala ea 23, "Jehova ke molisa oa Ka. Sondaha 10 July 1949, ke ha Good Hopes F. Club ea hae e ba-eng ha batho ba ts'oaroa hakana pala le Bafokeng F. Club ea ka joala Newclare, W.N. Town-

tletse ho tloha 2.30 p.m. Eitse ha e lla, tsa ke na tse joalo - J. S. Legoale mala a lumaela. Match oa pele o LIGHTENBURG: Re ne rena le

felile tjena 1-0 in favour of G.H. Match oa fela tjtna 2-2. Hele ke khathetse ke liteam tse tlang moholo Mangaung.

mona, ke tla li nehella Good Hopes -J. M. Motingoe.

**KROONSTAD:** Mpatliseng, Ra ngoane ke Petrus Moso. O ne a le Moso.-Alpheus 'Moso.

**ODENDAALSRUST:** Ka khoeli ea phupu e le li 9 ho ile ha fihla baeti ba taoang mane Edenville ba tlilo bapala pitikoe.

Ka li 9 mantsiboea ba nehela mi-Church Wesselsbron o bile koano moruti W. Sebiloane ea bileng a no. E be le o monate haholo, ho le-

Eitse ha la li 10 phupu le chaba ba be ba se ntse ba kora-kora ba Tsela tsoeu hle ntata rona Molimo sho lwa ga Mr. T. Namane mo ga. Edenville. E itse ha eka likhomo li tloaela makhulo oa qaleha mokhoa ring ga kgwedi ya Seetebosigo A ba a sa bapale "Nature Study Morena yona e ne e le lepodisi oa Edenville a ba a etsa litlala ha mona Vryburg. Itse fa a kula ga ba ha luma ka ntle ho lebala.

bitsoa ngaka ya mmuso hore e tle Papaling ea pele ha ho ba ileng ba hlaba. Papaling ea motseare oa

Moruti a rorisa haholo boits'oarc

ke motho e moholo 'musong oa

Lesotho ke eena toloko e kholo ea

Mohlankana ke tichere B.H.P.S

ke Molumeli oa kereke ea Con-

gregational athe Miss E. Mocho-

Lesotho mots'epuoa oa 'Muso.


some in his nose.

the chest.

GOOD FOR

COLDS TOOI

IT FEELS VERY GOOD!




Mr Booase Makhoe o hlokahetse hona matsatsing ana a sa tsoa feta koana Rustenburg ke ho hlajoa ke khomo ha a ts'oere teu.

Mida Molapo oa Makanstad o kene phomolong ka la 9 khoeling Papali ea bolo e ntse e tota ka ena e fetileng a patoa ka la 11. Tsebeletso ea phupu e ne e tsoe-Manyalo a teng, ka bongata. Ke | roe ke Asael Moloto.

Sgt C. M. Magagane o tla ba le Peter Kemeng ea nyalang mane go khutja o tla ea Pietersburg ga Pretoria, la Caroline Dube ea nya Mamabolo moo gobong bats'oadi le ba lapa la gagoe.

Bashemane ba Bochabelo High KROONSTAD: Ka masoabi a School ba kile ba etela motseng maholo re tsebisa tsa mohlankana | oa Mabeewaskop ka lipina tsa bona ea re siileng eleng Joseph Motlho- tse monate ba tsega seboka ka × 6



Moru o niokatetse ka n 6-1-49, a patoa ka li 7-7-49. Ene ele mora oa ha Moholo Session Clerk M. Motingoe le Mary Motingoe ba batho meputso ea bona ea veke le (Scotch) Presbyterian Church of veke. O re babapali ba madaese


A. J. Mashigo, o lla ka papali leng moo ho sa ts'oanelang leha Mosebetsi o galile ka 2.30 e ka bapaloa teng.

James Ntela, pelaelo ea hae ke D.R.C. A qala ka thapelo, me a hore na mosali ha u mo nyetse kerekeng empa a u bolella hore Presbyterian Church a neng a lang le hore na "New Look" ha u ea mo nyalla bokhoba o boleetsang hore mosali a sihe bana a ee papaling tsa bosiu.

Mosoabanko, eena o llela Lesotho ho hlokahala pampiring ena. Jo'burg. Match ha o gala, ho ne hc ship hammoho le Sophiatown C re joala ke dijo tsa Ba-Afrika tsa bogologolo.

> tsemoholo Maseru Bee! Ka tla ka lebala mohlankana o ruta Motse-

Oho! oho! ho le ho tle kerekeng from now onwards. Lisatla boys ea Maseru Mrs B. Likate Costume a le e khathatso! ba bacha ba ne ba otla fats'e ka tlhako Hele! Hele! Mantsibuoa ea e-ba mokoloko oa ho ea Frasers Memorial Hall ho Cape Colony koana Matatiele (dist.) ke mora oa Makhabane be ho le bo tle moo 'me limpho. tsa monyaluoa li le ngata.







ZAM-BUK is a fine ointment for all skin troubles. ZAM-BUK heals



SOUTH AFRICA'S WORKWEAR

Bib & Brace . Boiler Suits Jackets · Trousers Coats · Shirts · Shorts and many other garments

Manufactured from the finest fully - shrunk materials by Workwear S.A. (Pty.) YBRD Limited Treaty St., Woodstock Cape Town

ONGER THAN A



-

MADE WELL . FIT WELL . WEAR WELL . WASH WELL



KOFFIEFONTEIN: Ka la di 31 May ho bile le papadi ea Foot Ball khahlo oa LO.T.T. Ebile e le montaga mathaka a Hungry Lions mona motseng oa rona ho kopane lumeli ea tletseng oa kereke ea ena hore e bapaloa le lihospata-Football Club a Edenville a ne a Free State, Callies, tsa Fauresmith Presbyterian. Papadi ea fella jaana: Free State Callies 3; Swallows 2. Ka lone letsa-

-Singapore

Mojanaga.

Ma-Edenville a tlile mona Oden- tsi leo Lilly White Tennis Club ea daalsrust e ka ba ne ba filoe ts'e- be e ipaakantse e letetse Jagerspiso ea hore ba tlilo hlola, 'me ba fontein. Jagersfontein a tshabela fumana seo ba neng ba tlile ka kgala a seke a tla, ga thola gore tu! Ha duma ha utloala mokgosi oa

> Mme le jaanong Lilly White e ntse e duma feela eare tsholofetsc ka."

Mooeng mona e bile Mr. P. Petsa

-H .W. Digoamaye

Mathibela.



ho itokisetsa mohla li buloang,

4519-2-

mabalane hona mane Gaudeng. Hae mona ma-Afrika, rona a

re tsosa. Re bona monghali Simon Mohlamme ka taxi ea Chevrolet e nts'o e khants'ang lesiba la tjobol; re bona monghali Daniel Molahlehi ka Chevrolete e mebala e 'meli; monghali Moses Mokoena ka Plymouth e putsoa; mosuoe Gideon Mthimkulu ka Chevrolete e tala Re makatsoa hape ke ba ntseng ba aha matlo a ts'abehang, empa lintho li hloele ha kana. Monghali Simon Mohlamme o ahile e nang le foranta ntlo, e ikutloang. Mosuoe George Mareka o ahile ea

Ngaka ya retelelwa ke go bona mantsiboea bapali tsa Odendaals. bothoko jwa gagwe. Itse mesong | rust tsa hlaba 2. Edenville 0. ya tsatsi le le latelang a soa. A Ba Edenville ba ne ba sa fella, phungoa go bona gore na molato c hobane ba bang ba ile ba na ba tsoa ho kae. Ba re bohloko ba hae bc ke ho bapala motho a sa hopole hono bo ikadile sebeting sa hae. Mo re batho ba utloa bohloko. swi Namane e ne e le motho yo a mona re ka bolela mohlonyohehi thusang ba ga gaboka metlha Monghali Joel M. Thinani oa Mar-

quard. Phitlho ya hae e ne e le e kgolo, batho ba ba ne ba ile ba na ba ka nna 500.

go mo tlhatlhoba.

yotlhe

Moswi Namane e ne e le ngwa-Mr A. Moletsane Likate le Edith na wa kereke ya L.M.S. Mapodisi Mochochoko le ne le eme kerekeng otlhe ba batsho le basweu ba ne ea Church (St James). ba tsile phitlhong ya gagwe, le Rev. A. D. Lewis wa Tigerkloof e ba monyali le monyaluoa ba hlone e le moeteledipele wa phitlho a mphileng mabitso a batsoali ba bua ka sekgoa, Mr. Mopotokwane a tlhalosa mme Mr. T. Maphage ke bona le mosebetsi o moholo c tsoeroeng ke Ra-Mohlankana Rev B. S. T. Likate athe le eena ntate ene o ne a tlhabeletsa difela goya mabitleng. David Mochochoko Ra-moroetsana Batho bothee ba Vryburg ba u-

tlwile bothoko thata kaga loso Iwa ga Mr. T. Namane mme ba romela kgomotso go Mrs. Namane -T. Maphage.

Lindley: Likolo li koetsoe, mesuoe le bana ba sa ile phomolong. Hloho ea sekolo sa kopano e sa nketse mane Lekoa le Ts'oane, ho ea bona metsoalle.

Mona hae, hloho ea sekolo, monghali Juda Molefe o suile moeti ea tsoang mane Lekoa, e leng mofumahatsana Nketle. Musuoe Fanis Nhlapo o sa nketse hae Sophia town.

Mosuoe Abram Mokoena o sa nketse hae mane Paul Roux Mosuce Eliot Mbongwe o sa tsoere sekoropo mane levenkeleng la Husted, toropong. Mosuoetsana Alina Mzizi o ntse a itokisetsa ho ea lenyalong la khaitseli ea hae mane Vrede. Mosuetsana Philda Vermeulen o ntse a iphokela sopo,

Baeti ba bang feela ke benghali Ruben Mzizi oa Gaudeng, eo e leng

the time.







Buk



strong medicine. The child breathes this medicine into his nose, throat MOTHER, you can drive away your Baby's cold very fast with Vicks VapoRub! Just rub this good, and lungs. Right away his nose feels clear. Coughing stops. He strong medicine on his chest, throat and back tonight. Also put breathes easily again!

While Baby sleeps, VapoRub fights the cold in these two good ways. Next morning the cold is better!



cuts, bruises and burns. ZAM-BUK also clears away pimples and makes sore pimples and makes sore of hands and feet feel better right away. Many people have used ZAM-BUK for years and they know that it is a good thing to keep in the house all



'FLU

SORE THROAT FEVERISHNESS dispelled

HEADACHES

RHEUMATIC

PAIN

NERVINESS

Soothed away

BRINGS

SWEET SLEEP

SLEEPLESS

**ASPRO** 

as a Gargle

we feature here a few of the most important. They are everyday all-ments to which most households are subject from time to time. You are armed against all of them when you keep a packet of 'ASPRO' handy in the medicine cupboard or a strip of 'ASPRO' tablets in your purse or pocket. Have 'ASPRO' ready for immediate use-it gets quickly to work at the first signs of any of the troubles you see listed to the right. The reason for the safe effective action of 'ASPRO' is that by dispelling the symptoms it enables the body to bring to bear its own natural powers of recovery.



### **HEARTY THANKS** FROM TANGANYIKA

Made in South Africa by ear Sirs, P.O. Iringa, Tanganyika. Now it is about 3 weeks ago since 1 tried SPRO', for which accept my hearty thanks. he tablets have indeed helped my wile who is always been a victim from severe head-hes since two years ago. I feel quite grateful you and cannot fail to recommend 'ASPRO' all my friends. NICHOLAS (South Africa) (Pty.) Ltd. 134 CONGELLA ROAD, DURBAN

to you and cannot fail to recommend to all my friends. 1 am, yours faithfully, L. B. LINUS KISUSANGE. 30. 90. 1/9 3/6 ASPRO

· E

No. A656X

12

# Are Your Friends Among These Competition Entrants?



Mrs. M. A. Fakude with Nomasa-batha, White River.




lrs. Paulinah Sibande, of Alexandra, and Jabulani.



Selma Nkabende, Patricia, of Orlando. Mrs. and









Mrs. E. G. Ngamone, of Vereeniging, with Valerie and Louis.



Vereeniging,



Mrs. Agnes B. A. Lechesa of vereeniging, with Khokabe and Lereko. Mrs. C. Chiloane with Meisie Gloria Eugenia, of Benoni Location,





How young and fresh she looks! How beautiful! Her skin is clear, no blotches or blemishes! A lovely complexion

Yes, men adore a smooth and beautiful skin. Let Bu-Tone Cream help you to restore laveliness to your skin and so reveal your hidden charm.


MEN ADORE

A SMOOTH AND

BEAUTIFUL SKIN

Try it to-day. Ask for Bu-Tone Complexion Cream, and see that you get Bu-Tone—nothing else will give you quite the same results.

Sold by all ChemIsts and Stores, 2/6 per jar, or post free from Crowden Products (Pty.), Ltd., P.O. Box 4043, Johannesburg.









This mother was very worried 2 She was told that the food he about her baby-he cried a lot 2 was having was not nourishing and was thin and weak.

enough, and told to feed him on Incumbe



3 mother found the trans to add make-all she did was to add water, boil the mixture for 5 minutes and baby's food was ready. Incumbe now contains milk powder and sugar, and is a complete food-ALL YOU



New Kleinfontein, Kroonstad, White River, Alexandra Township Eastern Native Township le Benoni Location. Sheba eo e tla ba moemeli oa toropo ea lona. Hlokomela hore sets'oants'o seo u re romel-lang sona se lekana le postcard ka boholo. E ts'oanetse ea e-ba se hloekileng hantle. Hoa hlokahala hore u ikhathatse ho fumana se-ts'oants'o se sotlo bobane re hatisa feela lits'oants'o tse khahlisang, tse bonahalang hantle. Maikemisetso a Komiti e Khethang lits'oants'o ha a na phetoho.

Lits'oants'ong tsena u ka bona kamoo u ts'oanetseng ho inka sets'oan-



Mrs. P. Moleko, with Thomas and Mrs. P. Mbobo, of Alexandra Township, with Vuyisile Khabane Mbobo. Joseph, Venterspost.



**E KHOLO EA NGOANA LE MOTSOALI** 

Ha ho esoka ho e-ba le tlholisano e tsebehang haholo joaloka Tlholisano ea Ngoana le 'Ma'e e tsamaisong ke ba Bu-Tone Cream. Babali ba bang ha ha kholoe le hanyane feela hore lipondo tse mashome a mahlano li neheloa oa pele ea hlotseng. Leha ho le joalo 'me e mong ea lihlohonolo o tla fumana mpho ena e kholo: 'me ho sa ntsane ho na le limpho tse ling hape tse ngata.

A u so u rometse sets'oants'o sa hau? Vekeng ena re fumane lits'oants'o tse tsoang Sea Point, Vereeniging, Orlando, Venterspost,

Sheba ka hlokomelo lits'oants'o tse hatisitsoeng leqhepheng lena. ts'o kateng.

Ha hlolisano ena e emisa re tla hatisa ho se


A Baby soon grew fat and strong on Incombe. He never crie Baby soon grew fat and strong now, and is always healthy, happy and contented. This is because Incumbe is specially made for African babies, and is recommended by Doctors and Nurses. If you are having trouble with your baby's feed-



### **DURING WINTER TIME**



BLANKETS Keep Your Children Warm



Millions of mothers all over the world keep their babies happy and healthy by giving them Phillips' Milk of Magnesia. A small dose quickly relieves wind and stomach pains, stops crying and gently but surely cleanses the bowels.


BEWARE OF IMITATIONS. Ask for PHILLIPS' Milk of Magnesia in the blue bottle and look for the signature "Chas. H. Phillips" on the label.

### OTHER IMPORTANT USES

Phillips' Milk of Magnesia, added to cow's milk, makes it more digestible and prevents it from souring.

Phillips', rubbed on baby's gums, re-lieves soreness and irritation when teething.

Phillips' makes a wonderfully sooth-ing and cooling application for baby's skin when chafed and sore.



Mrs. F. J. Schloho and child of Orlando, Tvl. THE

# BANTU WORLD MOTHER AND COMPET

**£50 FIRST PRIZE** £25 SECOND PRIZE **£10 THIRD PRIZE** 10 Consolation Prizes Of £1-1-0 Each

All these magnificent Cash Prizes are offered to African Mothers by the manufacturers of

# **BU - TONE**

# CREAMS

In addition to the Cash Prizes one years supply of Bu-Tone Cream will be presented to each winner.

ENTRANCE FREE

Being non-greasy, Bu-Tone Vanishing Gream is specially recommended to keep your hands smooth and white.

a lits'oants'o tse ntle. Babali ba tla ikhethela ka bobona bao ba hopolang hore ba hlotse.

Romela sets'oants'o sa hau hona joale Tlholisanong e kholo es Ngoana le 'Ma'e tsamaisong ke ba Bu-Tone Cream. Romela sets'oants'o sa hau ho :--

MOTHER and CHILD COMPETITION, P.O. Box 6663, JOHANNESBURG.

Ha ho na téfo.

# **Nurses and Doctors** all agree-

babies must have lots of sleep and be free from stomach and teething pains

STOMACH and wind pains, sleeplessness and teething troubles all tend to make baby thin and fretful, so that he can't eat properly and cries at the least thing. But this need not worry you. Just give your baby Ashton & Parsons' Powders every



Guaranteed Harmless

Proprietors: Phosferine (Ashton & Parsons) Ltd., Watford, England,

day: just empty one on to

his tongue-or half-a-one if he is under six months.

Ashton & Parsons' Pow-

ders are almost tasteless,

and absolutely safe. They

alleviate minor ailments,

stop baby crying, and help him sleep right through the night, so that

he wakes up fresh and happy - ready for an-

other day's healthy play

You can buy Ashton &

Parsons' Powders at

any store or chemist,

and they are very

cheap. Start giving

them to baby to-day.

and exercise.

ADD IS WATER-NO MILK. NO SUGAR.

FREE. The makers of INCUMBE will send you a Free Book, with pictures, which will tell you how to use INCUMBE. Write to Dept. 54-I Hind Bros. & Co. Ltd., Umbilo, Natal. In your letter say whether you would like your book in Zulu, Xosa, Shona or Sesuto language.



ing, do as this wise mother did -feed him on Incumbe and, see him grow big and strong.



# Nka lits'oants'o tsa metsoalle ea hao ka 'BROWNIE'.



O tla nka sets'oants'o se hloekileng, se setle, hobane a sebelisa Camera ea mofuta o ho thoeng 'Brownie' le Filimi tsa 'Kodak'. Nka lits'oants'o tsa metsoalle ea hao, o tume lebitso har'a eona. 'Brownie' e bobebe ho sebelisoa-hase ntho e makatsang ha e rateha hakale.

KOPA HO BONTS'OA MOFUTA O MOCHA OA 'BROWNIE' HO BAHOEBI BAHAHO BA KODAK.

Sesuto KN2

E ENTSOE KE KOD KODAK (SOUTH AFRICA) LTD. CAPE TOWN . JOHANNESBURG DURBAN

# RAPOROTO TSA LITEREKE LE MAHAE

WILLOWVALE: Komello ka se- (fihiela ka nako eo ho tlang ho futerekeng sena le meeling ea sona e manoa chelete ca ho e tsoellisa pele matla ka lebaka la hobane ha ho hantle,

omelletse 'me melatsoana e menga- e fetileng ka Tugela Ferry. ta e emisitse ho matha hona joale. neng li tlisitsoe li ne li le ntle ha-Ho ntse ho kotuloa ka libakeng tsohle tsa setereke sena. Ka liba keng tse ngata batho ba bangata baholo ba ile ba tla bonts'a phahlo ba se ba getile. Ha ho letho le tse makholo a mararo le mashome ileng la kotuloa ka masimong a la mahlano a metso e supileng.

### Liphoofolo

mangata.

Liphoofolo li ntse li tsoela pele entseng hore ho seke ha ba teng ho boela morao, Mabaka a maholo phahlo tse ngata hakalo tse tlileng a bakang hore likhomo li fokole ho tla bonts'oa ke hore batho ha hakana ke makhulo a fokolang le ba ha ha anele hantle ka isela eo metsi a sa lekanang 'me mariheng | nts'ong ea selemo sena se fetileng | ngata li tla shoa. Likhomo joale li se li fula mehoang 'me hona ho tla mang ea fumanang mopulso. Ba-ka seterekeng sa Vereeniging. Mokomellong e leng teng.

Ka la 11 ho Phupjane ho bile le ponts'o e ileng ca atleha hantle haholo ea temo ho bile ho le teng le 'masterata e moholo oa mafats'e a ka mose ho noka ea Kei ho tla e bula ka mor'a lilemo tse ngata e emisitse.

Ho ne ho ts'obiloe hore mathata a ka ba teng kaha e ile ea ba ka letsatsi le haufinyane le ponts'o ea temo ka seterekeng sa Cala. Empa leha ho bile ho le joalo, ponts'o ena e ile ea atleha haholo 'me le poone le mokopu. Ha ho ca ka ha ka khoeli ea Phupjane. Hona khoe

Ka la 3 ho Phupjane Komishinara oa ba Bats'o o ile a etela ka ba ho ka mona tse kang tomato Ha ba le kopano tse nne tsa balehaeng la Kirchman Malgas ka banana le amadumbi. Ramra moo ho hopoloang ho bula lebaka la Joscelina, mohlolohali oa Malgas. Ho boetse ha ba teng ko. la 25 e ileng ea bulba ke Komishipano e 'ngoe hape-hape ka la 8 nara e kholo es ba Bats'o, Mr. Phupjane ka Nkelekete ha Komi- M. shinara a tlile ho tla fumana sebaka se sihiloeng ke mofu Nqwillse Phupjane ho ile ha bapaloa li-Mantashe ka Fort Malan moo a fixture tsena tse latelang tsa lipaileng a lokisa tsa meeli, literata pali tsa Dr Wm. Godfrey Cup: (a) hammoho le meaho e meng. Ngoa-na morena khethong e seng e bole-ka Johannesburg (b) Pretoria ea tsoe o ile a fumana lenane le le- thulana le Verceniging ka Preholo la livoutu 'me joale sohle se toria. emetse ba ka pele.

ba le konsete e kholo e neng e beloa haholo ke bohle ba baahi ba entsoe ke basali ba Zenzele ba le- hostele hammoho le baahi ba lokala la setereke sena ka Gcaleka keishene la Sharpeville. Mekhatlo Mission 'me kaofeela ha bokelloa e fapaneng ea lipapali ea basetsapondo tse supileng.

ponts'o ea temo e ileng ea ba ka kholo haholo. lokeisheneng la Vutshini ka hona ka seterekeng sena. Ponts'o ena e ile ea buloa ke Komishinara e kho. | batho ba fumanang lebese teng ke lo ea batho ba Bats'o ka Natala.

BERGVILLE: Ma-Afrika a sa ntsape a eme ka maoto ho kotula ville, Ba ha 'Masepala ke bona ba masimo a 'ona. Ka kakaretso kotulo e ea fokola. Hona ho bakoa ke | ka sena se tsamaisoa ha se se ho hlokahala ha manyoro a leka qaliloe. Lebese mona le tla rekisoa neng, ho lieha ho hlahola le ho ka tiki le halefo peni holim'a painte jala peo e fokolang.

Ma-Afrika a Driefontein a ile a ba le ponts'o ka la 2 ho Phupu ho le phable tse mathein ambeli tse le phahlo tse makholo mabeli tse res 'sa pen; li bonts'oa li ne li hlilo tsa tse lengoeng li ne li hlile li le ntle haholo ka ho fetisisa. Likholi se ntle haholo hakalo.

MSINGA: Khoeli ea Phupjane e bile khoeli ea komello e kholo

ea ka ha na pula ka khoeli ena c Ho bile pontso ca temo ea Ma-shoeleng. Matamo a mangata a Afrika ka la 15 hona khoeling ena

### Likolo tzona li ile tsa kopanela phahlo ea trona. Lebaka le leng le

ana ho lebeletsoe hore likhomo tse nts'ong e selomo sena se fetileng tsa mosebetsi li neheloa ke Dr ke ho thuse ka nakonyana e telele tho ba ne ba hlife ba le bangata ngoli oa Lekala la Vereeniging, ba tlileng.

Eiphie Shange o khethiloe ho ba neng ba le teng. ka Otame kerekeng en Scotland lemo tse tharo). le sets'a sa kereke ka Sibila sa Muzomubi Ngubane.

UMBUMBULU: Ho kotutsoe phahlo e ileng ea bonts'oa le eona e ne ehlile e ntse e lokile hantle. e-ba teng thekiso ea likhomo ka ling eo ha ba le kopano tse pell sebakeng sena. Ho na le maraka tsa ba mokhatlo oa Red Cross, le tse peli tse berekisang phahlo tsa kala la ba Bats'o.

> 19 khoeling ena e sa tsoa feta ka mosebetsi oo ba o etsang ho thusa. L. C. Liefeldt.

**VEREENIGING:** Khoeling ea

Biosekopo e sa tsoa buloa haufi-Ka la 24 ho Phupjane ho ile ha nyane tjenana mane Hostel e tha na le bahlankana ba lokeishene e NKANDHLA: Ho ile ha ba le bonahala chlile e-na le cheseho e

> Ho buloa ha sebaka se secha moo ntho c lebeletsoeng ka cheseho e kholo ke baahi ba motse oa Sharptla thusa ho hlokomela hore seba-'me theko ena e fokolitsoeng e tla bonahala e e-na le thuso e kho-

Bophelo ho khothaletsa thaka e ncha hore mo tse neng li bo ts'oa li ne li hlik e lule e tille ka nako cohle ka ma ne ka lokeisheneng la Sharpville Thuto tse rutoang mona ke tsa ho baballa 'mele oa mathaka ana, hc ithuta ho tiha kamehla 'meleng MOLAETSO O TSOANG HO MOTSAMAISI OA TEMO

# Pholosa Makhulo A Hao U Tle U Je Hantle Hosasa

Mrs Redmond, ke e mong oa baeti

ba molipi e moholo. Lekhotla la Bana ba latelang ba ile ba fumasetercke le ile la tla rerisana ka na likhau: Mr P. R. Goddess, khau lekietho la dipi, libaase, ho re- ea lilemo tse lesohme le metso kisoa ha lori ez lepoka selaga ka meraro, K. Likhang, J. Selela, A Tugela Ferry sa Ndelevana Si- Lulu, A. Motsuoanyana le J. Matole, lits'a tsa kereke le sekolo kgoale (Khau tsa ts'ebetso ea li-Kopano

Ho ile ha ba le pareiti ea seleme ea kereke St Cyprians church hona

nna ba thuto ea pele, 'me banna ba Ho bile le ponts'o ea temo ka la mokhatlo ona ba boela ba ba le Mokete oa ho koaloa ha Witile oa ba teng ka Sharpeville ea Mots'eanong.



-Mohl D. J. van der Berg

iation of Girls Clubs, Mrs ba tsela ea ho alima chelete le ho phahameng sa Vereeniging li ile tlase ka ho fetisisa. tsa bina hammoho le Sharpeville | Hona ho ka etsahala feela haeba

tse ka mona

Kotsabole Thomas Monareng ea sebetsang offising ea motlatsi oa Komishinara oa ba Bats'o ka Evaton ha esale offisi ena e buloa ka selemo sa 1947 o ile a lahla mowatersrand Technical College o sebetsi oa hae ho feleng ha khoeli



O mong hape morero oa ho noesetsa hona lokeisheneng lena.

# Thibelo Ea Metsi Le Mobu

(KA COLONEL B. W. MARTIN)

Ke lekile ho le bolella ka puo e bonolo seo metsi le mobu li leng ona ho batho. le se etsahalang nthong tsena tse peli ka lebaka la ts'ebeliso e mpe ea ho arola metsi le mekhoa e mebe eo re lemang masimo a rona ka eona.

empa e kile ea fafatsa ho se ho kac hammoho le papali ea lifeisi. Ht le linoka tsa rona lia omella, le ho-fetileng, e ileng ea e-ba-matla ma-Ke ile ka le eletsa hore metsoeli | tellong ka tumelo eo, nakong tse u o lokileng o nonneng, oo i fats'en a tetohileng ma ba tla fumana molemo o mohole ea Matla a re neileng 'ona, oo o le fella moo ho sa aheng batho.

# HO SEBETSA НАММОНО

(Fr. Francis Schimlek, V Mariannhill) SEKOLU SA PABALLO

EA CHELETE Ke ntho e seng e tsejoa har'a Makhooa hore halefo ea batho ba kenang koporasi ea paballo ea chelete kapa banka ca batho ha ba ka ba boloka letho feela pele ba kena koporasing eo le hore ba bangata ba ileng ba alima chelete ba ile ba fetoha baboloki ba lichelete Puong tse ngata hammaho le

cona co. Bana ba latelang ba mpiring. Father Bernard o bonts'iile ba kopuoa hore ba etse pole- tse kamoo ho nang le ts'enycho e lo: Rev Zeeman, Mr v. d. Walt, kholo ea mehloli ea leruo ka Afrika Mekhatlong ea koporasi batho ba motiatsi oa motsamaisi oa litaba Bats'o ba tla ithuta ho boloka ka tsa bao e seng Makhooa, Mrs ho etsa, ho tseba mokhoa oa ho Oheates oa Lekhotla la basali le thibela ts'enyo ea mehloli ena, ho Rev Mahabane oa kereke ea sebelisa eng feela co ba nang le cona, 'me erekaha ka nako tse ling Motsamaisi oa Transvaal Asso ho le thata ho se alime, ba tla tse-

Hughes ke e mong oa baeti ba neng fumana molato ka tsela e betere ba le teng. Libini tsa sekolo se ka ho fetisisa kapa ka tsoala e ka

batho ba Bats'o ba ka ithuta ho Khoeling ea Phupjane ho ile ha boloka lichelete tse ngata moo ba bateng hlokahalo e itseng ea base- leng teng le ka offisiri tsa bona betsi ba Ma-Afrika ka lifaktoring tseo ba li khethileng ka hlompho hore e-be tsona tse tsamaisang morero ona.

### BANKA EA TEMO

pa banka e bitsoang ka hore ke ea tseng ko khothaletsoa batho ka batho. Empa ena e ka ba ntho $\varepsilon$ matsatsi oohle. Sepheo sa 'nete sa tsamaisoang ka lichelete tse ngata libanka tsa batho hase ho khoboka ho fetisisa 'me kahoo e ka ba kanya chelete, empa ke ho etsa sekolo sa bokhonatha sa batho ba hore e potolohe kapa ho etsa hore

Banka tse kholo tsa khoebo li na e mokhoa oa ho sebelisa chelete tlele mortao hape joaloka metsi a tse nyenyane tsa batho ba ikoko- matahang phororong ea moo ho belitseng e-be ka tsela eo li etsa noesetsoang teng. hore chelete e abeloe ba ho ka ho fapana ha bona joalo-joalo. Banka se nyenyane tsa ka mahaeng, ka lehlakoreng le leng, ke mehloli ea ho aba chelete tsena, li e aba ka mehloli e mengata e menyenyane iohle har'a naha, 'me ka tsela ena i nehela tokoloho ho batho ba mafutsana li etsa hore ba tsebe ho baballa chelete hantle ka tsela es

metsi, ka lebaka leo eba ho entsot holo ka ho fetisisa, ha ho letho le makhutlo a matle a tla lulang se lebeletsoeng ts'ebetsong-mmoho le lemo kaofeela. Ha ho ne ho ncha- ka letang koporasi.' fatsoa libaka ka naheng ea Moletsi ka selemo sa 1938, lokeishene le ne le na le sebaka se ka bang lemo sa 1932, molula satula, mono limaile tse 170 bophara le botelee, le se limaile tse 23 se e neng le sa sechaba. Lefats'e lena le e le lutsoe ke batho ba ba ngata Merero e mengata e matla e ea

Kajeno lena l'efats'e lena le ba ho bolokoa ha lichelete ke ntho arotsoe hantle ka libaka, moo tse arohaneng haholo joaloka lithuleloko le leng le le leng le nang pa ha li arohane." le nahanyana moyle ka lemang "Ho sebetsa hammoho ke ntho mon tikela. Ii ka hu hang. emetseng tsela e ncha. Ho baloang teng haufi le metsoeli e la sebopeho se setle. Ke ntho e ts'epahalang, le likampa tsa ho amang ka ho lekana feela boikafulisa; ho lokisetsoe hantle haabelo ba motho ka mong ha- HAS HELPEL THOUSANDS of holo hoo liphoofolo li fuiang selemo sohle kantle ho hlokahalokomelo ea bophelo. lo ea joang. Ka ho sebetsa hammoho, sohle La pele ha ho ne ho baloa ho se tsoela pele ho ea kholo ea khofumanoe hore lokeishene le ne le song ea lefats'e kaofeela. Ebile na le likhomo tse 15,440, \moo ka mokhoa oa ts'oanelo sebaka seo se ka fulisang feela liphoofolo tse othehong og bokhale 6,500. (Pere e le 'ngoe kapa tonki POLELO E 'NGOE HAPE nkuoa joàlokantho e le 'ngoe ha ho fulisoa, ha linku tse hlanc kapa lipoli tse hlano li nkuoa joaloka ntho e le 'ngoe). Ho fokotsoa ha lenane la litonki le lipuli mosebetsi o moholo oa koporasi la liphoofolo tse ling tse sa ho holiseng le ho hlokomeleng hlokahaleng haholo ho ntse ho Ma-Afrika, ka toropong hammo- sured. tsoela pele 'me ho tla fokotsoa palo ea pele e kholo, empa hc beng ba liphoofolo ho tla ba buima haholo ho fokotsa lenane leo ho le fihlisa halefong ea palo ea pele. Ka lebaka leo ho ile ha hlokahala ho fumana mokhoa oo ka ona ho ka eketsoang boholo ba makhulo e le ho kheloha tsela ea **Zubes** helped ho fokotsa lenane le leholo la liphoofolo-joale kajeno litreketere, mechini e khoholang, e katamy cough .... kellang le c meng joalo-joalo e sebelisoa haholo mabopong a linoka tse ommeng: ho hahuoa ha matamo le liforo tse khelosang metsi lia etsoa hore ha pula e na yours, too. hape sebaka se seholo sa makhulo se tlale metsi. Hore a balehele leoatleng a tsa Mosebetsi o moholo oa ho khu- maea ka noka ea Limpopo-a nka tlisetsa lefats'e la Ma-Afrika see- mobu o mongata o lokileng o ka A ke le ntumelle lebakeng lena mong sa lona sa pele o qalehile holimo-metsi a mangata a seleho pheta seo ke ileng ka se bua le- Transvaal e Boroa hona matsatsi- mo sena a tla ts'oareloa morao ng a fetileng, Sebaka sena se lo- ke matamo le liforo tse khelosa-Monna kapa mosali e mong le e mong ea lemang lefats'e o ts'oa-netse ho lemoha hore o sebelisa le-fats'e leo ha pako e khuis oane ZUBES COUGH fats'e leo ha nako e khuts'oane Kopano ka boholo bo ka bang li fats'e, 'me kahoo eba makhulo a feela le hore moloko o tlang le 'ona maile tse 300 bophara le botelele lokisoa hape, ho be le metsi a ka to quick which Mosebetsi ona oa nchafatso tsa khuoang likoetseng kapa a nts'ioa 'ona ho 'ona. Ho lumella khoho-leho ea mobu e utsoa lefats'e ke ho oa tloheloa ha ntoa e loana. Joale mobu. se khathalle lefa la bana bao ka bohloko bo hlahisoang ke ho fu- Ponahalo e 'ngoe ea mokhoa letsatsi le leng ba tla ts'oaneloang lisa haholo le bongata ba batho ona oa ho iketsetsa hore metsi a ke ho fumana lijo tsa bona ho lona. ba lilemo tse ngata bo felisoa ka mathe litulong tse hole le noka e Lefats'e leo Ma-Afrika a phelang cheseho e ncha, ka ho lumella hlaha makhulong a kampa e 'ngoe ho lona le ts'oanetse ho hlokome- feela lenane le itseng la liphoo- ea liakere tse ka bang 2,000 moo loa, la fumanoa 'me la etsoa betere | folo le ho etsa meoloane masi- | hona ho ntseng ho etsuoa ho tloha ka selemo sa 1938. Mona moe tle e phele ka thabo. Ho se ka thalle ho tsoelisa pele bohato bo katleho ea mosebetsi ona lokei-lisa feela phoofolo e le 'ngoe liahlokehang ba ho thibela khoholeho ea mobu le metsi, ho fulisa haholo le ho hloleha ho sebelisa mekhoz e metle ea ho lema ho ke ke ha ng hore e tle e re ha lipula tsa ko ea likhoeli tse 'ne tsa komeilo etsa letho haese feela ho hlahisa selemo li na sebaka se seholo sa —ho tloha ka Phupjane ho fihla



Ho ahuoa ha lebopo morerong oa ho noesetsa oa Moletsi. Furu e thusang ka Ciskei komellong e tsoa hona mona.

Taba ena ea bokhonatha ho ka lateloang ke 'Muso o tsoelletlamehile hore kamehla eohle ho tseng pele oa Afrika."

"Ts'enyo e kholo ka ho fetisisa

keng tse ling kae-kae.

Bathehi ba pele ba koporasi

ka ntho e leng haufinyane peic

ho aheng koporasi bocha, ba lo-

kolla mathata a mahae ka ho se-

belisa ka ho khobokana matla a

leng teng a ka pele ho bona, 'me

kahoo ba sebelisa mehloli ea ko

vourite type for men's hair. The

treatment is very simple, just

KURLEX dressed hair looks

vigorous, alive and very smart

rub it in the hair comb brush

and set it as desired.

nne ho buuoe haholo ka eona ho Haoba ho ka fumanoa eng feefeta le ea kalimano kapa ea poloko ea chelete. Ho boloka ho ka la e le phoso mokhatlong batho nna ha etsa hore ho bokelloe ba ee ba leke ho ka boela ba e feela chelete e sa sebetseng letho lokisa hape-hape bocha ho fumafeela.

E thusa feela haeba liphahlo na tsela e bohlale le e betere ea tse bolokiloeng kapa tse ileng tsa ho phela le ho fumana takatso es pholosoa ts'enyong, li sebelisoe Kreste ha a ne a re: "Ke tlile hore feela bakeng sa ho holisa kapa | ba tle ba be le bophelo ba be le hona ho hlahisa hoo hong hoc bona ka ho fetisisa. lokileng. Ho alima, hoo ka nako tse ling e leng ntho e hlokahae ntseng e tsoela pele ka Afrika lang, ho ts'oanetse hore ho lisoe, bophelong ba Ma-Afrika ruri ke ho seke ha khothaletsoa batho, ntho e bonts'ang bophelo boo e seng ba bohlale. Ho ka bapisoa Batho ba bangata ba Bats'o ba Empa bokhonatha kapa paballo ka rata ho ba le banka ea temo ka-ea chelete eona ke ntho e ts'oane-Empa bokhonatha kapa paballo ka hore Ma-Afrika a se a ithutile tsamaiso ea makhotla a Makhooa ha pele nyeoe li ne li lokisos feela kantle ho ts'enyo makho. tleng a marena. a tlohe ho tloha ho mofutsana ho ea motho oa morui e boele e khu-

Ka lebaka lang ho sa etsoeng hore Afrika e khutlele morao, e ahuoe bocha ho sebelisoe liblopha tsa koporasi bakeng sa ho bua le ho nahana ka phapang tse itseng joaloka ha ho etsoa ka liba-

### HO AHA BOCHA

Hang feela ka mor'a ntoa ea pele e kholo, monna e mong oa Lenyesemane oa morui a na a ngola a re: pele ba ile ba ikemisetsa ho qala "Mats'oao ha a hlokahale, a hore koporasi e ka nna ea tla bapala karolo e kholo ho aheng bocha, e seng feela mesebetsing ea matsoho, empa le ho aheng batho ka mor'a ntoa. Ba batlang hlokomelo ea sechaba ba ts'oanetse hore e-be bathc porasi ho fumaneng kholo ham ba nang le tumelo, pono, hammoho le bona bohlale. Haeba ntho tsena i ka tsa sebelisoa ka matla a ma-

Get a 1/- tin from the Chemist e ea feta e nehela e ncha sebaka or Store, anywhere or send 14 penny stamps for z ..... etsoa tabeng ea kholiso ea koporasi PYODENT F kemisetso ba koporasi bo amehang P.O. Box 3463, Johannesbury, lang ea koporasi le bohlale ba eona



moho le paballo. HAIR CHAT **GREEN KURLEX** is the fa-

Sebokeng se seholo koana Canalemo sa 1932, molula-setulo, puong

ea hae a ne a hlahisa mantsoe ana a latelang a matla: "Tsela ea khale empa ho ea kamoo mekhoa le boikateng tsona le mekhoa e bonaha-

ape le fulisoa haholo hoo ba ileng ba ikemisetsa ho fallela le lats'eng le limaile tse 125 e le ho ts'aba ho petetsana ho neng ho le

Kaofeela lijalo li kotutsoe 'me mabele a matle ka ho fetisisa empa poone eona e ne e fokola e sa ema kotuloa lijalo tsa litapole.

empa ho lebeletsoe hore hang feela bang likete tse peli le makholo a ka mokhoa o motle oa ts'ebeliso le ha mehoang e feela li tla boela li mahlano. ema hampe hape-hape hobane li tla boela li hloka seo li ka se jang tereke sena, Mr A. Rothberg o ile rona.

tsona li ngata li ea rekisoa.

Morero oa nchafatso ea naha ha baeti le ba mokhatlo ona ba tsoeha ha mobu oa rona o ka hojoale o hlile o emisitse hohang ho buisoa ke Mr Rothberg eaba khau limo o hlokehang ho ka khelo-



ka lebaka la thuto tse tla neheloa mong feela o ka re nehang lijo tse Hlokomelang, ka lebaka leo, see ka hona ka sekolong sena.

ka khoeli e le 'ngoe ho qetoa ma- lema ha rona

Liphoofolo li ntse li eme hantle joale ho se ho detiloe matlo a ka ka khutlisoang hape ha fumanoa

Limaraka li ba teng ka letsatsi a hlahloba lekala la S.A. Red Ke le boleletse kamoo monono le leng le le leng ka Tugela Ferry Cross Society oa ba Ests'o oa mo- oa majarede le mahola a rona o ka le ka Keats Drift moo ho rekoang na No 36. Mokete o moholo o ileng fumanoang 'me oa etsoa betere ka eng foela e tlisoang ke batho ba oa atleha hantle haholo oa lokise ho kenya manyoro o tsoakiloeng Bats'o, sweet potata, mafurutse le tsoa ke ba Vereeniging ka tla'ss manyoro oa sakeng, le e meng ea tsamaiso ea Commissioner Goddess menono ea mobu, le kamoo ho hla-

ntle. Joale ke hona ho ntseng he tlo a mashome a mahlano kapa a Ke ile ka hlalosa kamoo ho ela mashome a ts'eletseng 'me hona ha metsi ka liphuleng tsa rona hc

ka ts'oaro e ntle ea makhulo le Motlatsi oa Komishinara ea se meru e maralleng le lithabeng tsa

ka sireletsang khoholeho.

Ke ts'oanetse, leha ho le joalo, ho matleng a lona ho tsoellisa moholo mona lefats'eng la habo rona, le hore kantle le 'ona batho, liphoofolo, le tsona likokoanyana kong tse tlang. li ke ke tsa phela. Ke 'Me oa ntho tsohle e le ka 'nete ruri. O ts'onetse, ka lebaka leo, oa

thibeloa 'me ho hlahisa lijo ha 'ona ha tsoellisoa pele ka hohle. Nke ke ka tiisa haholo taba ea hore kantle le mobu o ka holimo o nonneng reke ke ra hlahisa lijo tseo re ts'oanetseng ho li ja haeba re ts'oanetse ho phela.

ngolong le fetileng, sa hore : ts'oanetse oa hloma bophelo ba. hore meloko e tlang ea Ma-Afrika mong.

re li jang, o khoholeha ka bobebe ke seng ke se boletse 'me le sebe-Ho ntse ho ahuoa matlo a macha bo ts'osang ho ea ka leoatleng ka tseng ka matla ho boloka mobu o hantle haholo. Mesebetsing ea hc ka lokeisheneng la Sharpeville 'me lebaka la mekhoa e mebe ea ho salang, e le ho itukisetsa litaba tsa lona le tsa bana ba lona.

> Ke cheseho e kholo ea 'Muso os lefats'e lena. haholo-holo Lekala la Litaba tsa ba Bats'o, hore mahae a ka ntle a ba Bats'o a lokisetsoe temo 'me a be seemong sa 'ona sa pele. Lekala lena le chesehela haholo ho bona tsoelo pele le kholisc ea Ma-Afrika 'me le lakatsa ho ba thusa ka linako tsohle ho busetsa masimo a ka mahaeng seemong sa 'ona sa pele.

Empa lona Ma-Afrika le ts'oanetse ho bonts'a takatso ea lona e kholo ea ho ithusa e le ka bo lona hoang kapa ha thibeloa ka ho etsa ho feta ha le entse nakong tse fetimetero masimong a habo rona le leng. Le se ke la emela ba 'Muso ka ho sebelisa mekhoa e metle e ho tla le etsetsa. Bona ba le bonts'a feela se ts'oanetseng ho etsuoa 'me


ho le hopotsa hape-hape hore sebetsi oa lona pele. Ha e so be mobu ke ntho ea bohlokoa ha- morao haholo ho boloka mobu. Joale ke ea le lumelisa 'me ke le lakaletsa thabo le lehlohonolo na

(Ka mosa oa S.A.B.C.)

### TOKISO EA MASIMO TRANSVAAL (Ka K. G. Coleman)

ts'enycho ea lefats'e, 'me e re qe- makhulo se tle se khaphatsche ko ka Mphalane.

ho le ka naheng, bophelong ba For the WORST COUGH, get quick 'ona ho feta le mokotlaneng oa relief with "MALTAR", the Wonder bona, ke bohato boo boholo ka Cough Cure. Send Postal Order 3/-, ho fetisisa boo lebisang pele boo or 5/6 for LARGE size.






**ZUBES COUGH MIXTURE** 

is in the bottle. You take it three times a day if you have a cough after a cold, or a sore throat. It will quickly make you better and stop your cough. You can give Zubes to children because it cannot hurt them. They like to take it.

### **ZUBES COUGH LOZENGES**

are in the tin. You keep a tin in your pocket and suck one if you cough through too much smoking or too much dust and dryness. It tastes like a sweet, but it has the power to make your cough better. Carry a tin with you.





nmoho le boikarabelo tabeng tsa anaemic people who have lost

strength to become fat and strong. Famous for removing the causes of bad blood, rheumatism, stiff joints, e ntho e latelang tsela ea tlhaho swellings, bladder weakness, sores, a kholo, e ahang butle bochs boils. Cleans kindneys and bladderyou will pass green/blue urine.

If your Chemist or Store cannot Pampiring e bitsoang "Africa" supply LION BLOOD TONIC No. 12. ea khoeli ea Pherekhong ka se-send 4/6 Postal Order or Stamps to:-hemo sa 1933, Mr. G. F. Strick-BORDER CHEMICAL CORPORAand o ngola a re: Ho qaloa ha TION, Box 295, East London.

Immediate delivery, Satisfaction as-

PAGE EIGHT

# SWAZILAND TEACHERS CONFER AT MAHAMBA

### BY E. RAY MAPHALALA)

The 22nd Annual Conference of the Swaziland African teachers' Association was held at the Mahamba Secondary School, from July 5 to 6, 1949. Delegates from Branch Associations were :--Mr. A. Dlamini, Piggs Peak; Mr. R. I. Mdladla, Bremersdorp Western; Mr. J. R. Nxumalo, Bremersdorp Eastern; Messrs, S. B. Madlala and S. Mtikulu, Mankaiana; Messrs. N. S. Mamba and L. G. Dlamini, Hlatikulu; Mr. A. S. Nkambule, Catholic African Teachers' Union.

Delegates and teachers attending | Mr. A. S. Nkambule passed a vote conference arrived on July 4, and of thanks. 2nd.

in the evening there was an Exe- General Election cutive Committee meeting to make preliminary preparations for conference.

### Importance of Unity Stressed

On Tuesday Rev. F. E. Mngomezulu led the devotions. He stressed the importance of unity among Secretary, Mr. E. Ray Maphalala, Swazi National School; Assistant the importance of unity among General Secretary, Mr. R. I. Mdlatory factors to the success of the Association.

Mr. D. L. Dlamini, Vice-President, presided. In his opening re-marks he paid tribute to teachers C. G. Masuku, Swazi National marks he paid tribute to teachers for their coming to conference as Mr. S. M. Dhlamini, Swazi Navery far places. He also introduced Mr. B. B. Shongwe who was present as the Education Department Official representative.

### **Conference** Gets to Business

Important discussions took place Mission; Representatives to the at this conference especially mat- Board of Advice on Native Educaters connected with the education | tion Messrs. D. L. Dlamini and M. of the Swazi youth, One resolution | M. Dlamini, Representatives to the on schools' competitions occupied Swazi National Council; Messrs. Firs conference for a long time. It was generally felt that the schools' competitions do not serve a useful Adjournment purpose in the way they are run at present. The system of running the singing of the African National competitions should be re-organi- Anthem Nkosi Sikelela iAfrika. zed and the teachers fully represented in drawing up the syllabus for these competitions as they are the people intimately connected Mr. S. Dhlamini, General Mawith the children taking part in naging Director of the Intando these competitions.

Conference had the honour of Entandweni Mbukwana. Teachers being addressed by the District express their sincere gratitude and Commissioner of Hlatikulu, Mr. J. thanks to Mr. Dhlamini through F. B. Purcell. His address was on the medium of this journal for his the Rural Development Scheme in Swaziland, intended to develop Swaziland, not for the Swazi of today but for the future generation. He appealed to teachers to help

the officers appointed to carry out the scheme. Mr. E. Ray Maphalala passed a vote of thanks.

by the Rev. A. Matthews on Edu- Nkosi is a student at Adams Col- 3rd cation and the Developing African. lege and we regret that when the He deplored the low standard of Eastern pick plays in the Rand tomorals which exists among some wards the end of the year, he will of the teachers. He stressed the be at school. fact that teachers are responsible Ermelo led Witbank by 18 for moulding the characters of the games. youths in the best way they can.

President, Mr. D. L. Dhlamini, Swazi National School; Vice Pre-sident, Mr. M. M. Dhlamini, Mahamba Secondary School; General dla, Swazi National School; Ge-neral Treasurer, Mr. Z. M. Dhla-mini, Mount Hermon School, Mational School: Committee members, Mr. A. Dhlamini, Endingeni School, Piggs Peak and Mr. P. Dlamini, Mbabane Central School; Chaplain of the Association the Rev. F. E. Mngomezulu, Mahamba

1st

Conference adjourned with the

Teachers attending conference were invited to a Dinner Party by Bus Service at his residence at Seco

TENNIS AT ERMELO :- Two tennis teams of Witbank and Ermelo played at Ermelo on July

The tennis stars of Piet Retief Meshach Nkosi and A. Mathobela Conference was also addressed were picked to assist Ermelo.

# -J. Mmusi

### The Bantu World Johannesburg

### MIDDLE EAST MINES LOG

11	by the C	rene	621	Secre	taru	A.)			
Following is the l	First Rou	and J	Log	for t	he 1	949	season o	f mate	he
yed under the Midd	le East N	lines	A	rican	Fo	otha	11 Assoc	iation	and the
Divisions		-	P.	W.	D.	L.	F. A.	Pts.	
E.R.P.M. L	100		9	8	1	0	26 5	17	
Modderfontein			9	8	õ	1	52 13	16	
E.R.P.M. C		110	9	7	1	ī	34 19	15	
Nourse Mines			9	5	1	3	30 22	11	
City Deep	100		9	4	1	4	24 18	-9	
Rose Deep			9	4	0	5	15 29	8	
E.R.P.M. K			9	3	I	5	14 18	7	
E.R.P.M. A			9	2	0	7	9 32	4	
E.R.P.M. W			9	1	I	7	5 35	3	
Primrose	1000		9	0	0	9	1 18	ö	
. Divisions									
Modderfontein			9	8	0	I	28 8	16	
Nourse Mines		***	9	8	0	1	30 15	16	
City Deep			9	6	1	2	31 18	13	
City Deep 5	***		9	5	1	3	21 15	11	
Rose Deep			9	5	0	4	19 17	10	
E.R.P.M. K	in.		9	4	1	4	23 24	9	
E.R.P.M. C	1.44	100	9	3	2	4	18 19	8	
E.R.P.M. A			9	2	1	6	19 32	5	
E.R.P.M. W			9	1	0	8	12 35	2	
Primrose			9	0	0	9	0 18	õ	
Divisions									
E.R.P.M. L	144		7	7	0	0	30 9	14	
City Deep			7	5	1	1	28 8	11	
Nourse Mines			7	4	2	1	17 10	10	
Rose Deep	444		7	3	2	2	17 13	8	
E.R.P.M. C	1000		7	1	2	4	11 20	4	
E.R.P.M. W			7	1	2	4	9 22	4	
E.R.P.M. K			7	1	1	5	12 24	3	
E.R.P.M. A			7	0	3	4	9 27	ĩ	
	_			-			1. A.	1	

### SOUTH EAST RAND LOG

Following is the First Round Log of the South East Rand District African Football Association:

(By G. D. Phaka)

		G. D. 1						
t Division			***	P.	W.	L.	D.	Pt
Steady Players A1				6	2	2	2	6
Try Again		++++		6	2	ī	3	7
Young Tigers	***		-	8	5	3	-	10
Johnson Callies				4	2	_	2	6
Pirates				6	5	1	_	10
Hot Beans				6	2	2	_ 2	6
XI Young Tigers				6	2	2	2	6
Rangers	-			4	2	2	-	4
Steady Players A II			144	6	1	5	-	2
Zulu Zebras				8	2	5	3	3
and Division				~		~		
Young Tigers				11	10	ī	_	20
Hot Beans			111	10	9	i	_	18
Steady Players B1				9	2	6	1	5
Try Again				9	4	2	3	11
Johnson Callies		***		10	5	5	_	10
Pirates		***		10	5	4	1	11
XI Young Tigers		444		10	4	5	1	9
Rangers				7	2	5	1	4
Zulu Zebras				11	5	4	2	12
Home Defenders				10	1	9	-	2
African Asbestos		1.0		10	3	5	2	8
Steady Players B II		***	111	10	1	8	ĩ	3
XI Experience		***		5	4	0	i	9
Division.			- 114	2	T		T	9
Try Again C 1				9	8	-	1	17
Young Tigers C 1				12	9	5	1	14
Johnson Callies				12	10	1	1	21
Pirates	***			12	7	4	î	15
Hot Beans				13	10	22	1	
Steady Players C 1			***	9	2			21
XI Young Tigers			100	11	4	68	1 3	5
Rangers	***		300	8	2	4		3
Zulu Zebras	10.0		****	13	70	4	2	6
African Asbestos		***	***		2		The state	16
Home Defenders		***	•••	11 13		7	2	6
iteady Players C II	110	4.1.4	211		4	8	I	9
Toung Tigers C II	110			11	4	6	1	9
Try Again C II	***		+++		0	8	3	3
I Exportionad	***		***	8	3	4	1	7
XI Experience		444	44.0	5	1	2	2	4

### Saturday, July 30, 1949

### The Orlando Catholic **Boys Club Plans Return** Boxing Bouts (By D. Rachekhu)

During the last few weeks Mr. D. Racheku assisted by Mr. P. Manale have re-organised the Catholic Boys Club at Orlando, Johannesburg and things are running in a most satisfactory manner. Membership: Forty boys. Subscription : 6d. a month. Meetings : Every Wednesday afternoon.

A match between these boys and those of the Methodist School was arranged to be played at the new Orlando Donaldson Community Centre. On the appointed date a letter declining the invitation was received. But, the boys kept the good spirit of sportsmanship. They continued with their training.

On June 13 boxing took place at Denver between the Club's boys and the Coloured boys. The match was exciting. It took place at 7.45 p.m. to 9 p.m. The boys contributed 1s. 10d. each towards a lorry which brought them to Denver and back. A return match is being planned to take place soon.

### **Club's Activities**

The following programme shows the activities of the Club:

### Discipline.

The following rules have been the widest publicity. by the boys:

fect silence whilst members are rial concerns. occupied: Each member should take part in all activities; Each member should be in the Club Room at 2 part in all activities in the Club Room at 2 p.m. sharp; Each mem- recreational grounds over the Mr. Simon Mohayi. ber should be attentive during de- week-end. Trainers; and each member has to

meyr School of Social Work, Mr. are now; skokiaan queens would students. grow rich and fat; many homes Neasa and Mr. Moeletsi.

Three lady teachers have agreed While I agree with our ministo take up training early in ters of religion that Sunday is a August in Club leadership by the day of worship, I also agree with Transvaal Association of Girls those who advocate out-door games after church service.

ends?

RANGERS 3-2:

TO SPORTS

FANS

R. Twala,manager of the Bantu

Sports Club and Hon. Secretary

of South Africa African Football

the comparatively small crowd

provincial matches at the Bantu

Sports Ground early in July.

# SPOTLIGHT ON SPORT



YOUNG FIGHTERS F.C. BEAT | the match under control from the The match was beginning. Fighters were forced to ull of thrills, the Rangers with be on the defence, but towards their well balanced front line, had half-time they started to attack. The half-time score was 3-1 in A QUESTION

favour of the Fighters. After half-time Rangers attacked determinedly but Fighters back line was concrete. The match ended with the score 3-2 in favour of Young Fighters.

"Where do people spend their week-ends these days?" Mr. D. B. Twala manager of the Bantu Zwane, Long and Short) (Station Master, P. Xaba), (D. Dhlamini 645), (I. Mashinini Captain, Cold Association, asked as he viewed Wintertime), (Piet Sekhoto Terrer during the S.A.A.F.A. inter-Brovincial matches at the Banger, Ali Baba, Shoeshine.

-By D. P. N'koana. .

ORKNEY RUGBY TEAMS' A man of high repute, Mr. Dan Twala has for a number of years OPEN CHALLENGE:-The West-Physical exercises; Games: In-in his capacity as Secretary of the door games, Table Tennis; Boxing: S.A.A.F.A. brought record crowds founded this year is rapidly get-(Soft sparring); Singing: Including together to witness inter-provin- ting famous among Western Tvl. folk dancing and folk songs; Puz- cial non-European matches in the teams. It has played four times zles and Quizzies; Library Work (reading and story telling); Arts and Crafts (Clay Work or Wood Carving); and Outdoor games (Softhell or bockary) he had, in an effort to capture pub- a week ago it suffered 12-0.

lic imagination, given these games | We are happy to announce that the team is in full swing. They drafted and are strictly followed How do you spend your week- lacked jerseys and a playing field but fortunately these have now Non-members are not allowed to be inside the Club Room whilst the Club is on; There should be per-freet silence while the tight compared to the tight of the tight compared to the tight of the tight compared to the tight from the Rand which can give us

-Sosika Bunxu

PILGRIMREST RESULTS: On their places we do with our week-ends? The Sunday July 2, 1949, the Pilgrims-trime lists would wax and grow rest students played against a day by day; more gaols would country team, the Eleven Expe-Mr. D. Racheku, Mr. P. Manale have to be built; hospitals would rienced of Bushbuckridge. The and two students of the Jan Hof- be much more crowded than they match ended in favour of the

-Morris Ndzumeni





### ENGLISH

THIS IS THE PICTURE YOU MUST LOOK FOR WHEN YOU BUY A TYRE OR TUBE

This man is pointing to the picture of DUNLOP that you must look for when you buy a new tyre or tube for your bicycle. You can see that this man DUNLOP has a long beard. He is very wise and knows all about tyres and tubes. DUNLOP made the first tyre many years ago. He makes strong tyres for your bicycle that go fast easily. DUNLOP makes tyres that last a long time. DUNLOP makes red tubes to hold the air and they last a long time too. When you go to buy a new tyre or a new tube for your bicycle, refuse to buy it unless you can see the picture of DUNLOP on it, because there are none that

are stronger or better-Remember his name is DUNLOP and insiat on

**VENDA** 

HETSHI NDI TSHIFAN-YISO TSHINE NA FANE-LA U TSHI LAVHELESA, MUSI NI TSHI RENGA THAYELA KANA SHUPU

Muna hoyu u khou semba tshifanyiso tsha DUNLOP, tshine na fanela u tshi lavhelesa musi ni tshi renga thayela kana shupu ntswa ya tsimbidi yanu. Niya vhona uri munna uyu una ndebvu ndapfu. Ndi mutali uya divha zwothe zwa malugana na dzithayela nadzishupu. HayuDUNLOP oita thayela ya u thoma kale nga maanda. U ita dzithayela dzo khwathoho, dza dzitsimbidi dzanu, dzine dza tshimbila nga luvhilo zwa tou leluma. Huyo DUNLOP uita thayela dzine dza dzhiya athu u tahala. Huno DUNLOP uita na shupu tswuku dzine dza fara muya, dza dovha dza dzhiya tshifhinga tshilapfu dzisa athu u tshinyala na dzone. Huno arali ni tshiya u renga thayela hanā shupu nswa, ya tsimbidi, yanu ni hane; u irenga arali isana tshifanviso tsha uyu munna DUNLOP

ngauri a huna dzo khwathaho na dzo lugaho nga nnda ha thayela ya DUNLOP. Ni humbule dzina lawe ndi DUNLOP ni hwatele khalo.

NCT 1-49

CYCLE TYRES & RED TUBES

# PRETORIA FOOTBALL LOG

### (By J. M. Sebapu)

Following is a recent Log of the Pretoria and District African Football Association League matches played at Groenkloof sports ground:

DWTDD

Messina Takes First Place

### B. Division

					VV .	- AL	D.	FLS.
D. L. Express	in			6	4	0	2	10
Junior Rangers				6	4	0	2	10
Eastern Rainbows (B)				6	3	0	3	9
N. Young Killers				6	4	1	1	9
Asea Callies			D.F.	6	2	ĩ	3	7
Naughty Boys (B)				6	3	2	1	7
Lytton Stars	in			6	3	3	0	6
M. Flying Bombers (B				6	2	3	Ť	5
Western Clyde				6	2	3	1	5
Blue Birds			0.0	6	2	4	õ	4
Eastern Jumpers				6	2	4	õ	4
M. Young Zebras (B)				6	2	4	0	4
77 Express				6	2	4	0	4
Young Horses				6	I	3	2	4
Hungry Vultures			111	5	1	3	ī	3
P. Shooting Stars (B)		344		5	1	3	1	3

# **Messina Wins Local Mines First Aid Competition**

(By THOBADINGWE)

Messina.

and third 10/-.

A crowd of about 250 of both white and black, gathered at the existence until 1946, all non-Euro-European sports ground, Messina to witness a competition of Mine peans were eligible to become First Aid staged by the following teams : Messina, Harper and Compbell. The competition was a thrilling one from the beginning to the of the opportunity. They enjoyed end.

As each team was called, judges :- Dr. G. Dulton, Mr. R. Wallace, Mr. H. T. Hutton, Mr. C. Irwin, Mr. J. Jordan and Dr. shouts and clapping of hands were heard from all the teams. McNell, Every team expected to bring the trophy to its home, and they

were seen giving of their best. The Harper 'E' team highly aim-

ed to gain the divisions' trophy, or to take the 2nd or third ' position. It did very well in the first and second stages. The long hours of the morning went on very quickly and all was interesting. After each beat, marks were shown on the blackboard by Mr. Stephen J. Sutherland.

Messina and Campbell Tie

there were two teams on the same had to repeat one item so as to mary of First Aid.

Coetzee. The following were the done this year.

September

Tennis Championship In

### -Says R.D. Molefe

There are promising signs that the Witwatersrand District African Tennis Association, which is about to commence its Annual Infer-club League competitions, might enter a representative team in the Transvaal Inter-district tournament to be held in September this year.

The W.D.A.L.T.A. is one of the field a team good enough to upoldest - if not the oldest. Bantu | hold the prestige of their assotennis associations in the Union of ciation. S.A. It was formed in 1933, with

Head Quarters at Rose Deep, Germiston. Among the men responsible for its formation were: S.A. Sikakane, W. W. Selena, S. Mangala, H. Majezi, J. Molemohi, A. Mndaweni, S. Hlongwane, and D. D. Gwabini.

### OTHER CLUBS AFFILIATE

At that time all the aforementioned men were employed on the various mines on the Reef, and the association was then, literally, mines association with Wit Deep, Rose Deep, Simmer and Jack, Nourse Mines, City Deep, and Crown Mines as foundation member clubs. Later, however, as the association grew stronger, some town and Location clubs affiliated.

During all the years of its registered members. Many Coloureds and Indians made full use dual membership of the Coloured Tennis Unions and the African associations for years, although the Africans were, and are still, debarred from becoming members of the Coloured Union.

### ANOMALY CHALLENGED

In 1947, however, the Transvaal The teams were called for the announcement of results. Messina 'A' No. 1; Campbell 'D' No. 2, and this anomaly by inserting in their Messina 'B' No. 3. The trophy and prizes were given by Mr. G. S. barred its registered members from Watson the underground manager, being members of other tennis associations. The coloured members of

The prizes were: First posi- the W.D.A.L.T.A. felt that they The prizes were: First posi-tion award £1, second prize 15/-, Union at the risk of being defaulters in the T.B.T.U.

Unfortunately for the W.D. the After giving prizes and trophy. clubs of the then officials, of the Mr. Watson gave a speech in At the end of the competition, which he thanked the keen judg- the coloureds at the expense of association, depended mostily on ment of the adjudicators and the their African members. The inthere were two teams on the same ment of the adjudicators and their African members. The in-level in marks viz :- Messina 'A' tuition of Mr. Hutton, Mr. Fuhri and Campbell 'D'. These teams and Dr. Dulton, who gave a sum-fore, aroused bitter opposition obtain the winning side. he captain of Messina 'A' proved his superiority in First Aid. The competition ended when everybody was still interested. We all wish you good luck Messina the transval Among the crowd was seen Mr. 'A' for the hard work you have was that without their coloured. members they were unable to

Of course those who knew the qualities of some of the W.D. African members" were not deceived by this statement ...

Despite all the past misunderstandings, the general opinion is that should they finally decide to come back, they will be welcome.





you like. Whey are sharp and strong, toe, last for years.



# Zahito III 11 17/9 When you buy a ZOBO you can be sure of getting a strong, goodlooking watch and a reliable timekceper. Just note these many features that you get with every smartly designed, ZOBO watch: \* Plain, easy-to-read numbers with attractive hands. \* The strong cover glass will not break,

\* Every watch is tested and re-tested before leaving the factory.

Ask for a ZOBO watch and be proud of having a handsome looking timeplece that gives you the right time.

WESTCLOX WRIST WATCHES La Salle . . . . . 40/-.. .. Luminous . 47/-Rajah . . . . . 67/-All above chrome and stainless steel case. Lance Rolled Gold Case

A Salle Minols, U.S.A. Western Clock Co. Ltd. eterborough, Ont., Can.

PICOT & MOSS LTD. Johannesburg

Our repair department is at your service



The Bantu World Johannesburg, Saturday, July 30, 1349

HÆMORRHOIDS North East West South From Town and Country (PILES)

Sufferers should know three facts: (1) That this common trouble (often called Piles) is simply a form of locally distended veins: (2) Prolonged distress and pain need NOT be tolerated: (3) There is a treatment of high re-pute for hæmorrhoids—ManZan. This specially compounded premation quick care and compounded preparation quickly eases pain and soothes irritation; then tones up the congested parts to promote relief. pple nozzle applicator makes self-on with ManZan easy and hygienic. rice 3/6 from chemists and storekeepers.

for ManZan HAEMORRHOIDS DUCT OF E. C. De WITT & CO. (S.A.) LTD.

### STAMPS

I buy used stamps of any description. Write giving full details of quantities and values. Do not send stamps until asked for as these will be returned at ville, recently. Messrs. S. Kgaile conders expense.

J. Block, P.O. Box 8202, Johannesburg

**"UNBLOCK" YOUR DIGESTIVE TRACT** And Stop Dosing Your

Stomach With Soda

Don't expect to get real relief from headache, sour stomach, gas and bad breath by taking sock, if the true cause of your trouble is constipation. In this case, your real trouble is not in the stomach at all, but in the intestual tract where 80% of your food is digested. And where it gets blocked when it fails to digest properly. Thus, what you want for real relief is

a digest properly. Thus, what you want for real relief is mething to "unblock" your intestinal ract. Something to clean it out thor-ughly and help Nature get back on or food

Get Cartor's Pills right now. Take em as directed. Then gently and oroughly "unblock" your digestive and. This permits your food to move

Get CARTER'S Pillt at any chemist "Unblock" your intestinal tract for real rekel from indigestion. This



BETHLEHEM.— Rev. and Mrs. 1949, Revs. W. J. Gape and J. M. Letlabika will preach at Vereeni. Letlabika will preach at Vereeni. To-day however, buildings are going up just and filling the area a reception on their behalf her e ging and Brakpan respectively.

The function was a welcome to Mrs. Lubisi, newly-married bridle of our local minister, Mr.H. Nzima, ordinary meeting of the Pietersnde presided. Speeches were madie burg Local Council held on July 14, by Messrs. Charles Radebe, Re present were: Mr. van Rensburg. D. Phomodi, D. Noe and Mrs. Assistant Native Commissioner H. Ntsoana.

who presided; Messrs. Edmund T. Presentations consisted of beaut i- Legodi and Sibilela, clerk and ful and numerous articles as we-11 interpreter, respectively ; Councilas monetary gifts.

Pula.

UITKYK .- The Rev. J. M. Le-Much light was thrown on the tlabika attended the Christian general complaints raised by old-Council Conference which was he ld age pensioners who, it is alleged, at St. Peter's College, Rosenttemfind themselves cancelled overnight without due consultation and J. Moutlwatsi who had paid a and explanation. The matter is visit to the Rand have returned. receiving the Native Commis-The Boitshoko Institution staff sioner's attention. and students respond their school

on Wednesday, July 27, 1949. It is interesting to note that

relations with the Africans.

August 2 to 5, 1949

district also attended this meeting. These were Messrs. Noah Sekulu one of the keen readers of "The and J. M. Motsepe of De Wildt, Joseph Molepe of Mamogalies-laagte, Josiah Musi of Kgabalatsa-Bantu World" at Uitkyk, is the European Foreman of Boitsholko Institution building operations, ne and Lazarus More of Hebron. Mr. C. B. van Zyl who has the They also visited Moletsie's Rewelfare of the Africans very much at heart. It is his desire to see more Europeans on the Scheme, Reclamation and Rehabilitation "platueland" reading this journ-Mr. Cedric N. Phatudi, B.A.,

al in order to harmonise their Supervisor of schools on the West At the time of writing the children, is home on a fortnight's School choir under Miss V. Maha-Ventersdorp Circuit of the Metho. holiday, Also here on private busi- bane's baton provided music. dist Church, of which Uitkyk is an ness are Messrs. Thulare and Nkaimportant section, is making pre- dimeng who are the guests of Mr.

A delegation from Rustenburg

parations for its ministers and re- Kenneth Maditsi Matsobane. presentatives to attend the annual Machabathe's Location Synod which will hold its sessions Mr. Aaron Mathabathe, who was here recently, several motions came various centres of learning in the

ing elder of the Methodist Church. changes. On Synod Sunday, August 7, died at the Pietersburg hospital on Saturday, July 16. His remains were interred at the

Mathabathe cemetery. Rev. A. S. Diphoko, assisted by Rev. J. Tabane officiated. The funeral was atlended by five hundred mourn-

Chief Moleke Mathabathe gave the funeral oration. The deceased is survived by his wife and daugh- well-attended conference contri-

concert recently. The choir consist- to the A.A.C. ed of four female and three male voices.

Recent visitors here included bate. Seloane, S. Rampai, D. Malejoane and J. Molapo

Ventersburg where he has accepted a post as school teacher,

Three years ago this erstwhile vast and sparsely inhabited veld situated to the west of the Vaal and Hennenman, looked a deserted and

BOTHAVILLE .- History is in

the making north of the Free State.

At Rest

the

EDUCATION

- R. J. K. Mninele.

and Mrs. Raulinga from Pretoria,

**Pienty To Eat** 

Adjutant A. M. Kumalo offered

prayers at the start of the cele-

bration and several heads of the

Kumalo family spoke at the

Mr. A. Kumalo's father waxed

- James Kumalo.

of a talk delivered before a large going up fast and filling the area - "Verkyker" gathering at the local health centre in and around Odendaalsrust. Inby Mr. W. B. Ngakane of Johannes- deed, even Bothaville takes on a MOLSGAT .- At the quarterly burg. new shape.

> Mr. Ngakane showed how a group On July 15 passed away Mrs. discussion of subjects of general interest and thus help to shape an The late Mrs. Moeti had been ill

enlightened public opinion. for a considerable time. The funeral lors N. M. Molaba, J. Chuene, D. national Club came about through M. L. Maile was well attended. - A. Selame Mamabolo, Moloto, Dikgale and fourteen study circles, he urged The deceased leaves two sons

the formation of such circles in Monty and Alendra with their Evaton. Father "Kei". In the audience were, among

thers, Rev. H. G. Mpitso, Messrs. MARISHANA .- Attendance was S. P. Mqubuli, S. Shomang, J good at the Sekhukhuniland Afri-Makele, M. Noge, S. Sellah, O. Makèlefane, D. Mapela, Z. Moabi, can Students' Association conference which met here in this month. W. Maseko, F. Motshali, S. Motsha-Among prominent visitors were Chiefs Sekwati Mampuru, P. K. Magasa, J. P. Ramokgotla, S. Senkgi, J. H. Maphisa, P. Ma-Tseke Marishane, Tseke Masemokuta, S. Bohadi, J. Makgokolo, J. la and Leshalabe Masemola, all Mokone, Nkabane, Z. Nku and D. of whom made monetary contri-Pooe; Mesdames H. Mpitso, F. E. butions to the funds of the asso-Moubuli, L. Khanyangwa, A. Nkaciation. Others were Revs. Mobane, V. Mahabane, A. S. Pelega, tshabi, F. Malahlela, F. L. Mnine-S. Moagi, M. Rabotapi, S. Matsoso, le, M. M. Mninele; Messrs. D. J. . Kolisang, J. Molamu, M. Matiwa. Jacobs, supervisor of schools and serve to study the Native Affairs ne, P. Mngadi, M. Tsuari, A. Mana-J. E. Masime. la, R. Monala, R. Motshali, M. In his presidential address. Mr Blackie, C. Blackie, D. Makabane S., P. Mawela Ra Kgama outlined and Ngakane.

the purpose of the gathering, as Mr. S. Thipe passed a vote of also the aims and objects of the Rand, accompanied by his wife and hanks and the Evaton Community association. During the conference, delegates heard speeches and talks

- "Onlooker" on education. Time was also found for sports activities. The students BORDER .- When the Cape spending the school holidays with African Teachers' Association met their parents here, came from

at the Methodist Central Hall, 66 for many years a member of Chief forward, one in particular leading Union. Kruis Street, Johannesburg, from Mathabathe's Council and a lead- to a hot debate and heated ex-

**VRYHEID.**— Relatives and friends The motion in question urged of Mr. and Mrs. A. Kumalo, of conference to rescind a resolu-Brakpan, gathered here in large tion passed at the previous year's numbers to rejoice with them on conference, by which the associ- the occasion of the birth of their only son. Present, among others, alion had decided to affiliate were Captain N. Kumalo of Durwith the All-African Convention ban, who came with his family. - a political organisation. Mrs. Kumalo from Orlando, Mr.

A number of delegates at this - "Mokgaga", buted their share to the debate,

many being for affiliation. Those HENNENMAN .- A Ventersburg against pointed out the injustice of students' choir of seven held the compelling individuals belonging audience here spell-bound at a to other organisations to subscribe

Those for affiliation won the de-

Mestrs. J. Majoe, A. Matang, D. Before the start of conference, delegates were entertained at a ocial function and time was made eloquent in praise of his son while,

Write for our

FREE Economy

Catalogue (Bw)

and particulars of our Commission

Scheme to Box

2553, Cape Town.

Mr. S. M. Mafovane, also a visitor in the course of conference to show uncles and aunts showered praise here, was the guest of his uncle, Mr F. S. Mafoyane. He has left for interest.

- S. B. Nyezi

Property Buyers-Make Your Choice

### **OUICK SALES:**

### EVATON BARGAINS.

could come together for intelligent Julia Moeti, wife of one of our 6 Built Properties: To be sold immediately. Prices range from £400 to £800. 4 Vacant Stands: Prices from £375 to £475.

Saying the Johannesburg Inter-ational Club came about through M. L. Maile was well attended. 15, MODERN PROPERTIES. HIGH RENTAL. BOND TO BE ARRANGED IMMEDIATELY. LOW DEPOSITS. IMMEDIATE OCCUPATION.

> Sophiatown, Newclare, Kliptown, Alexandra Township, Lady Selborne, Riverside, East Wood, East Rust, Protea, Albertsville, - "Sxuiza Maill" Clermont Township, Qumbu.

PRICES: from	£800 to £1.
DEPOSIT: from	£100
EASY TERMS:	Also to be an
VACANT STANDS: from	£150 to 550
BEPOSIT from	£30.

### **10 MORGEN FARMS.**

Winterveld, Walmansthal, Denilton, Newcastle, Tweefontein, Rustenburg (Kameelboom). PRICES: from £200 to £350.

Act Now, Please Write, Call To: AFRICAN TRUST ESTATES (PTY.) LTD., 182, BREE STREET, (Between Diagonal & West Streets). JOHANNESBURG.

Bantu People's College **OPPORTUNITY TO STUDY FOR ALL** ANOTHER TUITION 《例 STEP FORWARD BY POST, IN BUC FROM AFRICAN

STD. IV TO M:A.

The Principal, Mr. G.H. Wilsenach, M.A., has a very extensive experience of both Secondary and University education, European as well as African. He has helped hundreds of students to obtain Mr. and Mrs. S. Mavundla from their degrees, including M.A. and M.Ed. His experience is your guarantee.

Secure the best possible aids to private study at the least For the feast, a beast was slaughtered and the guests had possible expense. State your requirements to:

> THE REGISTRAR, BANTU PEOPLE'S COLLEGE, 999, SCHOEMAN STREET, ----- PRETORIA.



Here Is Your Opportunity!

From These Selected Properties

Paris Alexa

ranged and :-



Obtainable at all leading stores Sele Manufacturers: Gor-ray Led 107 New Bond St London W1 England





SPORTS BOOTS in COLOUR

As bright as sunshine, as new as to-morrow; these fine canvas and rubber sports boots in contrasting colours . . . Hard wearing, com-fortable and super smart. Get a pair to-day and lead the way in style,

> SPORTS BOOTS 4922-1

**CROWN MINES**,--- After years of hardship under unfavourable conditions, pupils of the Fordsburg Methodist school will now carry on their school work in great comfort in the new school building at Crown Mines. The school is the outcome of

efforts made by the late H. B. Piliso, a former Induna of Crown Mines.

In spite of unfavourable condi-tions, the school has, nevertheless, shown good results, and has a good reputation for music. This year, the school choir added to its laurels by winning several trophies at the music competitions sponsored by the Transvaal African Teachers' Association. Mr. P. T. Matome was the conductor.

Mrs. Piliso, the head-teacher, has a staff of three to assist her. Accommodation will be provided for another 200 pupils and Mr. M. Mayeza, the present Head Induna, pays special attention to the school's progress.

- J. M. Dire.

ZASTRON,- After short intervals of illness, Mr. Samuel B. Tha-mbisa died at his residence here at the age of 96. He is survived by his son, a wellknown Free State teach-

A staunch churchman, the late Thambisa, who followed the Methodist faith, was appointed a local preacher in 1910 at Aloepoort, Zastron district.

He became a full preacher at Ndofela and a leader at class meet\_ ings. At Zastron, in 1937, he lost his

Deeply religious, he played the role of peace-maker when quar. rels arose. He was much beloved by all who knew him. At his funeral, conducted by Rev.

J. Taje of the local Methodist holstered seats. Church, many mourners were present and help towards the funeral expense came readily.

- John Skele. BARBERSPAN .- Married at

Kopella in this month were Dalvin Twile Matshoba and Patricia Melamu. The ceremony was conducted by Rev. C. D. Nthoba assisted by Rev. Modukanelo. The bride looked charming in her gorgeous satin wedding dress, and bridegroom, wearing a black hat and suit, being dignified in

appearance. The reception was held at the bride's home. - "Onlooker".




Ceza.

plenty to eat.

gathering.









SOLD BY ALL LEADING DEALERS

EAS/3/28

THE HERCULES CYCLE & MOTOR COMPANY LTD. BIRMINGHAM ENGLAND. TRADE ENQUIRIES TO FACTORY REPRESENTATIVE, H. L. SEALS BITCON HOUSE, 179 MAIN STREET, JOHANNESBURG PAGE TEN

MAHLABA A MOKOKOTLO



### Ee, ke mosali ea fetohileng!

Ee! Mahlaba a hae a mokokotlo Li sebetsa kapele-li hloekisa, li twana, nezulu lenezela ngamathoa betere hobane liphieo tsa hae li sebelisa litho tsena tse molemo o nsana emvula. betere. Hape liphieo tsa hae il be- monoro isa meter ana feela matla a tere hobane o nkile moriana o nako e khutsoanyane feela matla a atsetsoeng ho matlafatsa liphieo tse macha a a khutla. betere. Hape liphieo tsa hae li be- moholo tsa 'mele ka ts'oanelo; ka

a a qaleha. Lits'ila tse li kabeng li Re se re na le mangolo a makhathetseng-Lipilisi tsa De Witt's. ngata a hlahang ho batho ba rori-Kamehla ha liphieo li le botsoa sang moriana ona oa lapeng. Qala

li sa sebetse ka ts'oanelo, mahloko kajeno ho sebelisa lipilisi tsa De nts'itsoe 'meleng li ea sala. Witt's. Theko ke 3s. 6d. le 6s. 6d. Lipilisi tse tummeng lefats'eng Ke ho eletsa hore u rere botlolo e lohle tsa De Witt's li etsetsoe ho kholo hobane e na le lipilisi tse hamatlafatsa liphieo tse botsoa; ho li beli le halofo ho feta tsa botlolo e busetsa seemong se setle sa pele. nyenyane.

# DEWITT'S PILLS

For Kidney and Bladder Troubles

# **ISAZISO KUBAFUNDI**

Phakathi kwabafundi bethu abaningi kunokubakhona labo abangathanda ukuba bathengise iBantu World kubangani babo nakubakhelwane masonto onke.

Kunemali elingene ekubuyelayo ngokulithengisa kantike futhi kunikezwa ithuba elihle impela kulabo abafisa ukuba bandise imali engenayo kubo ngesikhathi sabo sokuphumula.

Loba igama lakho nekheli esikhaleni esingaphansi beseke uthumela lesisaziso masinyane kwa :--

The Bantu News Agency (Pty) Ltd.,

P.O. Box 6663, Johannesburg Tvl.

Igama ..... Ikheli .....

INCAZELO ECCWELE YOTHUNYELWA MASINYA-NE KUWE



# **ABANTWANA BESIKOLE** BEBEYE EPUTUKEZI

### (Ngowakhona)

Vuma, Mhleli ngibike ngenjabulo uhambo lwabantwana besikolo okuthiwa yiNelspruit United School. Amalungiselelo emvume yokungena ePhuthukezi, amakhoshi okuthwala abantwana, nendawo yokulala kwabantwana eLourenco Marques, enziwa ngumphathi wesikolo uThisha J. G. Mantlaka insizwa endingilizi njengosheleni -uHlathi-uLisa abamaziyo bathi ngu "Nkom'iyahlaba."

Yafika imini ekade ishiwo, mhla bekhwela abantwana abangu 92 bephelekezwa othisha aba 15, nabantu abadala aba 7 bekanye noMfundisi noNkosikazi P. P. Mlotywa waseBarberton.

# Nezulu Lenezela

Nempela ke njengokukhuthazwa kwaloluhambo ngabazali ababan-

donsa eyamaPhuthukezi. Mfo, uyagijima lodokonyelana weNjini yamaPhuthukezi.

Kwandiza maphepha, kwafa zimbuzi ezithe zangena esipolweni Sayofika eLourenco Marques ngo-2.30 ntambama. Sasesilindelwe esiteshini ngu Mnz. Mafutha we W.N.L.A., owaye zokusikhomba i-

Saya kwi Customs Office, Saphuma sabekelela ukuya eW.N.L.A. Compound lapho sasilungiselwe ibheshu lase Masisweni ngahlakhona ihholo yokuhlala ngomusa ngana nezimbila zithutha ziya ka Mr. Chapman umphathi. Sawu- eMigedeni. Sithi sibizwa liGosa thola ke umusa wase Phuthukezi lethu uMhilo athi bakwethu siza-Sanikwa izinto zokwendlala pha. me ngokuthi kasina sikhathi nonsi. Sanikwa izinto zokwendiata pila nsi. Sanikwa mabhodwe okupheka —nezinkuni zokubasa ngesihle. Sa-jabula kangangokuba iPhuthukezi yaphenduka yaba umpharadiso ki. nehluleka wena bese uthi kokuthina. Igcina lapho eyosuku loku- memile mina inyama angiyifuni. fika kwethu eL.M.

# Wase Mlomo

Ngu A. E. Gembe

Ngicela isikhalana kwelakho lodumo Mhleli wami, Ngifuna ukuthi fahla kancane ngezomshado ade ukhona lapha ngomhla ka 9 July. Bekushada uMnz. Jeremiah Madonsela we sonto lase Christian Catholic Apostol Holy Spirit Church in Zion. Ke lena indodana ka Mfu. no Nkosk. I. Madonsela ubeshada no Nkosz. Salina Zwane, intokazi yase Lothair.

Bekungebantu bekuyizibi. Inkonzo yayiphethwe ngu Mfu. J. Mabuza, izipho zazimukelwa ngu Mfu P. Mudlalose. Kwathi uma sezibalwa kwatholakala ukuthi nokho abantu baqhube kahle. Ngaphawula abefundisi abayisibhozo. Ukudla angisakhulumi ngamakhekhe nezinto ezibandayo, abathi ngama cold drink. Kwakuhlatshwe inkomo. Zagiya izinsizwa kwabakuhle Siyakubonga mfana ka impela.

Mhleli, Ngicela kancane kwelakho lesizwe ka ngizikhalele nami. Njengoba kudala ebesiphethe u-ntshebe (General Smuts) abaningi Kwakuncono Sisafaka bethu sathi umakungena ukhetho olusha noma sibona amagama Amabheshu Sizingela ababambi zintambo abanqoba kulolukhetho sathi umasisho into (Ngu Allison Mlambo)

entsha ingcono kunendala futhi sathi nokusho nakhu phela nabafundisi bomoya bebandla le D.R.C. Kwenziwa yini thina bantwana bayeke ivangeli bakhetha ukuba bokukhanya izenzo zethu zingabi ngezokukhanya na? Mina ngiseabafuadisi bemithetho yezwe. Njengoba nani nazi ukuthi u libheshu kwakuthi uma iGosa le-Dokotela Malan wayengumfuthu lishaya uphondo entabeni lindisi kanye nomphathi omusha stbiza akekho otshela omunye ukuthi kwenzenjani. Basukuma

wethu ophethe iTransvaal uMnu. uDokotela Nicol ubengumfundisi bathathe izikhali bonke bayoku-Phela uNtshebe akakho nempela Iwa nesitha esishiwo liGosa bekwezevangeli (General Smuts) kanyekanye ubambiswano ke lolo. kodwa lesisenzo esenzeke lapha eGoli (Park Station) sibuhlungu Manje ngangena eBhulukweni impela impela nokusho uma senziwa ngabantu abakholwayo laba okuyibona abayaziyo nempilo

Ithemba Kalibulali

(Ngu Rev. I. P. B. Mokoena)

yomoya. Ukuthemba nonxa kungabulali lokhu kuyinxeba. Ake ungichazele umbono wakho ukuthi njengoba ubandlululo (Apartheid) luqale kanje bokwenza njani abakhonza uJehova phansi kwabelungu na? Bona abefundisi abam-

hlophe bongena ngawuphi umnyangibuze kwabafunda iphepha ngo ezinkonzweni zabamnyama nakuwe Mhleli. Owenu umbono abaphansi kwabo? Uma ludinge Ubemkhulu Umshado ngalelithemba elisenzele inxeba, lusebenze ubandlululo aluvulelwe lusebenze ngendlela engobuye

Okhalela Abakwa Mota Nabakwa Kunene Nabase Orlando

(Ngu Nkoskz. L. W .B. Mkasibe). Ukushona kwalamaKhosikazi ahloniphekayo Nkoskz. Jotham

Mota (maNkosi) wase Dutch Reformed Church, Orlando; Nkoskz. T. W. Kunene (umaNdimande), Modder Bee; kusidabukise kakhu.u sonke Lalani ngenxeba "Mandlebankomo Madonsela" ungwaqo Iona mkhulu kakhulu unezihambi zawo makholwa ka Nkulunkulu emhlabeni. Amaphepha-ndaba ayasibikela


lela kubo.

BELISHA IBHOLA futhi ayasililela kubahlobo bethu EMLEMBE

evikini elizayo.

(Ngu R. M. Mhlanga)

UNkulunkulu abe nani nonke Kuthe mhlaka 19. 6. 49 zazihla- enashiywa zihlobo zenu engozini ngene enkundleni yaseMlembe enkulu yase Orlando yesitimela Swazini nabase Bonas, Transvaal, engakaze ibonwe muntu into Yazithela yashaywa 6-3 yaha-



THAN THE FAMOUS



BICYCLES & MOTOR CYCLES

B.S.A. Representatives: Stansfield Raidiffe & Co. Ltd., P.O. Box 3223, Johannesburg, P.O. Box 797, Cape Town and P.O. Box 72, Durban, B.S.A. CYCLES LTD., ENGLAND

### THE BEST PORTABLE GRAMOPHONES

can now be obtained from us on terms of 20/- per month



Write to us now and ask for a Gramophone price list and full particulars

Cheapest Store, Crown Timbers, DEACON & CO. 113, Queen Street, P.O. BOX 2934-CAPE TOWN DURBAN.



# **AMAZINKI** AMATSHA

Thenga intsimbi zophahla namhlanje zakho. Isitokhwe sokugqibela. Akukho zimbi zivela phesheya. Eyona mpahla ilungileyo yaphambili kwemfazwwe. 6It, £8.0.0.; 7ft, £9.7.6.; 8ft, £10.15.0.; 9ft, £12.5.0.; 10ft, £13.10.0. ngamacangca ali 12.

Gutters 6/6d., Imiqolo 8/-., Ucingo olunameva 63/6 inkata. Netting Wire 3ft £1.10.0., 4ft £2.2.6., 5ft. £2.12.6., 6ft. £3.0.0. Pigwire 2ft. £1.17.6., 3ft £2.10.0.. 4ft £3.0.0. Ikiriva £3.5.0., Standards £2.15.0. ishumi elinambini. Itanki yamanzi 500 galls £8.15.0.; Pannel Doors £1.18.6. Ifestile 411"x 24" 13/-, 20" x 35 11/6d., 18" x 32 11/-, Thumela isicelo sakho nemali namhlanje kungenjalo Wophoswa leli cham. Bhala igama lesitishi sakho kakuhle.

Izilonda nesikhumba esirhabaxa Qondisisa ukuba usebenzise enoMgca oluHlaza

Vaseline PETROLEUM JELLY

V.P.J.28N.

STOVES COMPLETE 5/- per Week BEDS & WARDROBE 6/- per Week Free Delivery, Reduce your cost of living by Furnishing with us. Everything for the Home PREMIER FURNISHERS Ltd. (ine. J. Dembo & Co) 52, Plein Street, (next duor Old

FURNITURE

BEDROOM SUTTES 7/6 per Week

DINING ROOM SUITES at 7/- per

· on very easy terms.

Church) JOHANNESBURG,

Madonsela, ngoba isethembiso sa-CHESTERFIELD SUITES 6/6 per kho usigcinile. KITCHEN SCHEME 5/- per Week

ngeni isitha ngaphakathi.

### ESIKWEMUKELE

Mnz, R. M. Mhlanga udaba lwakho lomnumzane waseTorbanite siyehluleka ukuluveza lapha. Alu zwakali kahle.

lwakho lufikile lapha kodwa asi days. Kwaphela uthando ezihaluzwa kahle.

mba ingafuni lutho akulalele sengibathatha abafana Emlembe ngokuziqhatha kuka-Sithi uThixo Aze abe nani ana nompempe, Zathi Janandampisi, khele umuzi wenu uqine kunga Bembe Two, no Buya Msuthu no Fakesakeni. Zathi Buy' Emadulini, uMnandi B Master Vovisi. Mthathe Velem, Danki Bus, Once-A-Year, noMfazi weKula no-Izihlobo zethu ebezihambele Solisiter, Wafa Gogo, Wakhalima Kulempilo esikuyona mvanje nga-baNumz A H. Xaba, J. S. KuuNosekela amamemba Emlembe Zafa phakathi zonke egolini.

Waphinda wazithatha ngokwakhe. Rev. Albert J. R. Ankhoma no Wathi Ngabuya eMthathe, Ten mbini.

Abebeyobona uMnz. Mkasibe Ngokugula **Kwakhe** eScfaya

mbane, Sikakane (Greenock), L Kubheka (Evaton), S. G. Mbatha (Orlando), Ransom M. Mhlongc (Pimville), amaKhosaz. Beatrice M. Butelezi, Dlamini St. Andrews School, Orange Grove, abaFundisi E. E. Kumalo, J. C. Mvusi, Nkosz R. Radebe, Mnz. Chiliza, Mnz Msweli, Imfume Mission Station, Mnz. noNkoskz. Titus Mabaso Hammanskraal, Mnz. Mhlongo Mthembu, Nyembe, Mnz. no-Nkosk. Simelane, Western Native Township.

Siyabonga uNkulunkulu no msa nothando lwenu bantu be-Nkosi ubuntu nobukholwa yibo

UNkulunkulu oyonibonga futhi aniphe izinhlanhla.

### **KUBI NONYAKA E-AFRIKA**

Nonyaka izulu lomise kakhulu kuleli lase Afrika kangangoba kubikwa ukuthi eminyakeni eyikhulu eyendlule lento enjena iyingqayizivele. Ukomisa kwezulu kanye nendlala kuthiwa kukulo lonke ukusuka eNingizimu ne Afrika kuze kuye kufike phezulu eKenya.


Kwelase Kapa ikakhulu eEast London sekuke kwabikwa kakhulu emaphepheni ukuthi khona izindaba zimbi kakhulu kangangoba ngesikhathi samasonto athize edlule abantu bakhona bese bekade bephila ngokuba bathole amanzi alethwa ngezinqola amathangi kanti futhi ngisho ezweni ibanga elilinganiswa namamayela angu 1,000 izinkomo nazo bese ziphuziswa. Ngisho nase Ntilasifani kuyakhalwa ukusuka empumalanga ne Kapa kuye eLouis Trichardt kuye Zoutpansberg kuye khona eNtilasifani uqobo.

4. 8 **OSEBUYILE ESWAZIINI** 

UMnz. Venus Abram obekade evakashele eSwazini manje usebuyile. Ubabaza umusa wabantu bakhona kanye nothando nendawo enhle. Yena use Lower Houghton eGoli,

Sole S.A. Distributors: S. GERSON & CO. (PTY.) LTD.

P.O. Box 4603. Johannesburg





# , 11/1/ , , Restore your ENERGY ; with **BOURNVILLE COCOA**

You use up energy when you work. But if you drink Bournville Cocoa, morning and evening, it helps to put back that energy and keep you healthy and strong. A Food Specialist says, " Cocoa is a fine food and a first rate producer of energy." And a tin of Bournville Cocoa only costs 1/6 for a 1-1b. tin -enough to make 56 big cups. Buy some TO-DAY 1





The Bantu World Johannesburg,

x=20-8

Phone

T.C.

MISCELLANEOUS

TO ALL HAWKERS AND SHOPKEEPERS We offer a large selection of Religious Pictures, Memoirs and also pictures of African Chiefs at wholesale prices. Write to us for particulars and earn big money in your spare time: M. Rosenberg, 213 Commissioner St., Johannesburg, x-20-8.

UNION PRODUCE DISTRIBUTORS.

Wholesale Produce, Fruit and

Vegetable Suppliers,

P.O. Box 565, Pietermaritzburg.

BUILDING MATERIAL

Timber, flooring, shelving, doors,

windows, lime, cement, round poles

and split poles, and all other build-ing materials Prices on application: H. PERES and COMPANY, Market

Street West, Fordsburg, Phone 33-2429, P.O. Box 6419, Johannes-

FOR SALE

FOR SALE

A considerable number of fully

paid up shares in the Bantu Bus

Service Limited, a Company carry-

ing on an excellent business as

proprietors of a Bus Service be-

tween Nancefield Station, Jabavu

and Moroka Locations, as well as other Locations. For further in-

formation apply to the Advertiser,

P.O. Box 1744, Johannesburg.

Saturday, July 30, 1949

' Legal Notices

TAKE NOTICE that by Sum-

mons issued by, and filed with the Registrar, Native Divorce Court Central Division, you have been cited to appear before the above-mentioned Honourable Court at Court No. 7. New Magistrate's Court Labaraseburg on the

# THE PEOPLE'S COLUMNS

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS The charge for Domestic advertisements (Births, Marriages, Deaths, etc., in these columns is 3/- per inch, not more than 40 words.

The rate for Trade advertisement is 8/6 per inch, and no advertisement will be published unless cash, postal order or cheque is sent with the advertisement.

All correspondence to:-The Advertisement Manager, P.O. Box 6663,

Johannesburg. SUBSCRIPTION RATES

> 12/- per year. 6/- per 6 months. 3/- 3 months,

Write to:-The Bantu News Agency (Pty.) L4d., P.O. Box 6668. Johannesburg.

### In Memoriam

The unveiling of our beloved Mother's Tombstone late Lydia Manoko Kopane takes place at the Bloemfontein Cemetery July 30th 1949, Inserted by Mamotaoane 250 V 20.7 352-X-30-7

IN fond remembrance of our beloved son Lefai Monyake who passed away on the 3rd August, 1948. There is a link death cannot severe, Love and remembrance live for ever. Always remembered by his loving mother, father, sisters Jannettee and Corinah and rela-

IN treasured memory of our dear Mother, Mary Mpabane, who passed away on the 26th July, 1945. Sadly missed by her children: Schimper. Baba, and Beatrice. 366-X-30-Y

### SITUATIONS VACANT

### TEACHER WANTED

EMMARENTIA-GELDENHUYS HIGH SCHOOL: Box 85, Warmbaths, Tvl. Applications, accompanied by testimonials, are hereby invited for the abovenamed post, and must reach the Principal on or before 31st August, 1949. Apart from other particulars, applicants must state to what church they belong, their qualifications and what subjects X-30-7 can teach.

ANTED a qualified married teacher, member Dutch Reformed Church as assistant in Bantu United School, Winburg, Duties commence 2rd of August, 1949. Apply to Rev B. Saayman, Box 106, Winburg Include researt testimonials WANTED Include recent testimonials. X-30-7

### UNION OF SOUTH AFRICA uns are hereby invited

Aptekers en Erogiste. P.O. Nylstroom kapa Warmbad kapa Naboomspruit. mal Certificate

### SITUATION VACANT

# STRYDOM OPLEIDINGSKOOL, BLOEMFONTEIN

BLOEMFONTEIN Benodig: Onderwyser, Lidmaat N.G. Kerk, Gegradueerde wenslik, Zulu' en Xosa vereistes, Landbou 'n aanbeveling, Aansoeke word inge-wag tot 31 Augustus. Dienste moet aanvaar word aan die begin van die vierde kwartaal, of so spoedig moonlikk daarna. Rig aansoeke, vergesel van sfekrijte van sertifivergesel van afskrifte van sertifi-kate en getuigskrifte nan, Die Bestuurder, Posbus 159, Bloemfonx-13tein.

### MISCELLANEOUS

### MASENKE A MACHA A' RULELANG MATLO

P.O. Box 565, Pietermanitzburg. Seed Potatoes 6/-. Potatoes 5/-Sweet Potatoes 12/-. Onions 27/6 Madumbies 16/-. Oranges 3/6 Apples 16/-. Tomatoes 3/6. Banana 3/6. Pineapple 6/. Cabbage 12/6 Pumpkin 12/-. Sugar Beans 90/-Kidney 65/-. Small White 55/-Natal Yellow 80/-. Kaffir Corn 30/-Cowpeas 30/-. Jugo Beans 60/-Mealie Meal 12/6. Samp 15/-. 2136-X-27-b Marcke a ralelang a tsoang mose. A ralelang a 24 g standard 8 x 3. Maoto a 6 botelele le inchi tse 26 bophara ka 11/-. Maoto a 7 botelele le inchi tse 26 bophara ka 13/5. Maoto a 8 botelele le închi tse 26 bophara ka 15/4. Maoto a 9 botelele le închi tse 26 hophara ka 17/5-A 24 g. Standard le 10 x 3-

Maoto n 6 botelele le inchi tse 52 bophara ka 14/-- Maoto a 7 botelele inchl ise 32 bophara ka 16/4. Maoto 8 hoteleje le inchi tse 32 bophara ka 18/8. Maoto a 9 botelele le inchi

tse 32 bophara ita 21/-. Ridgings tsa botelele le bophara pa  $6' \times 8'' \times 24g$ , ka 9/- Gutters tsa botelele le bophara ba  $6' \times 5'' \times 24g$ . ka 6/- Downpipes tsa botelele le bophara ba 6' x 3" x 3" x 24g, 6/-. Li ka romeloa ho uena kapele ho tse tsoang Johannesburg. Ho ca kac le kae. Romein chelete le lengolo ho: Thatcher and Co., 66 Goch Street, Newtown, Johannesburg Phone: 364-X-30-7 Newtown, Johannesburg Filon 33-4578, P.O. Box 4076, Johannes x-30x-30-7

# MAIL ORDER BUILDING MATERIAL Second hand and new building material corrugated iron (zink, tile) new and second hand!! Cheapest and best. Prompt delivery, write: Abragam and Liondore, 7, Rawbone

cluding Sundays. Own practice and reversing grounds. Each lesson guaranteed one full hour. Special courses for country pupils. En-quirie 12a Moseley Buildings. corner President and Rissik Streets. Phone: 22-8625. T.C.

SETLOLO SA ATOOM

SETADAT SA ATOMA SENA ke setiolo-se makatsang, se matla ho fodisa Ditso melomo e nang le ditatsoa. Dintho tsohle tse ncha kapa sa khale, Komana e nyennyane 2/6 e kholo ke 4/8. Ro-

mela chelste ka poso ho:--Gerrit Bakker (EDMS) Beperk,

Abragam and Lionuore, ... Str., Ophirton, Johannesburg, X-6-8 MOTOR CARS FOR SALE 1942 Studebaker Champion 1942 Studebaker Champion Coupe, 1939 Buick Century, 1939 Ford V8, 1939 Opel, 1938 Ford V8, 1937 Willys, 1937 Hudson, 1936 Hud-son, Coupe, 1936 Willys, 1936 D.K.W., 1936 Morris Roadster, Apply Jocks Motors Opposite Jeppe Station open all day Satur-day. Easiest Terms in town and trade ins. Phone 24-4587. T.C. DRIVING: Learn to drive with the Anglo-American Driving School (division of "Drive-A-Car School of Motoring). Expert Instructors, under European supervision. Latest Model Cars, fitted with dual safety controls. Lessons at all times, in-cluding Sundays. Own practice and vacarsting Eardh lesson

burg.

FOR SALE IN THE DECEASED ESTATE OF THE LATE JACKSON CHOMEY LOT No. 15, 1ST AVENUE, ALEXA-NDRA TOWNSHIP. NDRA TOWNSHIP. Kindly inspect and make us an offer for this valuable property consisting of a large number of Rooms and a House. Apply to: 205/6. Mutual Buildings. (2nd Floor). Cor. Harrison and Com-missioner Streets. Johannesburg. Phones 29, 2927. Phone: 32-6231.

### PLOTS FOR SALE

T.C LADY SELBORNE Corner half erf Swartz and Bulawayo Streets,

# IN THE NATIVE LIVORCE COURT: Central Division Transvaal Province. Case No. 48/75/1949. Held at Johannesburg. Between: GER-TRUDE MAZWAI Plaintiff of Johannesburg and LEWIS MAZWAI Defendant. Address unknown. To: LEWIS MAZWAI—Address Unknown

Since the opening of the Lawn Tennis Championships on July Sunday July 24. 16 there has been great excitement at the Bantu Men's Social Centre Courts, Although most games were interesting those between E. Buti and W. Tshabalala, and between S. S. Moodiley and A. Matyeka Bombers 0-4; Rh. Highlanders vs

only in winning the games, but Court, Johannesburg, on the 12th day of September, 1949 at 10 a.m. in an action wherein your wife by reason of your malicious desertion of her during March, 1947, claims:-

March, 1947, ciaims:--(1) Restitution of Conjugal Rights, failing which, (2) A Decree of Divorce, by reason of the De-fendant's malicious desertion of the Plaintiff. (3) Division of the Joint Estate. (4) Costs of Sult. (5) Alter-native Deliad state. (4) Costs of Suit. (5) Alter-ative L'elief. Any further particulars required 6-4. J. Modibedi won the first set The day was so important among

native L'elief.

tral Division: Kummandla we Transvaal. Ityala le 48/75/1949. Ebihleli eJwanasbheki. Phakathi kuka: GERTRUDE MAZWAI wase

kuka: GERTRUDE MAZWAI wase Johannesburg, uMmangali no LEWIS MAZWAI uMmangalelwa ongaziwayo apho akhona. Ku LEWIS MAZWAI ongaziwayo apho akhona. QONDISISA nge Samani ekhutshwe ngu, yaze yagci-nwa ngu Nobhala weNkundla Yo qhaulo Mitshato, Central Division ubiziwe ukuba uyele mhambili kwr.



ka 10 kusasa malunga nokuba um-fazi wakho ombaleke ngokungekho sikweni ngo March ka 1947 efuna:-(1) Ukubuyiselwa kwamalungelo abantu abatshatileyo, ekungenzeke-ni koko, (2) Isiyalelo sokuqhaula umtshato, ngesizathu soMmangale-lwa obaleke uMmangali ngokunge-kho sikweni. (3) Ukwahlulwa kom-hlaba enihlangene ngawo. (4) Uadlake matyana (5) Inkululako

hlaba enihlangene ngawo. (4) Indleko zetyala. (5) Inkululeko

eyenye. Enye into enqwenelekayo inga-fumaneka ku Nobhala osele exeli-we. Xa uthe akwabikho, kuya kwe-nziwa isicelo kwi Nkundla exeliwe-nziwa isicelo kwi Nkundla exeliweyo ngentla eBekekileyo ngosuku osele luxeliwe ngesiyalelo esima-lunga nalo mthandazo ungentla. Ibhalwe eJohannesburg ngalo mhla we 11 ka July, 1949. H. M. we 11 ka July, 1949. H. M. TERBLANCHE, uNobhala weNkundla Obambileyo. X-30-7

### SALE IN EXECUTION L.S. 131/49

In the matter between: F.S. Investments' (Proprietary) Limited Plaintiff, and JOSHUA JACOB HLAPE Defendant.

In execution of a Judgment of the Supreme Court of South Africa (Witwatersrand Local Division) in the above suit a sale, without pre-serve, will be held in front of the



deserve special mention.

fennig),

Successful School

**Competition** At

Mooifontein

(By R. J. K. Mminele)

S. S. Moodiley succeeded not

Following are results:- S. Thoabala beat W. Marks 6-4, 6-3. H. The Sekhukhuniland African Job beat E. Ramaila 6-4, 6-3. E. Students Association held an inter- scr.

can be obtained from the said against M. Mpambela 6-3, and was Begistrar. In default of your ap-pearance, application will be made to the above Honourable Court on 6-3, 6-4. A. Moses beat H. Mogo the day aforesaid for an Order in. terms of the above prayer. Dated at Johannesburg this 11th day of July, 1949. H. M. TERBLANCHE, Acting Registrar of the Court. X-30-7 Adult Choral Groups competed First Prize: Belfast Adult Choir third 6-0, 6-2. L. Bopape beat G. under the baton of Mr. J. H. Mo-KWINKUNDLA YOQHAULO MI-TSHATO YABANTSUNDU: Cen-Iey was beaten 4-6 in the first set

### Molefe On The B.M.S.C. Tennis Championships

The B.M.S.C. Tennis Championships which started on Saturday of Mr. J. Mphahlaza tied with afternoon July 16, are in effect, Marishane Tribal School Choir un-Transvaal non-European champion- der the baton of Mr. R. Mutchinya. ships, bar the name. Why? Because Second Prize: Doornkop Tribal them. it is the only annual tennis tour- School under the baton of Mr. A. nament in which all non- Euro- Masipa. Third Prize: Moganwe peans, irrespective of associations | Practising School under the baton they belong, are eligible to com- of Mr. D. Mokgoshi.

Secondary School Choirs compete. According to the draw charts, peted for the Aboo Brothers' Cup. this year's entries are below those All choirs which were presented of last year but, as usual, the num- and sang for this section, were ber of entrants for the B. division found to be below the competition outnumber those of the A. division standard. The blackhill Primary School by about 3 to 1.

In the top half of the A. Division (Witbank) which could not get the ingles there are past and present prescribed pieces, appeared and draw with Moroko Stars in the champions of the various associa- gave an excellent demonstration tions on the Rand. The same is true in singing songs it had prepared of the bottom half, e.g. A. V. Hos- under Mrs. Makhunga. Congratukins (present holder) L. Moorosi, lations are extended to this School B. Matshaya, R. D. Molefe, S. Stein, for the fine spirit. Skakane, M. Molefe, and M. First Prize: Belfast Teachers Nhlapo are in the top half, whilst G. Kgomo (S. A. Champion), F. Quarttet under Miss E. Mogaba.

Roro, G. G. Xorile, D. Jamein, A. Second Prize: Belfast Quartet un-September and Jannie Myles, are der Mr. Ntuli. Third Prize: Bothsabelo Teachers Quarttet under Mr in the bottom half. Owing to the narrowness of the J. Mphahlaza.

field, there will be no customary weeding out period in the early rounds. That means there will be Bothsabelo Practising School un- 12.30, Sportas vs All Blacks 2 p.m., Magistrate's office, Johannesburg, on Saturday the 30th July, 1949, at 11 a.m. of the undermentioned pro-perty of the Defendant: Certain Lot No. 283, Welman Avenue, Newclare, Johannesburg, Kasuring 34 square roods, 104 square feet. Defendant: Certain Lot No. 283, Welman Avenue, Newclare, Johannesburg, Kor instance, the meet-ing of the veterans G. G. Xorile and J Myles and the two ex-Tvl champions S. Sikakane and R. D Molefe in the first round. Otherware the curvetier which

### Groenkloef Past And **Present Soccer Matches**

PAGE ELEVEN

Following are results of the Pre-

toria and District African Football Association League matches played at Groenkloof Sports Ground on

### A Ground

P. Young Method vs American M. Flying Bombers 'A' 1-0; P. Shooting Stars 'A' vs Cullinan Darkies 4-0; Northern Blue Birds vs K. Home Defenders 0-2.

### **Kloofzicht Ground**

Hungry Vultures vs Eastern Rainbows 'B' 0-4; Asca Callies vs Lytton Stars 0-4; Junior Rangers vs Western Clyde wo-scr; D.L. Express vs Naughty Boys 'B' wo-

On July 31 Eastern Rainbows Buti beat T. Tshabalala 7-5, 10-8. school competition at Mooifontein F.C. plays the Naughty Boys of Nelspruit and the Hungry Lions F.C. of Barberton at Nelspruit. Eastern Leopards F.C. will be at Pietersburg for Morning Stars. -J. M. Sebapu.

Andrew's Golf Club

### Receives

### Congratulations

By Brews Bros' Secretary

We wish to congratulate the St Choir under the baton of Mr. R. Andrew's Golf Club for their Mutchinya. Primary School Choirs victory over Brew's Bro's Golf competed for the Circuit Inspec-Club by beating the club by five tor's Cup (Mr. G. C. Guldenppoints in an inter-club match played on Sunday July 24 at First Prize: Bothsabelo Practis Brew's Bros Course, Orlando.

ing School Choir under the baton If the St Andrew's members can carry on that spirit in their future games then we would be proud of

> Brews Bros' members will send three members to the Free State Open including L. Khathide the champion of the club.

### Alelandra Soccer

### By David Dlamini

The Young Fighters F.C. of Alexandra Township of Johannesburg failed to follow up their avantage when they played a nil main match and last match of the first round on Sunday.

Young Fighters beat Amalgamated Dairis 2-1. Moonlight Darkies "A" played a draw with Moroko Lions "A". Rangers beat All Blacks 4-1. Young Fighters drew with Moroko Stars.

These being the last matches of the first round the fixtures for Sunday July 31 are Moroko Lions vs Pretoria Callies 9.30 a.m. Omnia Bona vs Moroko Stars 11 a.m. First Prize in boys section: Young Fighters vs Amalgamated

Tolefe in the first round. Of course the question which Bothsabelo Practising School un- Klerksdorp All Blacks, boys from

Juniors

9.30 a.m., Shamrocks vs Moroko

Darkies "A" 2 p.m., Putco Zig Zag

Sportas "A" vs Moroko Star

se posts will be temporary for ar 1950 but proof of satis-y service will be a recomtion for permanent appointoplications to be addressed to

the Departmental Superintendent of Native Schools, P.O. Box 157, Krugersdorp, and must reach him not later than 31-8-49. x-30-7

### CITY OF JOHANNESBURG Non-European Affairs Department

Cookery Demonstrations A course of eight cookery demon-strations for Native domestic ser-

vants will commence on Thursday, 28th July, 1949.

28th July, 1949. The demonstrations will be held every Thursday afternoon at 2.30 sharp at the Mai-Mai Hall, corner of Albert and Berea Streets, City and Suburban. (From Eloff Street, proceed east slong Main Street to-wards Jeppe; immediately after Tram Stop 9, turn right into Berea Street proceed three blocks and Street, proceed three blocks and Mai-Mai Hall is on the left). The fee for the complete course is 5/-Servants must present them, selves for enrolment at 2.30 p.m. on Thursday, 28th July, 1949, at the Mai Hall

Mai-Mai Hall.

Further information may be tained from Mrs. du Plessis, Room 504, His Majesty's Buildings, Eloff Street, (Telephone 33-3322) any weekday between 8 and 10 a.m. L. I. VENABLES, Manager, Adv. 273, X. 20,7

### TEACHER WANTED

TEACHER WANTEH Qualified male teacher member of the Anglican Church as assistant in Bantu United school. Hoopstad. Commence duties 3rd August, 1949 or October, 1949. Apply to: B Mochekele, Secretary, School Com-mittee, Hoopstad, Enclose testi-montals and letter from your minister. 359-x-30-7

### ALEXANDRA HEALTH COMMETTE

STAFF VACANCIES: AMBULANCE DRIVER/CLERK Applications are hereby invited ad will be received by the undersigned up to Noon on Wednesday the 10th August, 1949, from suitably qualified persons for the post of Ambulance Driver/Clerk in the Health Department. Applicants must be in possession

Applicants must be in possession of a First Aid Certificate (Red Cress or St. John Ambulance) and previous Ambulance experience will be a recommendation. The incumbent will be required to do night duty on alternate weeks, and must assist with elerical work, when he is on day shift. The Salary Scale: £120 x 12-£150 Cost of living allowance will be paid

Cost of living allowance will be paid as per Government Regulations from time to time in force. Applicants to state age, educa-

tional qualifications, previous ex-perience, earliest date duties can be commenced and to attach copies of not more than three recent testi-

The successful applicant will be required to serve a probationary period of three months and also produce a satisfactory certificate of bealth.-H. S. KRUGER, Secretary/ Treasurer, Offices of the Committee P.O. Box 2, Bergylei, District Johannesburg, 23rd July, 1949, A.2 x-30-7

EARN PLENTY OF MONEY IN YOUR SPARE TIME New 6 volt battery gramophone amplifier for sale. For further particulars apply-Eloff Watch and Music Store, 197 Eloff Street Extension, Johannesburg. Open all day Saturday, 381-x-30-7

BOYS KHAKI KNICKERS Sizes 1, 2, 3, 7/11. Sizes 4, 5, 6, 8/11. Sizes 7, 8, 9, 9/11. Sizes 10, 11, 12,

11/11. Boys white shirts Sizes 3 to 8 10/6. Boys Super Shirts: White Green, Blue, 12/6. Also Boys Shirts from 6/11. Send Cash with order. Satis-faction Guaranteed to Unex Cloth-ing for Boys, Juveniles. 66 Loveday St., Opp. Fattis. Phone 33-9420 Johannesburg. X-13-8

SETLOLO SA MASAPO LE MESIFA SETLOLO SA MASAPO LE MESAPA IIO tsejoa lefats'eng lohle hore Lloyds Bone and Nerve Liniment e alafa Ramathesele. Mesifa, Mokokotlo. Linoko tse Tiileng, ho Nonyetseha, joalo-joalo ka pele. Mangolo a mangata a rorisitse moriane ona o ma-katsang. O furnanoa Likemeseng tsa Rexall kaofeela. Lebotlolo ke 2/6 kapa (le 6d. oa poso) u ka u furnana Rexall Drug Co. Lid., Box 1084, Port Elizabeth. 984, Port Elizabeth. Fortnightly X-17-12

ALBERT STREET METHODIST SCHOOL Another meeting of the Albert Street Ex-Scholars will be held at the Albert Street School, 48 Albert Street, Johannesburg, on Sunday, 7th August, 1949, at 1 p.m. All the Ex-Scholars are invited to attend. 254 X.6.8 354-X-6-8

### FOR HAWKERS AND FOR

SHOPKEEPERS Wholesale Soft Goods Merchant Specialists in: Blankets, Rugs Vests, all kinds of knitted wear clothing, etc., at lowest prices,-S. D. LEVY, 105. Market Street, Johannesburg, P.O. Box 3764, Phone: 22-3036, Johannesburg. T.C.

"Rattan Cane suitable for chairmaking in lengths 10 to 12 feet and g" diameter at 1/6 per length. Any quantity. Delivared or collect. Reply: R.C. Box 6663, Johannesburg. x-6-8.

### NEW GALVANISED CORRUGATED IRON Imported 26 gauge. 8 Corru-

-	foot	lengths	10s. 9d. each.
78	20		128. 6d. each. 148. 6d. each.
9	16		16s. 4d. each.
0	0		18s. 2d. each-

We pay Railage for 100 miles from Pretoria. This Iron is cheap, so order before it is all gone. Cash T. R. LEWIS, LTD.,

462 Church St., Pretoria. Established 45 years. 339-x-13-8

£500. H. A. Jensen, 20 Velra House ONVERWACHT 1. Undivided hall share of portion "CD" of the farm "Onverwacht" No. 576, district ronkhorstspruit measuring 2 mor

gen. 2. Holding No. 17 Steynberg Small Holdings adjoining "Onver-wacht" No. 576, district Bronkhorst-spruit, measuring 33/4 morgen. Re-duced to £450 for the two proper-ties H & Jansen 20 Valce Hutse ties. H. A. Jensen. 20 Velra House Bureau Lane, Pretoria. 363-X-6-8

### APPROPRIATIONS

AMCA ASSURANCE COMPANY LIMITED

P.O. Box 7193, 8 de Villiers Street, Phone: 34-1708, Johannesburg. Phone: 34-1708, Johannesburg, The following are the results of he appropriation drawn on Friday, 2nd. July, 1949 at the Company's

### offices. Johannesburg Branch.

Moroka: Share No. D6052, Appro-priation No. 6152; Sophiatown: Share No. D1731, Appropriation No. 1831.

Amabs. Ppt. E. Orlando Policy No. 400 Section II-

### Cape Town Branch 15/7/49 W. Estate: Share No. 6285, Appropriation No. 0261

Section I.

Section 1. Stellenbosch: Share No. A53609 Appropriation No. 3309; Kraaifon-tein: Share No. A57238. Appropria-tion No. 7448; Woodstock: Share No. B63672, Appropriation No. 3672; Goodwood: Share No. B66299 Appropriation No. 6299; Stellen-bosch: Share No. B65350, Appro-priation No. 5350; Claremont: Share No. B69493, Appropriation No. 9493; Kolt Part No. B69493, Appropriation No. 9493; Kalk Bay: Share No. C40831, Appropriation No. 0831. Kalk Bay:

### Section I. Kimberley Office 15/7/49

Kimberley: Share No. 1917, Appropriation No. 2016,

Appropriation No. 2016. Section I. Pretoria Branch 15/7/49 Atteridgeville: Share No. N.A. 1234, Appropriation No. 1333. Annabs. Pept. E. Mooiplants Policy No. 076. Section I. / Enchar Branch USy7249

<sup>4</sup> Burban Branch 15v7v49 Durban Share No. 5716, Appropriation No. 4626; Botha's Hill Share No. 3001, Appropriation No. 0008; Durban: Share No. 5423 Appropriation No. 4398, Blacentanticin Branch. Hill No. 5423,

Blaemfontein Branch-Section I. Bloemfontein: Share No. 3599. Amabs Dept. E.

Durban Branch. Durban Branch. Durban: Share No. 2762; Durban Share No. 6172; Indaleni: Share No. 7723.

Pretoria Branch. Section L Roberts Heights: Share No. N.A

2342. Port Elizabeth Branch. Idutywa: Share No. P.E. 2293. West Rand Branch. x-30-7

ing Society guarantee to be furnished to the Sheriff within 14 days after the date of sale. (Sgd.) F. J Pretoria.

### SALE IN EXECUTION

SALE IN EXECUTION L.S. 130/49 In the matter between: ROSE BECKER Plaintiff, and JOSHUA JACOB HLAPE Lefendant. In execution of a Judgment of the Supreme Court of South Africa (Witwatersrand Local Division) Witwatersrand Local Division) in the above suit a sale, without re-serve will be held in front of the Magistrate's office, Johannesburg on Saturday the 30th July, 1949, at 11 a.m. of the undermentioned pro-perty of the Defendant: Lot No. 84 in Wanderers Avenue, Township as Newclare, Johannesburg. Measuring 34 square roods, 104 square feet. The following information is fur-nished, though in this respect no-thing is guaranteed: On the pro-perty is a House comprising 8 rooms. (b) Cottage in Yard. TERMS: £150 cash on the day of sale, the balance against transfer to

sale, the balance against transfer to be secured by a Bank or Building Society guarantee to be furnished to the Sheriff within 14 days after the date of sale. (Sgd.) F. J. ROOS Seriff of the Transvaal, Pretor. X-30-

SALE IN EXECUTION. Civil Case No. 7/1949. DICK MATHOLE, Plaintiff; versus FILE NHLAMHLA. Defendant In per-suance of a Judgement in the Court of the Native Commissioner. Hammanskraal, and a Warrant of Execution dated 28th June, 1949, the undormentioned property will be undermentioned property will be sold in execution at the office of the Native Commissioner, Hammans-kraal, on the 6th day of August. 1949, at eleven o'clock in forenoon, to the highest bidder unless the Judgment debt is paid before that

date:--"Certain Portion called Holding No. 348, of the portion marked "D" known as Wallmansthal Agricul-tural Holdings, of portion of the Farm Wallmansthal No. 116, situate in the District. of Pretoria, with buildings thereon, in extent 3,1250 morgen.-JAMES MALOYI, Mes-senger of the Native Commission-er's Court, Hammanskraal. 18th July,1949. x-30-7 er's Cou July,1949. x-30-7

The following information is fur-nished, though in this respect no-thing is guaranteed: On the United in the following information is fur-thing is guaranteed: On the United in the following information is fur-thing is guaranteed: On the United in the following information is fur-thing is guaranteed: On the United in the following information is fur-thing is guaranteed: On the Information is fur-the following information is fur-thing is guaranteed: On the Information is fur-thing is guaranteed: On the Information is fur-thing is guaranteed in the following information is fur-thing is guaranteed in the following information is fur-thing is guaranteed in the following information is fur-thing is guaranteed information is further information Well, my guess is as good as yours, who are holders of the Transvaal Lala's Cup." Okbotha th old ordr changth yild

> We shall see and hear quite a lot them how busy other teachers about this tournament in the were at their centres. coming weeks.

### **Cricket** Meeting

A general meeting of the Or. this connection.

attend. - C. S. Bhotile.

property is a dwelling house com-prising of eight rooms and Singles title for the third time? Prize in girls section: Marishane Singles title for the third time? sale, the balance against transfer to be secured by a Bank or Build-are A. September and G. Kgomo Schools competed for "Mr. I." A" vs Young Fighters "A" 12.30

Quarttets

**Drill Competition** 

The cup was won by the Urban vs Aberden Sweppers 3.30 p.m. Sheriff of the Transvaal. titles of the Bantu and Coloured Area Schools. The visiting schools a. X-30-7 Unions respectively. gave practical education, showing

The Executive Committee of the

lando Brotherly Cricket Club will be held on Sunday August 7, at 10.20

their help.


Don't Forget After reading pages eleven and twelve turn to page eight S.A.S.A. wishes to thank the Prin- where you will find more sports cipals and Staff of the visiting news. In the Northern Edition, schools for their strong support in this page carries Venda and Sha-

of £2 towards the Association's

10.30 a.m. in the Donaldson Com- dicators and they rendered valu- evening of 7 July for the purpose


ngaan news.


All members and intending tive Committee thanks them, also big occasion to a close. wishing that the ywill not tire in Mrs. Downing donat able services for which the Execu- of raising funds. This brought the te wishing that the ywill not tire in Mrs. Downing donated a sum






Wise Mother









Reckitt & Colman (Africa) Ltd., P.O. Box 1097, Cape Town.

JOHANNESBURG

WHY NOT EARN MORE MONEY IN YOUR SPARE TIME YOU WILL BE AMAZED AT WHAT YOU CAN

EARN. FOR FURTHER PARTICULARS WRITE TO:

AFRICAN PATENT MEDICINE SHOP 113 JEPPE STREET,

Krugersdorp: Share No. 646.

PAGE TWELVE

ODIN THEATRE eet — Sophiatown. Phone 35-9551. **Good Street** Matinees Daily.

Wed, and Thurs. July 27-28 Grand Double Feature **Richard Denning** 

"SEVEN WERE SAVED"

Dennis O'Keeffe LADY SCARFACE

Fri. and Sat. July 29-30 **Bing Crosby** Barry Fitz Gerald

WELCOME STRANGER Midnight Sunday July 31 George Sanders

THE PICTURE OF DORIAN GRAY

Mon. and Tues. August 1-2 William Marshall

> BLACK MAIL Plus Allan Lane

**TOPEKA TERROR** 



n just a few seconds, almost in-tantly, your eyes look clear and white and feel so refrashed. Eye-Gene is a concentrated eye-drop. No wasto-relief in every drop. At all chemists and stores. Price 2/3 and 4/6

S.A. Distributors: Drugs & Taileta (Pty.)

WOMEN!

SOCCER FORECAST FOR THE MOROKA-BALOYI MATCHES IN DURBAN

After a lapse of a'year and a few months Natal Soccer fans will be treated to some fine Inter-Provincial football when Natal meets Basutoland-the first time in African soccer history in the premier Moroka-Baloyi Cup fixture for this afternoon, Saturday July 30, at Somtseu Recreational Ground in a three-day programme.

The curtain-raiser match at been top in Zululand's line of 2.30 p.m. will be another Inter- attack.

Manager's View

this week-end, and at the mention

of names. Natal seemed to have

MOROKA-BALOYI

CUP COMPETITION

CONTINUES IN

DURBAN TODAY

Four Provinces

Participate

This week-end is the 2nd. stage of

Following is the Easutoland team that plays Natal to-day: Lekoror Labekeng, Samuel Bereng, Joseph Tseiso, Zakaria Nkatta, Mohloua Lephoma, Mascabi Mohola, Jerry Mbatha, Paul Thebola, Mokuroane Molapo, Sky Schloho, Pule Makole Spencer Maema, Joseph Hlalele, Tseliso Mohapi, Ebenezer Ntsasa Thulo Maphathe.

The Natal team vs. Basutoland and Griquas: B. Masinga, C. Masondo, B. Madiala, P. Ndungwana, T. Mihembu, W. Masinga, M. Dimba, R. Nxumalo, C. Diamini, R. Butelezi, W. Nxumalo

F. Mthimkulu, S. Mkhonza.

Provincial encounter between Zu- The fireworks, of course, will be luland, who are making their se- supplied by the Basutos this aftercond appearance in a South noon when they meet their hosts African fixture, and the Griquas. the Natal team. The Manager re-This match is important for Zulu- marked that after a short practice land in that it will give them their on the Turf the team should find first opportunity of playing on a no difficulty in playing the Natalturf ground, and their chance of ians with ease. Most of the Basutodemonstrating to the Natalians. land grounds are full of patches of their neighbours, the strength of grass here and there. Very few, if any, are table smooth hard Beat S. Westerns their Provincial team. The Griquas, of course, regard grounds. the Zululand match as a limb-

Stamina And Hard-Kicking

loosening trial, their eyes being riveted on the show of strength by The biggest advantage on the Beat Western Transvaal Natal against the Basutos in the side of the Basuto team is the Beat Transvaal XV fleet-footedness of their forwards, In Johannesburg, Zululand was coupled with the stamina and hardgiven a thorough trouncing by all kicking of the backs. If Pemla- Beat Western Province marksmen and sharp-shooters. "White Horse" and "Moroa" of must be a start of the s three Provinces, Transvaal—8, Free State-5, Swaziland-2 but feel that their initiation into S. African soccer was not without its Basutoland are super markers and shooters in comparison. There is

one thing to be said in favour of A chat with their Manager, Rev. the Basutos, and that is, they never Kuzwayo left me with the imsay die until the last blow of the pression that they mean to collect whistle, and when beaten they can some points in two of the three take it in good spirit. matches to be played in Durban

Monday Thriller

crowds on Monday afternoon when the Griquas (Natal bogeymen) meet Natal after at long-last. The last time Natal played the Griquas in Durban in 1945-weak as they were-in standard-they gave Natal no peace of mind right through the they had the run of their life.

Again in 1947 at Kimberley Natal won by one single goal and a lucky goal at that. Since then the Griquas have played more football in the Cape Bantu Soccer Board, the Inter-Race and the S.A. Provincial This week-end is the 2nd. stage of the South African Football Association games of the Moroka-Baloyi Cup competition for the 1949 season. This is the 18th inter-provincial soccer tournament. Education for the 1949 (See 1) Eastern Province (5-1) Transkei (10-0) and snatched the Governor-General Shield for the second time-there is certainly going to be a "Blitzreig" of soccer bombs at the Somtseu Ground at 3.45 p.m., Monday Holiday August 1.

The teams will be announced at the ground this afternoon, and even if many names will be foreign to Natal soccer patrons. the exhibition of soccer wizardry and atheletic agility will be as spectacular and varied as can be

ALL BLACKS REACH HALFWAY MARK

The Bantu World Jonannesburg,

Saturnay, duly 30, 1949

The All Blacks' tour has now reached the half way stage. In all the visiting team will play 24 games in South Africa. Playing in Johannesburg against Tvl. the All Blacks won by 13 pts to 3 pts.

All Blacks vs. Northern Transvaal at Pretoria on August 6, 2nd test match vs. South Africa at Johannesburg, on Saturday August 13; vs. O.F.S. at Bloemfontein on August 27; 3rd 1st Division: test vs. South Africa at Durban on September 3; vs. Border at East London on September 10. The 4th p.m. Nourse Mines; E.R.P.M. W vs Olympics 2 nil. Bergville Lions and final test match takes place at Rose Deep 3.30 p.m. Rose Deep; Port Elizabeth on September 17.

Results in detail so far are :--Beat Combined Universities 11 - 9 Deep; E.R.P.M. A A Bye. Beat Boland 21 . 3 Beat Eastern Province 6 - 3 Lost Border 0 - 9 Beat Natal 8 - 0 19 - 3 6 . 3 Drew O.F.S. 9 . 9 Lost Eastern Transvaal

This week-end the New Zealand-Africa.

### **Brakpan** Results

With the increasing clubs, Another thriller awaits the Natal Brakpan becomes a sport centre. On July 24, a big crowd saw the Among them are Rangers, S.A.P. Happy Fighters and Home De-(Blues). This club is the oldest 90 minutes. Natal wonby (5-4) but strongest. Mandy Vultures are when Home Defenders gave popular followed by Skylarks.

kingstars 1. All Blacks 4 S. A. P Eagles 2. Joubert Rainbows 1' It was after the interva Mandy Vultures 1.

were Waghasha, City Late Star Electric Power and Park Town For Rainbows were Ara-rai, Tsi pa-Tsipa and Wee! Coloured. Sports spirit good even among those who lost.

West Rand Tennis Fixtures

SENIORS 31. 7, 49 Durban Deep vs. African Stars Luipaardsvlei vs. Roodepoort West Rand vs. Mad Darkies 7. 8. 49

African Stars vs. Mad Darkies Roodepoort vs. Durban Deep Luipaardsvlei vs. West Rand

Middle East Mines Soccer Fixtures

### 31. 7. 1949

Modderfontein vs E.R.P.M. L 3.30 Home Defenders 'A' beat Zulu 30, Torbanite 6-4 on March 27, p.m. Modderfontein; Nourse Darkies 'A' 4-1. Crocodiles played Brakpan 7-4 on April 3, Hendrina Mines vs E.R.P.M. L 3.30 p.m. City Deep; E.R.P.M. A A Bye. a drawn match against C.V. 4-2 on April 10, Brakpan 5-0 March Rangers 2-2. Ladysmith beat 10, Standerton 3-0 on May 17. 8 - 5 Second Divisions

31. 7. 1949 City Deep 5 vs Nourse Mines 2.6 p.m. Nourse Mines; E.R.P.M. K vs E.R.P.M. C 3.30 p.m. E.R.P.M.; Eastern Brothers 'A' beat T. Tigers E.R.P.M. W vs Rose Deep 2.0 p.m | 1 nil. E.R.P.M.; Modderfontein vs Rose Deep 2.0 p.m. Nourse Mines; E.R.

6 - 3 P.M. A A Bye.

31. 7. 1949 E.R.P.M. K vs E.R.P.M. W 2.0 came to watch this match. The ers play against Rhidesia at Bula- p.m. E.R.P.M.; E.R.P.M. A vs E.R. Happy Fighters decisively won wayo in the 15th match in South P.M. L 3.30 p.m. E.R.P.M.; E.R.P.M. the match by 3-1. C vs City Deep 2.0 p.m. E.R.P.M .; City Deep 5 vs Rose Deep 12.30 p.m. Nourse Mines; Nourse Mines

MODDERFONTEIN RESULTS: Eagles and All Blacks. Sunday fenders meeting for the first day, when new premises were was a big day for the crowd to time since 1948, when Home De. opened, the students, supporting watch Rangers F. C. (Senior) fenders took the Cup from the subject "Whether Home Brew-

in the location but not the matched in the first 30 minutes. Junior Division: way. Slow Motion broke through and dashed pass Indombi-la ma-

It was after the interval when International scored for Defe-Sumnerson Callies, Astonvilla nders. The Colombia Record "Boea Mothakathi" registered a and Skylarks are a bye. Rain-bows and Rangers are composed of small boys most of whom are righters full back Donelope Fighters full back Donelope

-J. Maponya.

(iv) Pimville L.T.C. plays Zeerust at Zeerust on Sunday, July 31. (v) Celtics F.C., JAFA's outstand-ing team meets Coloureds and Ba-

# Week-end Results

### Soccer :

three drawn matches were played last weekend-Estcourt United vs Have Won 17, Lost 4 Zulu Messengers, Bergville Lions vs Home Defenders, Crocodiles vs C.V. Rangers were skilful, hard and clean games.

Home Defenders were hard put to withstand the formidable attack Bethal, E. Tvi. have an interesting of Bergville Lions whose short record in their soccer matches passing tactics worried them a played since the beginning of the good deal.

Following are the results: Escort During that period, Roaring For-United drew with Zulu Messengers ties played 22 matches, 17 of which City Deep vs E.R.P.M. C 3.30 -Zulu Darkies beat Belfast they won, lost 4 and drew 1. Rhodesian Motherwel 4-1.

On Saturday Celtics beat City

The North Rand Soccer Association continues its first round of the 1-5 on February 6, to Mbabane 2-3 winter league. On Sunday a big on April 10, to Bethal 2-3 on June match under the association was 19 and to Mbabane 1-2 on July 3. played when Home Defenders met Happy Fighters. A huge crowd Standerton 3-3 on March 13.

position of the four contestants in


Victory 43 and Hurricane 32. In a debate between Modderfontein and local students last Saturing be permitted in Urban areas"

won by a difference of one point. Roodepoort "B" 97 v. Af. Stars 84.

y 63 games. Lipaardsvlei B beat West Rand B by 4 games. Madubula Darkies B gained 3

points against Lewisham at Lewisham. Tennis:

Rand Tennis Association : Mounted Police, Fish and Chips



99-77. ntu in Bloemfontein.

At the Bantu Sports Ground, Bethal Roaring Forties And Drawn One Match By C. P. S. MAZIYA

The Roaring Forties F.C. of year from January 16 to July 17.

They beat Springs 5-3, Bethal drew with Home Defenders 0-0 7-0, Bethal 5-3, Bethal 4-2 on March Hendrina 3-2 May 1, Callies 6-0 on May 8, Springbok 3-0 on May 15, Soccer Club 5-3 on June 22, Torbanite 4-2 on June 5, Bethal 2-1 on June 26, Vrede 5-1 on July 10 and

Delmas 5-4 on July 17. Roaring Forties lost to Vrede by

**Catholic Youth Dramatic** 

Society Early in June Mr. W. E. Barker Under the Jupiter L.T. Associa- visited the Orlando Catholic tion of the Modderfontein Dyna- School and was shown round the mite Factory, the following is the environs of our big township. He visited many places as far as the ames: Novie Nips 50, Zig Zag 44, Shelters and also visited the Catholic School of Blessed Martin de Porres at Orlando West.

His main purpose was to discuss ways and means of organising the youth. He had useful and lengthy talks with Mr. D. Racheku. A meeting of the youth movement was held on Sunday, July 3.

### Roodepoort C beat Durban Deep Sports Editor's Postbag

Acknowledgement is made of an article sent in to us from Evaton by Mr. Alfred Thamae.

Mr D. G. M. Hashe of Orlando: Your letter in connection with Following are results of the A cricket is not clear. Will you livision played under the West write again.

Madubula Darkies beat Durban Will 'Grand' of Heilbron, O.F.S. Deep by 45 games. African Stars who sent us a letter complaining beat Luipaardsvlei 85-83. Roode- about a match between sophiapoort gained 3 points against West town Garlands L.T.C. and the Season Roses L.T.C. of Heilbron B division: East Champ d'Or played in Sophiatown early in beat Madubula Darkies C by June send in his full name and




the mother club, Hosking Stars Happy Fighters F. C. (Blues). This club is the oldest The teams were evenly

The results .-- Rangers 2, Hos tse and eventually registered 2

Prominent players for Rangers and C. C.

-P. J. Tsolo.

A Bye.



### Collection Name: BANTU WORLD, newspaper, 1935-1955

### **PUBLISHER:**

Publisher: The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa Location: Johannesburg ©2015

### LEGAL NOTICES:

**Copyright Notice:** All materials on the institutional repository of The Library, University of the Witwatersrand are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner.

**Disclaimer and Terms of Use:** Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, The Library, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document forms part of the holdings of The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.